Dlíthe Cumhachta an Bhíobla

Ní thruaillíonn cumhacht iomlán Íosa Críost.

Agus tháinig Íosa agus labhair sé leo, ag rá, “ Tugtar dom gach cumhacht ar neamh agus ar talamh. Imighibh, dá bhrí sin, agus déanaigí teagasc do na náisiúin uile, ag baisteadh iad in ainm an Athar, agus an Mhic, agus an Spioraid Naoimh. Ag múineadh dóibh gach ní a d’ordaigh mé daoibh a choinneáil. Agus, féach, táim libh i gcónaí go deireadh an domhain. Áiméan. Maitiú 28:18-20

Ach gheobhaidh sibh cumhacht tar éis don Spiorad Naomh teacht oraibh: agus beidh sibh i bhur bhfinnéithe domsa in Iarúsailéim, agus in Iúdáia uile, agus sa tSamáir, agus go dtí an chuid is faide den domhan. Gníomhartha 1:8

Peintiteuch

Agus tá a fhios agaibh gur fhreastail mé ar bhur n-athair le mo neart go léir. Tá sé i mo chumhacht dochar a dhéanamh daoibh: ach labhair Dia bhur n-athar liom inné, ag rá, Tabhair aire nach labhróidh tú le Iacób maith ná olc. Geineasas 31: 6,29

Agus dúirt sé, Ní thabharfar Iacób ort feasta, ach Iosrael: óir mar phrionsa bhí cumhacht agat le Dia agus le daoine, agus bhuaigh tú. Geineasas 32:28

A Reuben, is tusa mo chéadghin, mo neart, agus tús mo neart, barr feabhais na dínite, agus barr feabhais na cumhachta: Geineasas 49:3

Agus is é an fáth gur thóg mé suas thú, chun mo chumhacht a thaispeáint ionat; agus chun go bhfógrófaí m’ainm ar fud an domhain uile. Eaxodus 9:16

Tá do dheaslámh, a Thiarna, glórmhar i gcumhacht: do dheaslámh, a Thiarna, scrios an namhaid. Eaxodus 15:6

Mura dtaitníonn sí lena máistir, a gheall léi féin, ligfidh sé di a bheith fuascailte: ní bheidh aon chumhacht aige í a dhíol le náisiún eachtardhomhanda, óir ghníomhaigh sé go cealgach léi. Eaxodus 21:8

Agus d’impigh Maois ar an Tiarna a Dhia agus dúirt sé, “A Thiarna, cén fáth a lasann do fhearg i gcoinne do phobail a thug tú amach as tír na hÉigipte le cumhacht mhór agus le lámh láidir?” Eaxodus 32:11

Agus brisfidh mé uabhar bhur gcumhachta; agus déanfaidh mé bhur neamh mar iarann, agus bhur talamh mar phrás: Agus titfidh siad ar a chéile, amhail is dá mba roimh chlaíomh, nuair nach mbeidh aon duine ag leanúint: agus ní bheidh aon chumhacht agaibh seasamh i gcoinne bhur naimhde. Léivític 26:19 , 37

Agus anois, impím ort, go raibh cumhacht mo Thiarna mór, de réir mar a dúirt tú, ag rá, Uimhreacha 14:17

Agus dúirt Balám le Bálác, “Féach, táim tagtha chugat; an bhfuil aon chumhacht agam anois aon rud a rá? An focal a chuirfidh Dia i mo bhéal, sin a labhróidh mé.” Uimhreacha 22:38

Agus toisc gur ghráigh sé d’aithreacha, dá bhrí sin roghnaigh sé a sliocht ina ndiaidh, agus thug sé amach thú ina láthair lena chumhacht mhór as an Éigipt; Deotranaimí 4:37

Agus deir tú i do chroí, Mo chumhacht agus neart mo láimhe a fuair an saibhreas seo dom. Ach cuimhnigh ar an Tiarna do Dhia: óir is é a thugann cumhacht duit saibhreas a fháil, chun go gcoinneoidh sé a chonradh a mhionnaigh sé do d’aithreacha, mar atá inniu ann. Deotranaimí 8: 17-18

Ach is iad do mhuintir agus d’oidhreacht iad, a thug tú amach le do chumhacht mhór agus le do lámh sínte amach. Deotranaimí 9:29

Óir tabharfaidh an Tiarna breithiúnas ar a phobal, agus déanfaidh sé aithreachas ar son a shearbhóntaí, nuair a fheicfidh sé go bhfuil a gcumhacht imithe, agus nach bhfuil aon duine dúnta ná fágtha. Deotranaimí 32:36

Stair

Agus nuair a d’fhéach fir Aí siar, chonaic siad, agus, féach, bhí deatach na cathrach ag dul suas go neamh, agus ní raibh aon chumhacht acu teitheadh an bealach seo ná an bealach sin: agus d’fhill an slua a theith go dtí an fásach ar ais ar na tóraitheoirí. Iósua 8:20

Agus labhair Iósua le teach Ióseef, le hEphraim agus le Manasseh, ag rá, Is pobal mór thú, agus tá cumhacht mhór agat: ní bheidh aon chrannchur amháin agat: Iósua 17:17

Anois bhí fear de Bhiniáimin ann darbh ainm Cis, mac Abiéil, mhic Zearóir, mhic Beachórat, mhic Afiah, Beiniáimineach, fear cumhachtach. 1 Samúéil 9:1

Ansin thóg Dáiví agus an sluagh a bhí leis a nglór agus ghuil siad, go dtí nach raibh neart acu caoineadh a thuilleadh. 1 Samúéil 30:4

Is é Dia mo neart agus mo chumhacht: agus déanann sé mo shlí foirfe. 2 Samúéil 22:33

Ach an Tiarna, a thug sibh aníos as tír na hÉigipte le cumhacht mhór agus le lámh sínte amach, beidh eagla oraibh roimhe, agus adhróidh sibh é, agus déanfaidh sibh íobairt dó. 2 Ríthe 17:36

Dá bhrí sin, bhí a n-áitritheoirí beagchumhachtach, bhí siad scanraithe agus náirithe; bhí siad mar fhéar na páirce, agus mar an luibh ghlas, mar an féar ar dhíonta na dtithe, agus mar arbhar a réabtar sula bhfásann sé suas. 2 Ríthe 19:26

Agus tar éis don bhliain a bheith caite, tráth a dtéann ríthe amach chun catha, threoraigh Ioáb neart an airm agus scrios sé tír chlann Ammon, agus tháinig sé agus chuir sé léigear ar Rabá. Ach d’fhan Dáiví in Iarúsailéim. Agus bhuail Ioáb Rabá agus scrios sé í. 1 Croinic 20:1

Is leatsa, a Thiarna, an mhéid, agus an chumhacht, agus an ghlóir, agus an bua, agus an mhaise: óir is leatsa gach a bhfuil ar neamh agus ar talamh; is leatsa an ríocht, a Thiarna, agus tá tú ardaithe mar cheann os cionn gach uile ní. Tagann an saibhreas agus an onóir araon uait, agus is tusa atá i réim ar gach uile ní; agus i do láimh atá an chumhacht agus an neart; agus i do láimh atá sé gach ní a dhéanamh mór agus neart a thabhairt dóibh. 1 Croinic 29: 11-12

Agus ghlaoigh Ása ar an Tiarna a Dhia, agus dúirt sé, A Thiarna, níl aon ní agatsa cabhrú leis an mórán, nó leis an dream gan chumhacht: cuidigh linn, a Thiarna ár nDia; óir ionat a bhfuil ár muinín, agus i d'ainm a théimid in aghaidh an tslua seo. A Thiarna, is tusa ár nDia; ná lig don duine bua a fháil ort. 2 Croinic 14:11

Agus dúirt siad, A Thiarna Dia ár n-aithreacha, nach Dia thú ar neamh? Agus nach rialaíonn tú thar ríocht uile na bpágánach? Agus nach bhfuil cumhacht agus neart i do láimh, ionas nach féidir le haon duine seasamh i do choinne? 2 Croinic 20:6

Agus chuaigh sé i gcomhairle le hAhaziá, agus ghabh siad é (óir bhí sé i bhfolach sa tSamáir) agus thug siad chuig Iéhú é, agus mharaigh siad é agus adhlaic siad é. Mar, a dúirt siad, is mac Iahóiseáfát é, a d'iarr an Tiarna le croí uile. Mar sin ní raibh aon chumhacht ag teach Achazá an ríocht a choinneáil slán. 2 Croinic 22:9

Ach más mian leat imeacht, déan é, bí láidir don chath: cuirfidh Dia faoi deara thú i láthair an namhad: óir tá cumhacht ag Dia cabhrú agus leagan. 2 Croinic 25:8

Agus faoina láimh bhí arm, trí chéad míle agus seacht míle agus cúig chéad, a rinne cogadh le neart mór, chun cabhrú leis an rí in aghaidh an namhad. 2 Croinic 26:13

Ina dhiaidh sin chuir Senacherib rí na hAsiria a shearbhóntaí go Iarúsailéim (ach chuir sé féin léigear ar Laicis, agus a chumhacht uile leis), chuig Hezekiah rí Iúdá, agus chuig Iúdá uile a bhí in Iarúsailéim, ag rá, 2 Croinic 32:9

Nuair a léadh cóip de litir an rí Artaxerxes os comhair Rehum agus Shimshai an scríobhaí agus a gcomrádaithe, chuaigh siad suas go deifir go Iarúsailéim chuig na Giúdaigh agus chuir siad iallach orthu stop a chur leis an obair le fórsa agus le cumhacht. Esra 4:23

Óir bhí náire orm buíon saighdiúirí agus marcach a éileamh ar an rí chun cabhrú linn i gcoinne an namhad ar an mbealach: mar gur labhair muid leis an rí, ag rá, Tá lámh ár nDia orthu siúd go léir a lorgaíonn é chun leasa; ach tá a chumhacht agus a fhearg i gcoinne gach duine a thréigeann é. Esra 8:22

Seo iad do shearbhóntaí agus do mhuintir anois, a d'fhuascail tú le do chumhacht mhór agus le do láimh láidir. Nehemiah 1:10

Ach anois tá ár bhfeoil mar fheoil ár ndeartháireacha, ár gclann mar a gclann siúd: agus, féach, cuirimid ár mic agus ár n-iníonacha i mbraighdeanas mar dhaoir, agus tá cuid dár n-iníonacha curtha i mbraighdeanas cheana féin: níl sé inár gcumas iad a fhuascailt; óir is le fir eile ár dtailte agus ár bhfíonghort. Nehemiah 5:5

Sa tríú bliain dá réimeas, rinne sé féasta dá phrionsaí agus dá sheirbhísigh uile; cumhacht na Peirse agus na Meáne, uaisle agus prionsaí na gcúigí, ina láthair: Eistir 1:3

Trína thug an rí cead do na Giúdaigh a bhí i ngach cathair teacht le chéile, agus seasamh ar son a n-anama, agus gach neart den phobal agus den chúige a dhéanfadh ionsaí orthu, idir leanaí agus mná, a scrios, a mharú agus a chur as an áireamh, agus a gcreach a thógáil uathu mar chreiche, Eistir 8:11

Sa dara mí déag, is é sin, mí Adar, ar an tríú lá déag den mhí sin, nuair a bhí ordú an rí agus a fhorógra le cur i gcrích, an lá a raibh súil ag naimhde na nGiúdach smacht a bheith acu orthu, (cé gur tharla sé, a mhalairt ar fad, go raibh smacht ag na Giúdaigh ar an dream a raibh fuath acu dóibh;) Eistir 9:1

Agus gach gníomh a chumhachta agus a neart, agus fógairt mhórgachta Mhordecai, inar chuir an rí chun cinn é, nach bhfuil siad scríofa i leabhar croinicí ríthe Mhéide agus na Peirse? Eistir 10:2

Filíocht

Agus dúirt an Tiarna le Sátan, "Féach, tá gach a bhfuil aige i do chumhacht; ach ná sín do lámh air féin." Agus chuaigh Sátan amach ó láthair an Tiarna. Iób 1:12

Sa ghorta fuascailfidh sé thú ón mbás: agus sa chogadh ó chumhacht an chlaímh. Iób 5:20

Cén fáth a maireann na drochdhaoine, a éiríonn siad sean, sea, a bhíonn siad cumhachtach? Iób 21:7

An ndéanfaidh sé achomharc i mo choinne lena chumhacht mhór? Ní dhéanfaidh; ach chuirfeadh sé neart ionam. Iób 23:6

Tarraingíonn sé na cumhachtach lena chumhacht: éiríonn sé suas, agus níl aon duine cinnte dá shaol. Iób 24:22

Cén chaoi ar chabhraigh tú leis an té gan chumhacht? Conas a shábhálann tú an lámh gan neart? Iób 26:2

Roinneann sé an fharraige lena chumhacht, agus lena thuiscint buaileann sé na huaibhrigh. Féach, seo cuid dá shlite: ach cé chomh beag is a chloistear faoi? Ach cé a thuigeann toirneach a chumhachta? Iób 26: 12,14

Féach, ardaíonn Dia trína chumhacht: cé a mhúineann cosúil leis? Iób 36:22

Maidir leis an Uilechumhachtach, ní féidir linn é a fháil amach: tá sé sárchumhachtach i gcumhacht, agus i mbreithiúnas, agus i neart ceartais: ní dhéanfaidh sé crá. Iób 37:23

Ní cheilfidh mé a chodanna, ná a chumhacht, ná a chomhréireanna taitneamhacha. Iób 41:12

Ardaigh thú, a Thiarna, i do neart féin: mar sin canfaimid agus molfaimid do chumhacht. Salm 21:13

Saor m'anam ón gclaíomh; mo ghrá geal ó chumhacht an mhadra. Salm 22:20

Tá guth an Tiarna cumhachtach; tá guth an Tiarna lán de mhaorga. Salm 29:4

Chonaic mé an drochdhuine i gcumhacht mhór, agus é ag leathadh amach cosúil le crann bó glas. Salm 37:35

Ach fuascailfidh Dia m'anam ó chumhacht na huaighe: óir glacfaidh sé liom. Selah. Salm 49:15

Ná maraigh iad, ar eagla go ndearmadfaidh mo mhuintir: scaip iad le do chumhacht; agus leag anuas iad, a Thiarna ár sciath. Ach canfaidh mé faoi do chumhacht; sea, canfaidh mé os ard faoi do thrócaire ar maidin: óir is tusa mo chosaint agus mo dhídean i lá mo thrioblóide. Salm 59: 11,16

Labhair Dia uair amháin; chuala mé é seo faoi dhó; gur le Dia an chumhacht. Salm 62:11

Chun do chumhacht agus do ghlóir a fheiceáil, mar a chonaic mé thú sa naomh. Salm 63:2

A dhaingníonn na sléibhte le neart a neart; agus é crioslaithe le cumhacht: Salm 65:6

Abair le Dia, Nach uafásach atá tú i do ghníomhartha! Trí mhéid do chumhachta géillfidh do naimhde duit. Rialaíonn sé lena chumhacht go deo; féachann a shúile ar na náisiúin: ná hardódh na ceannaircigh iad féin. Selah. Salm 66: 3,7

A Dhia, is uafásach thú as do naomh-áiteanna: Dia Iosrael a thugann neart agus cumhacht dá phobal. Go raibh Dia beannaithe. Salm 68:35

Anois agus mé sean agus liath, a Dhia, ná tréig mé go dtí go mbeidh do neart léirithe agam don ghlúin seo, agus do chumhacht do gach duine atá le teacht. Salm 71:18

Chuir sé gaoth thoir ag séideadh sa spéir: agus lena chumhacht thug sé isteach an ghaoth theas. Salm 78:26

Lig osna an phríosúnaigh teacht os do chomhair; de réir mhéid do chumhachta, caomhnaigh iadsan atá ceaptha chun báis; Salm 79:11

Cé a bhfuil a fhios aige cumhacht do fheirge? De réir d'eagla, is amhlaidh atá do fhearg. Salm 90:11

Ach shábháil sé iad ar mhaithe lena ainm, chun go gcuirfeadh sé a chumhacht mhór in iúl. Salm 106:8

Beidh do phobal toilteanach i lá do chumhachta, i ngrás na naofachta ó bhroinn na maidine: tá drúcht d'óige agat. Salm 110:3

Thaispeáin sé dá phobal cumhacht a shaothair, ionas go dtabharfadh sé oidhreacht na bpáganach dóibh. Salm 111:6

Labhróidh siad faoi ghlóir do ríochta, agus faoi do chumhacht; Salm 145:11

Is mór ár dTiarna, agus tá cumhacht mhór aige: tá a thuiscint gan teorainn. Salm 147:5

Molaigí an Tiarna. Molaigí Dia ina naomhtheach: molaigí é i bhfeirm a chumhachta. Salm 150:1

Ná coinnigh maitheas siar ó na daoine a bhfuil sé dlite dóibh, nuair atá sé i do chumhacht é a dhéanamh. Seanfhocail 3:27

Tá bás agus beatha i gcumhacht na teanga; agus ithfidh siadsan a bhfuil grá acu di a toradh. Seanfhocail 18:21

Mar sin d'fhill mé, agus bhreithnigh mé na leatromacha uile a dhéantar faoin ngrian: agus féach, deora na ndaoine a bhí faoi leatrom, agus ní raibh aon sólásóir acu; agus ar thaobh a n-aoirdrí bhí cumhacht; ach ní raibh aon sólásóir acu. Cóheilit 4:1

Gach fear freisin ar thug Dia saibhreas agus rachmas dó, agus ar thug sé cumhacht dó ithe díobh, agus a chuid féin a ghlacadh, agus lúcháir a dhéanamh ina shaothar; is é seo bronntanas Dé. Cóheilit 5:19

Fear dár thug Dia saibhreas, maoin agus onóir, ionas nach bhfuil aon ní in easnamh ar a anam de gach a bhfuil uaidh, ach nach dtugann Dia cumhacht dó ithe de, ach itheann strainséir é: is díomhaoineas é seo, agus is galar olc é. Cóheilit 6:2

San áit a bhfuil focal rí, bíonn cumhacht ann; agus cé a déarfaidh leis, Cad a dhéanann tú? Níl aon duine ann a bhfuil cumhacht aige ar an spiorad chun an spiorad a choinneáil; agus níl cumhacht aige i lá an bháis: agus níl aon scaoileadh sa chogadh sin; agus ní shaorfaidh an uilc iad siúd a bhfuil tugtha dó. Cóheilit 8:4 , 8

Tairngreacht

Dá bhrí sin, bhí a n-áitritheoirí beagchumhachtach, bhí siad scanraithe agus náirithe: bhí siad mar fhéar na páirce, agus mar an luibh ghlas, mar an féar ar dhíonta na dtithe, agus mar arbhar a réabtar sular fhás sé suas. Íseáia 37:27

Tógaigí bhur súile suas agus féachaigí cé a chruthaigh na rudaí seo, a thugann amach a n-arm de réir líon: glaonn sé orthu uile de réir ainmneacha de réir mhéid a neart, óir tá sé láidir i gcumhacht; ní theipeann ar aon duine. Tugann sé neart don lag; agus dóibh siúd nach bhfuil neart acu méadaíonn sé a neart. Íseáia 40:26,29

A thugann amach an carbad agus an capall, an t-arm agus an chumhacht; luífidh siad síos le chéile, ní éireoidh siad: tá siad múchta, múchta mar tharrac. Íseáia 43:17

Féach, beidh siad mar chonnlach; loiscfidh an tine iad; ní shaorfaidh siad iad féin ó chumhacht na lasrach: ní bheidh gual ann le téamh leis, ná tine le suí os a comhair. Íseáia 47:14

Cén fáth, nuair a tháinig mé, nach raibh aon duine ann? Nuair a ghlaoigh mé, nach raibh aon duine ann le freagairt? An bhfuil mo lámh giorraithe ar chor ar bith, nach féidir léi fuascailt? Nó nach bhfuil aon chumhacht agam le slánú? Féach, le mo cháineadh triomaím an fharraige, déanaim fásach de na haibhneacha: bíonn a n-iasc ag bréanadh, mar nach bhfuil uisce ann, agus faigheann siad bás den tart. Íseáia 50:2

Rinne sé an talamh lena chumhacht, dhaingnigh sé an domhan lena eagna, agus shín sé na flaithis amach lena bhreithiúnas. Irimia 10:12

Is mise a rinne an talamh, an duine agus na hainmhithe atá ar an talamh, le mo chumhacht mhór agus le mo lámh sínte amach, agus thug mé é dóibh siúd ar a raibh sé oiriúnach dom. Irimia 27:5

A Thiarna Dia! féach, is tusa a rinne neamh agus talamh le do mhórchumhacht agus le do lámh shínte amach, agus níl aon rud ró-dheacair duit. Irimia 32:17

Rinne sé an talamh lena chumhacht, dhaingnigh sé an domhan lena eagna, agus shín sé amach na flaithis lena thuiscint. Irimia 51:15

Abair, Mar seo a deir an Tiarna Dia: An n-éireoidh leis? Nach mbainfidh sé a fhréamhacha aníos, agus nach ngearrfaidh sé a thoradh, ionas go seargfaidh sé? Seargfaidh sé i ngach duilleog a eascraí, fiú gan mórán cumhachta ná mórán slua chun é a bhaint as a fhréamhacha. Eazeciéil 17:9

Féach, bhí prionsaí Iosrael ionat, gach duine acu de réir a gcumas féin chun fuil a dhoirteadh. Eazeciéil 22:6

Mar seo a deir an Tiarna; Titfidh siadsan a chothaíonn an Éigipt; agus tiocfaidh uabhar a cumhachta anuas: ó thúr Shiene titfidh siad ann leis an gclaíomh, a deir an Tiarna Dia. Eazeciéil 30:6

Is tusa, a rí, rí na ríthe: óir thug Dia na bhflaitheas ríocht, cumhacht, neart agus glóir duit. Daniel 2:37

Agus na prionsaí, na gobharnóirí, agus na captaeiní, agus comhairleoirí an rí, bailithe le chéile, chonaic siad na fir seo, nárbh fhéidir leis an tine a bheith ag cur as dá gcorp, nár loisc gruaig dá gceann, nár athraíodh a gcótaí, nár tháinig boladh na tine orthu. Daniel 3:27

Labhair an rí agus dúirt sé, Nach í seo an Bhabilóin mhór a thóg mé mar theach ríochta le neart mo chumhachta, agus le haghaidh onóra mo mhórgachta? Daniel 4:30

Saorann agus tarrthálann sé, agus déanann sé comharthaí agus míorúiltí ar neamh agus ar talamh, a shaor Daniel ó chumhacht na leon. Daniel 6:27

Agus tháinig sé go dtí an reithe a raibh an dá adharc air, a chonaic mé ina sheasamh os comhair na habhann, agus rith sé chuige i bhfuadar a chumhachta. Agus chonaic mé é ag teacht i ngar don reithe, agus chuir fearg mhór air ina choinne, agus bhuail sé an reithe, agus bhris sé a dhá adharc: agus ní raibh aon chumhacht sa reithe seasamh os a chomhair, ach chaith sé síos ar an talamh é, agus sháigh sé air: agus ní raibh aon duine ann a d'fhéadfadh an reithe a shaoradh as a láimh. Daniel 8:6-7

Anois, ó tharla go bhfuil ceithre cinn briste ina áit, seasfaidh ceithre ríocht as an náisiún, ach ní ina chumhacht féin. Agus beidh a chumhacht láidir, ach ní trína chumhacht féin: agus déanfaidh sé scrios go hiontach, agus beidh rath air, agus cuirfidh sé i ngníomh é, agus scriosfaidh sé na cumhachtaí agus an pobal naofa. Daniel 8:22,24

Agus i ndeireadh na mblianta, tiocfaidh siad le chéile; óir tiocfaidh iníon rí an deiscirt chuig rí an tuaiscirt chun comhaontú a dhéanamh: ach ní choinneoidh sí cumhacht na láimhe; ní sheasfaidh sé féin ná a lámh: ach tabharfar suas í féin, agus iadsan a thug léi í, agus an té a ghin í, agus an té a neartaigh í sna hamanna seo. Daniel 11:6

Agus cuirfidh sé a chumhacht agus a mhisneach i gcumhacht i gcoinne rí an deiscirt le harm mór; agus cuirfear rí an deiscirt chun catha le harm an-mhór agus cumhachtach; ach ní sheasfaidh sé: óir ceapfaidh siad cleasa ina choinne. Daniel 11:25

Ach beidh cumhacht aige ar sheoda óir agus airgid, agus ar gach rud luachmhar san Éigipt: agus beidh na Libiaigh agus na hAetóipigh ina chéimeanna. Daniel 11:43

Agus chuala mé an fear a bhí gléasta i línéadach, a bhí ar uiscí na habhann, nuair a thóg sé a lámh dheas agus a lámh chlé suas i dtreo na bhflaitheas, agus a mhionnaigh sé leis an té a mhairfidh go deo go mbeidh sé ann go ceann tamaill, amanna agus leath; agus nuair a bheidh sé críochnaithe aige cumhacht an phobail naofa a scaipeadh, críochnófar na rudaí seo go léir. Daniel 12:7

Rug sé ar a dhearthái ar an tsáil sa bhroinn, agus trína neart bhí cumhacht aige le Dia: Sea, bhí cumhacht aige ar an aingeal, agus bhuaigh sé: ghuil sé, agus rinne sé achainí air: fuair sé é i mBéitel, agus labhair sé linn ansin; Hóisé 12:3-4

Fuascailfidh mé iad ó chumhacht na huaighe; fuascailfidh mé iad ón mbás: a bháis, beidh mé i do phlá; a uaigh, beidh mé i do scrios: beidh aithrí i bhfolach ó mo shúile. Hóisé 13:14

Is mairg dóibh siúd a cheapann éagóir, agus a oibríonn olc ar a leapacha! Nuair a bhíonn solas na maidine ann, cleachtann siad é, mar go bhfuil sé i gcumhacht a láimhe. Míocá 2:1

Ach táim lán de chumhacht ó spiorad an Tiarna, agus de bhreithiúnas, agus de neart, chun a chionta a chur in iúl do Iacób, agus a pheaca d’Iosrael. Míocá 3:8

Tá an Tiarna mall chun feirge, agus mór i gcumhacht, agus ní shaorfaidh sé an t-aingidh ar chor ar bith: bíonn a bhealach ag an Tiarna sa ghaoth agus sa stoirm, agus is iad na scamaill deannach a chosa. Nahum 1:3

Tá an té a bhriseann na píosaí tagtha aníos os do chomhair: coinnigh an t-armlón, féach ar an mbealach, neartaigh do leasracha, daingnigh do chumhacht go mór. Nahum 2:1

Ansin athróidh a intinn, agus rachaidh sé thar bráid, agus déanfaidh sé cion, ag cur a chumhachta seo i leith a dhia. Habakuk 1:11

Is mairg don té a shanntaíonn a theach le go gcuirfeadh sé a nead ar airde, le go saorfaí é ó chumhacht an uilc! Habakuk 2:9

Agus bhí a ghile cosúil leis an solas; bhí adharca ag teacht amach as a láimh: agus ansin bhí folach a chumhachta. Habakuk 3:4

Ansin d’fhreagair sé agus labhair sé liom, ag rá, Seo focal an Tiarna le Sorobáibel, ag rá, Ní le neart, ná le cumhacht, ach le mo spiorad, a deir Tiarna na Slua. Zacairiá 4:6

Féach, teilgfidh an Tiarna amach í, agus buailfidh sé a cumhacht sa bhfarraige; agus loiscfear í le tine. Zacairiá 9:4

Soiscéil agus Gníomhartha

Agus ná treoraigh sinn i gcathú, ach saor sinn ó olc: Óir is leatsa an ríocht, agus an chumhacht, agus an ghlóir, go deo na ndeor. Áiméan. Maitiú 6:13

Ach chun go mbeadh a fhios agaibh go bhfuil cumhacht ag Mac an duine peacaí a mhaitheamh ar talamh, (deir sé ansin leis an duine pairilisithe,) Éirigh, tóg do leaba, agus imigh abhaile. Maitiú 9:6

Ach nuair a chonaic na sluaite é, ghabh siad ionadh agus thug siad glóir do Dhia, a thug cumhacht den sórt sin do dhaoine. Maitiú 9:8

Agus nuair a ghlaoigh sé a dháréag deisceabal chuige, thug sé cumhacht dóibh i gcoinne na spioraid neamhghlana, chun iad a dhíbirt, agus chun gach sórt tinnis agus gach sórt galair a leigheas. Maitiú 10:1

D'fhreagair Íosa agus dúirt sé leo, " Tá sibh ag dul ar seachrán, mar nach bhfuil eolas agaibh ar na scrioptúir ná ar chumhacht Dé." Maitiú 22:29

Díreach i ndiaidh thrioblóid na laethanta sin, dorchadófar an ghrian, agus ní thabharfaidh an ghealach a solas, agus titfidh na réaltaí ó neamh, agus crithfear cumhachtaí na bhflaitheas. Agus ansin feicfear comhartha Mhac an duine ar neamh: agus ansin déanfaidh treibheanna uile an domhain caoineadh, agus feicfidh siad Mac an duine ag teacht i scamaill neimhe le cumhacht agus le glóir mhór. Maitiú 24: 29-30

A dúirt Íosa leis, " Dúirt tú é; ach deirim libh, Feicfidh sibh Mac an duine feasta ina shuí ar dheis na cumhachta agus ag teacht ar néalta neimhe." Maitiú 26:64

Agus tháinig Íosa agus labhair sé leo, ag rá, Tugadh dom gach cumhacht ar neamh agus ar talamh. Imigh, dá bhrí sin, agus déanaigí teagasc do na náisiúin uile, ag baisteadh iad in ainm an Athar, agus an Mhic, agus an Spioraid Naoimh: 20Ag múineadh dóibh gach ní a d'ordaigh mé daoibh a choinneáil: agus, féach, táim libh i gcónaí, go deireadh an domhain. Áiméan. Maitiú 28: 18-20

Ach chun go mbeadh a fhios agaibh go bhfuil cumhacht ag Mac an duine peacaí a mhaitheamh ar talamh, (a deir sé leis an duine pairiliseach,) Marcas 2:10

Agus cumhacht a bheith acu chun galair a leigheas, agus chun deamhain a chaitheamh amach: Marcas 3:15

Agus ghlaoigh sé chuige an dáréag, agus thosaigh sé á gcur amach beirt agus beirt; agus thug sé cumhacht dóibh ar spioraid neamhghlana; Marcas 6:7

Agus dúirt sé leo, Go deimhin a deirim libh, go bhfuil cuid acu atá ina seasamh anseo nach mblaisfidh an bás go dtí go bhfeicfidh siad ríocht Dé ag teacht le cumhacht. Marcas 9:1

Agus d'fhreagair Íosa iad, " Nach ea, mar gheall ar an gcúis sin, nach bhfuil eolas agaibh ar na scrioptúir ná ar chumhacht Dé?" Marcas 12:24

Agus titfidh réaltaí na bhflaitheas, agus croithfear na cumhachtaí atá ar neamh. Agus ansin feicfidh siad Mac an duine ag teacht sna scamaill le cumhacht agus glóir mhór. Marcas 13: 25-26

Agus dúirt Íosa, Is mise; agus feicfidh sibh Mac an duine ina shuí ar dheis na cumhachta, agus ag teacht i néalta neimhe. Marcas 14:62

Agus rachaidh sé roimhe i spiorad agus i gcumhacht Éilias, chun croíthe na n-aithreacha a thiontú chun na gclann, agus na n-easumhal chun eagna na bhfíréan; chun pobal ullmhaithe a ullmhú don Tiarna. Lúcás 1:17

Agus d'fhreagair an t-aingeal agus dúirt sé léi, Tiocfaidh an Spiorad Naomh ort, agus cuirfidh cumhacht an Té is Airde scáth ort: dá bhrí sin, an rud naofa a bheirfear uait, glaofar Mac Dé air. Lúcás 1:35

Agus dúirt an diabhal leis, Tabharfaidh mé an chumhacht seo go léir duit, agus a nglóir: óir is domsa atá sí tugtha; agus cibé duine is mian liom tugaim í. Lúcás 4:6

Agus d'fhill Íosa i gcumhacht an Spioraid go dtí an Ghailíl, agus scaipeadh a chlú ar fud na tíre máguaird uile. Agus ghabh a theagasc ionadh iad: óir bhí a bhriathar cumhachtach. Agus bhí alltacht orthu uile, agus labhair siad eatarthu féin, ag rá, "Cad é an focal seo! óir le húdarás agus le cumhacht ordaíonn sé na spioraid neamhghlana, agus tagann siad amach." Lúcás 4:14 , 32,36

Agus tharla lá áirithe, agus é ag múineadh, go raibh Fairisínigh agus dochtúirí an dlí ina suí ann, daoine a tháinig as gach baile sa Ghailíl, agus as Iúdáia, agus as Iarúsailéim: agus bhí cumhacht an Tiarna i láthair chun iad a leigheas. Ach chun go mbeadh a fhios agaibh go bhfuil cumhacht ag Mac an duine peacaí a mhaitheamh ar talamh, (dúirt sé leis an duine pairiliseach,) Deirim leat, éirigh, tóg do leaba, agus imigh isteach i do theach. Lúcás 5: 17,24

Ansin ghlaoigh sé a dháréag deisceabal le chéile, agus thug sé cumhacht agus údarás dóibh thar na deamhain uile, agus chun galair a leigheas. Agus bhí iontas orthu uile faoi chumhacht mhór Dé. Ach agus iad uile ag déanamh iontais de na rudaí uile a rinne Íosa, dúirt sé lena dheisceabail, Lúcás 9: 1,43

Féach, tugaim cumhacht daoibh chun siúl ar nathracha agus ar scairpeanna, agus ar uile chumhacht an namhad: agus ní dhéanfaidh aon ní dochar ar bith daoibh. Lúcás 10:19

Ach tabharfaidh mé rabhadh daoibh cé a mbeidh eagla oraibh roimhe: Bíodh eagla oraibh roimhe, a bhfuil cumhacht aige, tar éis dó a mharú, é a chaitheamh isteach in ifreann; sea, deirim libh, Bíodh eagla oraibh roimhe. Agus nuair a thabharfaidh siad sibh chuig na sinagóga agus chuig na maor agus na n-údarás, ná bíodh imní oraibh faoi conas nó cad a thabharfaidh sibh freagra air, nó cad a déarfaidh sibh: Lúcás 12: 5,11

Agus rinne siad faire air, agus chuir siad spiairí amach, a ligfeadh orthu féin gur daoine cóir iad, chun go nglacfaidís lena bhriathra, agus ar an gcaoi sin go dtabharfaidís faoi smacht agus údarás an ghobharnóra é. Lúcás 20:20

Croíthe na ndaoine ag teip orthu le heagla, agus le súil a chaitheamh ar na rudaí atá ag teacht ar an talamh: óir crithfear cumhachtaí na bhflaitheas. Agus ansin feicfidh siad Mac an duine ag teacht i néal le cumhacht agus le glóir mhór. Lúcás 21: 26-27

Nuair a bhí mé in éineacht libh sa teampall gach lá, níor shín sibh lámha amach i mo choinne: ach seo bhur n-uair, agus cumhacht an dorchadais. As seo amach shuífidh Mac an duine ar dheis chumhacht Dé. Lúcás 22: 53,69

Agus féach, cuirim gealltanas m'Athar oraibh: ach fanaigí i gcathair Iarúsailéim go dtí go ngléasfar cumhacht ó airde oraibh. Lúcás 24:49

Ach an oiread agus a ghlac leis, thug sé cumhacht dóibh chun bheith ina gclann Dé, eadhon dóibh siúd a chreideann ina ainm: Eoin 1:12

Ní thógann aon duine uaim é, ach leagaim síos uaim féin é. Tá cumhacht agam é a leagadh síos, agus tá cumhacht agam é a thógáil arís. An aithne seo a fuair mé ó m'Athair. Eoin 10:18

Mar a thug tú cumhacht dó thar gach uile fheoil, ionas go dtabharfadh sé an bheatha shíoraí dóibh siúd a thug tú dó. Eoin 17:2

Ansin dúirt Pioláit leis, "Nach labhraíonn tú liomsa? Nach bhfuil a fhios agat go bhfuil cumhacht agam tú a chéasadh agus go bhfuil cumhacht agam tú a scaoileadh saor?" D'fhreagair Íosa, Ní bheadh aon chumhacht agat i mo choinne mura dtabharfaí duit é ó thuas: dá bhrí sin, an té a thug mé ar láimh duit is mó an peaca atá air. Eoin 19: 10-11

Agus dúirt sé leo, Ní bhaineann sé libh fios a bheith agaibh na tráthanna ná na séasúr a chuir an tAthair ina chumhacht féin. Ach gheobhaidh sibh cumhacht tar éis don Spiorad Naomh teacht oraibh: agus beidh sibh i bhur bhfinnéithe domsa in Iarúsailéim, agus in Iúdáia uile, agus sa tSamáir, agus go dtí imeall an domhain. Gníomhartha 1: 7-8

Agus nuair a chonaic Peadar é, d'fhreagair sé an pobal, "A fheara Iosrael, cén fáth a bhfuil iontas oraibh faoi seo? Nó cén fáth a bhféacha sibh chomh géar sin orainn, amhail is dá mba le ár gcumhacht nó lenár naofacht féin a chuireamar an fear seo ag siúl?" Gníomhartha 3:12

Agus nuair a chuir siad i lár iad, d'fhiafraigh siad, Trí cén chumhacht, nó trí cén t-ainm, a rinne sibh seo? Agus le mórchumhacht thug na haspail fianaise ar aiséirí an Tiarna Íosa: agus bhí mórghrás orthu uile. Gníomhartha 4:7 , 33

Cé go raibh sé ann, nach leatsa féin é? Agus tar éis a dhíolta, nach raibh sé i do chumhacht féin? Cén fáth ar cheap tú an rud seo i do chroí? Níor inis tú bréag do dhaoine, ach do Dhia. Gníomhartha 5:4

Agus rinne Stiofán, lán de chreideamh agus de chumhacht, míorúiltí agus míorúiltí móra i measc an phobail. Gníomhartha 6:8

Agus thug siad uile aird air, óna bheag go dtí an mór, ag rá, Is é an fear seo cumhacht mhór Dé. Ag rá, Tabhair domsa an chumhacht seo freisin, ionas go bhfaighidh cibé duine a leagfaidh mé mo lámha air an Spiorad Naomh. Gníomhartha 8: 10,19

Mar a d'ung Dia Íosa ó Nazarat leis an Spiorad Naomh agus le cumhacht: a chuaigh timpeall ag déanamh maitheasa, agus ag leigheas na ndaoine uile a bhí faoi chois ag an diabhal; óir bhí Dia leis. Gníomhartha 10:38

Chun a súile a oscailt, agus chun iad a chasadh ón dorchadas go dtí an solas, agus ó chumhacht Shátain go dtí Dia, ionas go bhfaighidh siad maithiúnas peacaí, agus oidhreacht i measc na ndaoine atá naomhaithe tríd an gcreideamh atá ionamsa. Gníomhartha 26:18

Litreacha

Agus dearbhaíodh gurbh é Mac Dé le cumhacht, de réir spiorad na naomhachta, tríd an aiséirí ó mhairbh: Óir ní náire mé soiscéal Chríost: óir is cumhacht Dé é chun slánaithe do gach duine a chreideann; don Ghiúdach ar dtús, agus don Ghréagach freisin. Óir is léir ó chruthú an domhain, a nithe dofheicthe, eadhon a chumhacht shíoraí agus a Dhiadhacht, agus is léir ó na nithe atá déanta iad, ionas nach bhfuil aon leithscéal leo: Rómhánaigh 1:4 , 16,20

Óir táim cinnte nach bás, ná beatha, ná aingil, ná prionsabail, ná cumhachtaí, ná rudaí atá i láthair, ná rudaí atá le teacht, Rómhánaigh 8:38

Óir deir an scrioptúr le Pharao, Is chuige seo amháin a thóg mé suas thú, chun go dtaispeánfainn mo chumhacht ionat, agus chun go bhfógrófaí m'ainm ar fud an domhain uile. Nach bhfuil cumhacht ag an gcréadóir ar an gcré, chun soitheach amháin a dhéanamh as an gcnapán céanna chun onóra agus soitheach eile chun easa? Cad a tharlódh dá mba rud é, agus Dia sásta a fhearg a thaispeáint agus a chumhacht a chur in iúl, gur fhulaing sé le foighne mhór soithí na feirge atá ullmhaithe le haghaidh scriosta? Rómhánaigh 9:17 , 21-22

Bíodh gach anam faoi réir na gcumhachtaí uachtaracha. Óir níl aon chumhacht ann ach ó Dhia: na cumhachtaí atá ann, is ó Dhia a ordaíodh iad. Gcibé duine a chuireann i gcoinne na cumhachta, cuireann sé i gcoinne orduithe Dé; agus gheobhaidh siadsan a chuireann ina choinne damantas dóibh féin. Óir ní scanradh iad rialóirí ar oibreacha maithe, ach ar oibreacha olca. Nach mbeidh eagla ort roimh an chumhacht, mar sin? Déan an rud atá maith, agus gheobhaidh tú moladh uaidh. Rómhánaigh 13: 1-3

Go líonadh Dia na dóchais sibh le gach uile áthas agus síocháin trí chreideamh, ionas go mbeadh sibh flúirseach sa dóchas, trí chumhacht an Spioraid Naoimh. Trí chomharthaí agus míorúiltí cumhachtacha, trí chumhacht Spioraid Dé; ionas gur chríochnaigh mé soiscéal Chríost a shearmonú ó Iarúsailéim agus timpeall go hIlliricum. Rómhánaigh 15: 13,19

Anois don té atá i gcumhacht sibh a dhaingniú de réir mo shoiscéil agus seanmóireacht Íosa Críost, de réir nochtadh an rúndiamhair a bhí faoi cheilt ó thús an tsaoil, Rómhánaigh 16:25

Óir is amadántacht dóibh siúd a chailltear seanmóireacht na croise; ach dúinne a shlánaítear is cumhacht Dé í. Ach dóibh siúd atá glaoite, Giúdaigh agus Gréagaigh araon, Críost cumhacht Dé agus eagna Dé. 1 Corantaigh 1: 18,24

Agus ní raibh mo chaint ná mo sheanmóir i mbriathra mealltacha eagna an duine, ach i léiriú an Spioraid agus na cumhachta: Nach mbeadh bhur gcreideamh bunaithe ar eagna daoine, ach ar chumhacht Dé. 1 Corantaigh 2: 4-5

Ach tiocfaidh mé chugaibh go luath, más toil leis an Tiarna, agus tuigfidh mé, ní caint na ndaoine atá ardaithe suas, ach a gcumhacht. Óir ní i bhfocail atá ríocht Dé, ach i gcumhacht. 1 Corantaigh 4: 19-20

In ainm ár dTiarna Íosa Críost, nuair a bheidh sibh cruinnithe le chéile, agus mo spiorad, le cumhacht ár dTiarna Íosa Críost, 1 Corantaigh 5:4

Tá gach ní dleathach dom, ach níl gach ní oiriúnach: tá gach ní dleathach dom, ach ní chuirfear faoi smacht aon ní mé. Agus thóg Dia an Tiarna suas, agus tógfaidh sé sinn suas freisin trína chumhacht féin. 1 Corantaigh 6: 12,14

Ní ag an mbean atá cumhacht a cuirp féin, ach ag an bhfear: agus ar an gcaoi chéanna ní ag an bhfear atá cumhacht a chuirp féin, ach ag an mbean. Ach an té a sheasann go daingean ina chroí, gan aon ghá leis, ach a bhfuil smacht aige ar a thoil féin, agus a chinn ina chroí a mhaighdean a choinneáil, déanann sé go maith. 1 Corantaigh 7:4 , 37

Nach bhfuil cumhacht againn ithe agus ól? Nach bhfuil cumhacht againn deirfiúr agus bean chéile a threorú, chomh maith leis na haspail eile, agus mar bhráithre an Tiarna, agus Céafas? Nó mise agus Barnabas amháin, nach bhfuil cumhacht againn gan obair a dhéanamh? 1 Corantaigh 9: 4-6

Más daoine eile atá páirteach sa chumhacht seo oraibh, nach ea, is mó a dhéanann muidne é? Ach níor bhaineamar úsáid as an gcumhacht seo; ach fulaingímid gach ní, ar eagla go gcuirfimid bac ar shoiscéal Chríost. Cad é mo luach saothair, mar sin? Go deimhin, nuair a bheinn ag seanmóireacht an tsoiscéil, go bhféadfainn soiscéal Chríost a dhéanamh saor in aisce, nach ndéanaim mí-úsáid de mo chumhacht san tsoiscéal. 1 Corantaigh 9: 12,18

Ar an gcúis seo ba chóir don bhean cumhacht a bheith aici ar a ceann mar gheall ar na haingeal. 1 Corantaigh 11:10

Ansin tagann an deireadh, nuair a bheidh an ríocht tugtha aige do Dhia, eadhon an tAthair; nuair a bheidh gach riail agus gach údarás agus cumhacht curtha ar leataobh aige. 1 Corantaigh 15:24

Cuirtear i mí-onóir é; éirítear i nglóir é; cuirtear i laige é; éirítear i gcumhacht é: 1 Corantaigh 15:43

Ach tá an stór seo againn i soithí cré, ionas go mbeadh barr feabhais na cumhachta ó Dhia, agus ní uainn féin. 2 Corantaigh 4:7

Le briathar na fírinne, le cumhacht Dé, le harmúr na fíréantachta ar dheis agus ar chlé, 2 Corantaigh 6:7

Óir de réir a gcumas, is fianaise dom é, sea, agus thar a gcumas bhí siad toilteanach as a stuaim féin; 2 Corantaigh 8:3

Óir a deir siad go bhfuil a litreacha trom agus cumhachtach; ach tá a láithreacht choirp lag, agus a chaint neamhshuimiúil. 2 Corantaigh 10:10

Agus dúirt sé liom, Is leor mo ghrásta duit, óir is i laige a dhéantar mo neart foirfe. Dá bhrí sin, is mó an fonn a dhéanfaidh mé glóir as mo laigí, ionas go luífidh cumhacht Chríost orm. 2 Corantaigh 12:9

Óir cé gur céasadh é trí laige, maireann sé trí chumhacht Dé. Óir táimidne lag ann freisin, ach mairfimid leis trí chumhacht Dé i bhur n-iontaoibh. 2 Corantaigh 13:4

Dá bhrí sin scríobhaim na rudaí seo i láthair, ar eagla go ndéanfainn iarracht ghéar a úsáid i láthair, de réir na cumhachta a thug an Tiarna dom chun tógála agus ní chun scriosta. 2 Corantaigh 13:10

Agus cad é an mhéid thar a bheith mór atá ag a chumhacht dúinne a chreideann, de réir oibriú a chumhachta mhóir, Os cionn gach prionsachta, agus cumhachta, agus neart, agus tiarnais, agus gach ainm a ainmnítear, ní hamháin sa saol seo, ach sa saol atá le teacht freisin: Eifeasaigh 1: 19,21

An áit ar shiúil sibh san am atá thart de réir cúrsa an tsaoil seo, de réir prionsa chumhacht an aeir, an spiorad atá ag obair anois i gclann na heasumhlaíochta: Eifeasaigh 2:2

A ndearnadh aire díom de réir bhronntanas ghrásta Dé a tugadh dom trí oibriú éifeachtach a chumhachta. Chun go mbeadh eagna iomadúil Dé ar eolas anois ag na prionsabail agus na cumhachtaí sna flaithis tríd an eaglais, Anois dó atá in ann níos mó a dhéanamh ná mar a iarrann muid nó a smaoinímid, de réir na cumhachta atá ag obair ionainn, Eifeasaigh 3:7 , 10,20

Ar deireadh, a bhráithre, bígí láidir sa Tiarna, agus i gcumhacht a chumhachd. Óir ní i gcoinne fola agus feola atáimid ag gleac, ach i gcoinne prionsapachtaí, i gcoinne cumhachtaí, i gcoinne rialóirí dorchadais an tsaoil seo, i gcoinne an uilc spioradálta sna hardáiteanna. Eifeasaigh 6: 10,12

Chun go mbeadh aithne agam air, agus ar chumhacht a aiséirí, agus ar chomhluadar a fhulaingt, agus mé á dhéanamh cosúil lena bhás; Filipigh 3:10

Neartaithe le gach neart, de réir a chumhachta glórmhaire, chun gach foighne agus fadfhulangais le lúcháir; A shaor sinn ó chumhacht an dorchadais, agus a d'aistrigh sinn isteach i ríocht a Mhic ghráidh: Óir is leis a cruthaíodh gach ní atá ar neamh agus atá ar talamh, infheicthe agus dofheicthe, bíodh siad ina ríchathaoireacha nó ina dtiarnaisí nó ina bprionsachtaí nó ina gcumhachtaí: is leis agus dó a cruthaíodh gach ní. Colosaigh 1:11 , 13,16

Agus tá sibh críochnaithe ann, arb é ceann gach prionsachta agus cumhachta é: Agus tar éis dó prionsapachtaí agus cumhachtaí a chreachadh, rinne sé taispeántas díobh go hoscailte, ag buachan orthu ann. Colosaigh 2: 10,15

Óir níor tháinig ár soiscéal chugaibh i bhfocal amháin, ach i gcumhacht freisin, agus sa Spiorad Naomh, agus i mórán dearbhaithe; mar is eol daoibh cén sórt daoine a bhí againn in bhur measc ar bhur son. 1 Teasalónaigh 1:5

A gheobhfar pionós le scrios síoraí ó láthair an Tiarna, agus ó ghlóir a chumhachta; Dá bhrí sin guímid i gcónaí ar bhur son, go measfadh ár nDia sibh fiúntach don ghlao seo, agus go gcomhlíonfadh sé gach dea-thoil a mhaitheasa, agus obair an chreidimh le cumhacht: 2 Teasalónaigh 1: 9,11

Fiú é, a bhfuil a theacht de réir oibriú Shátain le gach cumhacht agus comharthaí agus míorúiltí bréagacha, 2 Teasalónaigh 2:9

Ní nach bhfuil cumhacht againn, ach chun sinn féin a dhéanamh mar shampla daoibhse chun sinn a leanúint. 2 Teasalónaigh 3:9

An té amháin a bhfuil neamhbhásmhaireacht aige, ina chónaí sa solas nach féidir le duine ar bith druidim leis; nach bhfaca duine ar bith, ná ní féidir leis a fheiceáil: dó go raibh onóir agus cumhacht shíoraí. Áiméan. 1 Tiomóid 6:16

Óir níor thug Dia dúinn spiorad na heagla, ach spiorad na cumhachta, agus an ghrá, agus na sláintíochta. Dá bhrí sin, ná bíodh náire ort faoi fhianaise ár dTiarna, ná ormsa, a phríosúnach: ach bí páirteach i bpian an tsoiscéil de réir chumhacht Dé; 2 Tiomóid 1: 7-8

Ag a bhfuil foirm na diadhachta, ach ag séanadh a cumhachta: tiontaigh uathu siúd. 2 Tiomóid 3:5

Cuir i gcuimhne dóibh a bheith umhal do phrionsabail agus do chumhachtaí, géilleadh do bhreithiúnais, agus a bheith réidh le haghaidh gach dea-oibre, Títeas 3:1

Neach, ós rud é gurbh é gile a ghlóire é, agus íomhá shoiléir a phearsa, agus é ag cothú gach ní le briathar a chumhachta, tar éis dó ár bpeacaí a ghlanadh tríd féin, shuigh sé síos ar dheis na Mórgachta sna hardaibh; Eabhraigh 1:3

Ós rud é, mar sin, go bhfuil na páistí páirteach i bhfeoil agus i bhfuil, ghlac sé féin páirt inti ar an gcaoi chéanna; ionas go scriosfadh sé, tríd an mbás, an té a raibh cumhacht an bháis aige, is é sin, an diabhal; Eabhraigh 2:14

Óir tá focal Dé beocht agus cumhachtach, agus níos géire ná aon chlaíomh dhá fhaobhar, ag dul fiú go dtí an áit a scarann sé anam agus spiorad, agus na n-alt agus an smior, agus is aithneoir é ar smaointe agus ar intinn an chroí. Eabhraigh 4:12

Agus gur bhlais siad dea-bhriathar Dé, agus cumhachtaí an tsaoil atá le teacht, Eabhraigh 6:5

A rinneadh, ní de réir dhlí aithne cholainne, ach de réir chumhacht na beatha gan shíor. Eabhraigh 7:16

A bhfuil á gcoimeád ag cumhacht Dé tríd an gcreideamh chun slánaithe atá réidh le nochtadh san aimsir dheireanach. 1 Peadar 1:5

atá imithe ar neamh, agus atá ar dheis Dé; agus na haingil, na húdaráis agus na cumhachtaí faoi réir a mhuintir. 1 Peadar 3:22

De réir mar a thug a chumhacht dhiaga dúinn gach ní a bhaineann leis an saol agus leis an diadhacht, trí eolas an té a ghlaoigh sinn chun glóire agus chun buanna: Óir níor leanamar finscéalta a ceapadh go seiftiúil nuair a chuireamar cumhacht agus teacht ár dTiarna Íosa Críost in iúl daoibh, ach bhíomar ina bhfinnéithe súl ar a mhórgacht. 2 Peadar 1: 3,16

Óir ní thugann aingil, atá níos mó i gcumhacht agus i neart, cúiseamh maslach ina n-aghaidh os comhair an Tiarna. 2 Peadar 2:11

Don Dia amháin eagna, ár Slánaitheoir, go raibh glóir agus maorga, tiarnas agus cumhacht, anois agus go deo na ndeor. Áiméan. Iúdás 1:25

Nochtadh

Agus an té a bhuafaidh, agus a choinníonn mo chuid oibreacha go dtí an deireadh, dó tabharfaidh mé cumhacht thar na náisiúin: Apacailipsis 2:26

Is fiú duit, a Thiarna, glóir agus onóir agus cumhacht a fháil: óir chruthaigh tú gach ní, agus is le do thoil féin atá siad ann agus cruthaíodh iad. Apacailipsis 4:11

Ag rá le guth ard, Is fiú an tUan a maraíodh cumhacht, agus saibhreas, agus eagna, agus neart, agus onóir, agus glóir, agus beannacht a fháil. Apacailipsis 5:12

Agus gach créatúr atá ar neamh, agus ar talamh, agus faoi thalamh, agus a bhfuil sa bhfarraige, agus a bhfuil iontu, chuala mé ag rá, Moladh, agus onóir, agus glóir, agus cumhacht, go raibh leis an té atá ina shuí ar an ríchathaoir, agus leis an Uan go deo na ndeor. Apacailipsis 5:13

Agus chuaigh capall eile amach, capall rua; agus tugadh cumhacht don té a bhí ina shuí air, an tsíocháin a bhaint den talamh, agus iad a mharú a chéile: agus tugadh claíomh mór dó. Agus d'fhéach mé, agus féach, capall bán; agus an Bás a bhí mar ainm ar an té a bhí ina shuí air, agus lean Ifreann é. Agus tugadh cumhacht dóibh thar an gceathrú cuid den domhan, chun marú le claíomh, agus le gorta, agus le bás, agus le beithígh na talún. Apacailipsis 6: 4,8

Ag rá, Amen: Beannacht, agus glóir, agus eagna, agus buíochas, agus onóir, agus cumhacht, agus neart, go raibh ag ár nDia go deo na ndeor. Amen. Apacailipsis 7:12

Agus tháinig locuist amach as an deatach ar an talamh: agus tugadh cumhacht dóibh, mar atá cumhacht ag scairpeanna na talún. Agus bhí eireabaill acu cosúil le scairpeanna, agus bhí gathanna ina n-eireabaill: agus bhí an chumhacht acu daoine a ghortú ar feadh cúig mhí. Óir tá a gcumhacht ina mbéal agus ina n-eireabaill: óir bhí a n-eireabaill cosúil le nathracha, agus bhí cinn orthu, agus leo sin déanann siad dochar. Apacailipsis 9:3 , 10,19

Agus tabharfaidh mé cumhacht do mo bheirt fhinné, agus déanfaidh siad fáidhníocht ar feadh míle, dhá chéad agus seasca lá, agus iad gléasta in éadach sac. Tá cumhacht acu seo neamh a dhúnadh, ionas nach mbeidh báisteach ann i laethanta a bhfáidhlíochta: agus tá cumhacht acu ar uiscí chun iad a thiontú ina bhfuil, agus an talamh a bhualadh le gach plá, chomh minic agus is mian leo. Apacailipsis 11: 3,6

Ag rá, Gabhaimid buíochas leat, a Thiarna Dia Uilechumhachtach, atá, agus a bhí, agus atá le teacht; mar gur ghlac tú do chumhacht mhór chugat féin, agus gur réimeas tú. Apacailipsis 11:17

Agus chuala mé guth ard ag rá ar neamh, Anois tá slánú agus neart agus ríocht ár nDia tagtha, agus cumhacht a Chríost: óir tá cúisitheoir ár ndeartháireacha caite síos, an té a chuir ina gcúiseamh os comhair ár nDia de ló agus d’oíche. Apacailipsis 12:10

Agus an beithíoch a chonaic mé, bhí sí cosúil le liopard, agus a chosa cosúil le cosa béir, agus a bhéal cosúil le béal leoin: agus thug an dragan a chumhacht dó, agus a shuíochán, agus údarás mór. Agus rinne siad adhradh don dragan a thug cumhacht don bhéist: agus rinne siad adhradh don bhéist, ag rá, Cé atá cosúil leis an mbéist? Cé atá in ann cogadh a dhéanamh leis? Agus tugadh béal dó ag labhairt mór-rudaí agus blaisféime; agus tugadh cumhacht dó leanúint ar aghaidh dhá mhí agus daichead. Apacailipsis 13:2 , 4,5

Agus tugadh dó cogadh a dhéanamh leis na naoimh, agus iad a shárú: agus tugadh cumhacht dó thar gach clann, agus teanga, agus náisiún. Agus feidhmíonn sé cumhacht uile an chéad bhéist os a chomhair, agus cuireann sé faoi deara don talamh agus dóibh siúd a chónaíonn ann adhradh a dhéanamh don chéad bhéist, a raibh a chréacht mharfach leigheasta. Agus meallann sé lucht na talún trí na míorúiltí sin a raibh cumhacht aige a dhéanamh i láthair an bhéist; ag rá leo siúd a chónaíonn ar talamh, go ndéanfaidís íomhá don bhéist a raibh an chréacht air le claíomh, agus a mhair beo. Agus bhí cumhacht aige beatha a thabhairt d’íomhá an bhéist, ionas go labhródh íomhá an bhéist, agus go marófaí an oiread nach n-adhróidís íomhá an bhéist. Apacailipsis 13:7 , 12, 14, 15

Agus tháinig aingeal eile amach ón altóir, a raibh cumhacht aige ar an tine; agus ghlaoigh sé le béic ard ar an té a raibh an corrán géar aige, ag rá, Sruth isteach do chorrán géar, agus bailigh braislí fíniúna na talún; óir tá a fíonchaora lán-aibí. Apacailipsis 14:18

Agus líonadh an teampall le deatach ó ghlóir Dé agus óna chumhacht; agus ní raibh aon duine in ann dul isteach sa teampall go dtí go mbeadh seacht bplá na seacht n-aingeal comhlíonta. Apacailipsis 15:8

Agus dhoirt an ceathrú aingeal a fhial ar an ngrian; agus tugadh cumhacht dó daoine a dhó le tine. Agus loisc teas mór na daoine, agus rinne siad masla d’ainm Dé, a bhfuil cumhacht aige ar na plá seo: agus níor dhein siad aithrí chun glóir a thabhairt dó. Apacailipsis 16: 8-9

Agus na deich n-adharc a chonaic tú, is deich rí iad, nach bhfuair ríocht fós; ach a fhaigheann cumhacht mar ríthe uair an chloig amháin leis an mbeithíoch. Tá aon intinn amháin acu seo, agus tabharfaidh siad a gcumhacht agus a neart don bhéist. Apacailipsis 17: 12-13

Agus tar éis na nithe seo chonaic mé aingeal eile ag teacht anuas ó neamh, agus cumhacht mhór aige; agus lasadh an talamh lena ghlóir. Apacailipsis 18:1

Agus tar éis na nithe seo chuala mé guth mór sluaite ar neamh, ag rá, Aleluia! Slánú, agus glóir, agus onóir, agus cumhacht, don Tiarna ár nDia! Apacailipsis 19:1

Is beannaithe agus naofa an té a bhfuil páirt aige sa chéad aiséirí: ar a leithéid sin níl cumhacht ag an dara bás, ach beidh siad ina sagairt Dé agus Chríost, agus réimeoidh siad leis ar feadh míle bliain. Apacailipsis 20:6

Apacrafa

Agus anois nach gcreideann sibh mé? Nach bhfuil an rí mór ina chumhacht? Nach bhfuil eagla ar gach réigiún teagmháil a dhéanamh leis? 1 Esdras 4:28

Níl aon éagóir ina breithiúnas; agus is í neart, ríocht, cumhacht agus maorga na n-aoiseanna uile. Go raibh beannacht ar Dhia na fírinne. 1 Esdras 4:40

Ach nuair a spreag ár n-aithreacha Dia chun feirge, agus nuair a pheacaigh siad in aghaidh Thiarna Iosrael atá ar neamh, thug sé iad do chumhacht Nabuchodonasor rí Bhabilóin, na gCaldéach; 1 Esdras 6:15

Óir dúirt muid leis an rí go mbeadh cumhacht an Tiarna ár nDia leo siúd a lorgaíonn é, chun tacú leo i ngach slí. 1 Esdras 8:52

Scrios mé go leor ríthe ar a son; bhuail mé Faraó agus a shearbhóntaí agus a chumhacht go léir. 2 Esdras 1:10

Tá líon do chlann, a raibh dúil agat iontu, comhlíonta: impigh ar chumhacht an Tiarna, go naofaí do phobal, a glaodh orthu ón tús. 2 Esdras 2:41

Sula bhfacthas na bláthanna áille, nó sular bunaíodh na cumhachtaí soghluaiste riamh, sular bailíodh le chéile líon gan áireamh na n-aingeal, 2 Esdras 6:3

Mar sin féin, bíonn tús soiléir ag amanna an Tiarna is Airde in iontais agus in oibreacha cumhachtacha, agus críochnaíonn siad in éifeachtaí agus i gcomharthaí. 2 Esdras 9:6

Agus tháinig an ceathrú ceann, agus bhuaigh sé ar na beithígh uile a bhí thart, agus bhí cumhacht aige ar an domhan le heagla mór, agus ar fud na talún le go leor leatrom olc; agus chomh fada sin d'fhan sé ar an talamh le meabhlaireacht. 2 Esdras 11:40

Óir beidh círéib i measc na ndaoine, agus ionradh ar a chéile; ní thabharfaidh siad aird ar a ríthe ná ar a bprionsaí, agus seasfaidh cúrsa a ngníomhartha ina gcumhacht. Ní spárálann mé iad: imigh libh, a chlann, ón gcumhacht, ná truailligí mo thearmann. 2 Esdras 15:16,25

Chomh maith leis sin, rachaidh na Carmanaigh amach i bhfeirg mar thorc fiáin na coille, agus tiocfaidh siad le cumhacht mhór, agus rachaidh siad i ngleic leo, agus scriosfaidh siad cuid de thalamh na nAsiriach. Agus ansin beidh an lámh in uachtar ag na dragain, ag cuimhneamh ar a nádúr; agus má chasann siad iad féin, ag comhcheilg le chéile i gcumhacht mhór chun iad a ghéarleanúint, ansin cuirfear isteach ar na daoine seo agus fanfaidh siad ina dtost trína gcumhacht, agus teithfidh siad. 2 Esdras 15:30-32

Agus triomófar glóir do Chumhachta mar bhláth, éireoidh an teas a sheoltar ort. 2 Esdras 15:50

Crith an talamh, agus a bhunúis; éiríonn an fharraige le tonnta ón doimhneacht, agus cuirtear a tonnta i gcrith, agus a héisc freisin, os comhair an Tiarna, agus os comhair ghlóir a chumhachta: Tús na mbrón agus na gcaoineadh mór; tús na gorta agus an bháis mhóir; tús na gcogaí, agus seasfaidh na cumhachtaí i ngreim; tús na n-olc! cad a dhéanfaidh mé nuair a thiocfaidh na holc seo? 2 Esdras 16:12,18

Ansin mháirseáil sé i gcath lena neart i gcoinne an rí Arphaxad sa seachtú bliain déag, agus bhuaigh sé ina chath: óir chuir sé deireadh le neart Arphaxad go léir, agus a mharcshluaite go léir, agus a charbad go léir, Iúdít 1:13

Óir dar liomsa beo, agus de réir chumhacht mo ríochta, cibé rud a dúirt mé, déanfaidh mé é sin le mo láimh féin. Ansin chuaigh sé amach agus a chumhacht uile chun dul roimh an rí Nabuchodonasar ar an turas, agus chun aghaidh na talún uile siar a chlúdach lena gcarbad, lena marcaigh, agus lena gcosaithe roghnaithe. Iúdít 2:12,19

Agus bhí luaithreach ar a mítreacha acu, agus ghlaoigh siad ar an Tiarna le gach a gcumhacht, go bhféachfadh sé go grástúil ar theach Iosrael uile. Iúdít 4:15

Agus dúirt sé leo, Inis dom anois, a chlann Chanán, cé hé an pobal seo a chónaíonn sna cnoic, agus cad iad na cathracha ina gcónaíonn siad, agus cad é líon a n-arm, agus cá bhfuil a gcumhacht agus a neart, agus cén rí atá ceaptha orthu, nó captaen a n-arm? Óir, a deir siad, ní bheidh eagla orainn roimh chlann Iosrael: óir, féach, is pobal é nach bhfuil neart ná cumhacht acu le haghaidh cath láidir . Iúdít 5:3,23

Cuirfidh sé a chumhacht amach, agus scriosfaidh sé iad ó aghaidh na talún, agus ní shaorfaidh a nDia iad: ach scriosfaimidne, a shearbhóntaí, iad mar aon fhear amháin; óir níl siad in ann cumhacht ár gcapall a sheasamh. Iúdít 6:3

Óir mura gcabhróidh sé linn laistigh de na cúig lá seo, tá cumhacht aige sinn a chosaint nuair is mian leis, fiú gach lá, nó sinn a scrios os comhair ár naimhde. Iúdít 8:15

Óir, féach, tá na hAsairigh iolraithe ina gcumhacht; tá siad ardaithe le capaill agus le fear; déanann siad glóir i neart a gcosaithe; cuireann siad muinín i sciath, agus i sleá, agus i mbogha, agus i dtabhall; agus níl a fhios acu gurb tusa an Tiarna a bhriseann na cathanna: is é an Tiarna d'ainm. Caith a neart síos i do chumhacht, agus tabhair a neart síos i do fheirg: óir tá sé beartaithe acu do thearmann a thruailliú, agus an tabarnacal ina bhfuil d'ainm glórmhar a thruailliú agus adharc d'altóir a chaitheamh síos le claíomh. Féach ar a n-uabhar, agus cuir do fheirg ar a gcinn: tabhair i mo láimh, atá i mo bhaintreach, an chumhacht a cheap mé. Óir ní seasann do chumhacht i líonmhaireacht ná do neart i bhfear láidir: óir is Dia na ndaoine atá faoi chois thú, cúntóir na ndaoine atá faoi chois, coimeádaí na ndaoine laga, cosantóir na ndaoine atá tréigthe, slánaitheoir na ndaoine gan dóchas. Agus tabhair faoi deara go n-aithníonn gach náisiún agus treibh gurb tusa Dia na cumhachta agus na neart go léir, agus nach bhfuil aon duine eile ann a chosnaíonn muintir Iosrael ach tusa. Iúidít 9:7-9,11,14

Mar atá Nabuchodonasar, rí na cruinne uile, beo, agus mar atá a chumhacht beo, a chuir thú chun gach rud beo a choinneáil beo: óir ní hamháin go ndéanfaidh daoine seirbhís dó tríotsa, ach mairfidh beithígh na páirce, agus an t-eallach, agus éanlaith an aeir trí do chumhacht faoi Nabuchodonasar agus a theach uile. Iúdít 11:7

Mar sin chuaigh gach duine amach agus níor fágadh aon duine sa seomra leapa, beag ná mór. Ansin, agus í ina seasamh le taobh a leapa, dúirt Iúdít ina croí, "A Thiarna, a Dhia na cumhachta uile, féach ar an lá atá inniu ann ar oibreacha mo lámha chun Iarúsailéim a ardú." Ansin dúirt Iúdít i bhfad uainn leis na faireoirí ag an ngeata, "Oscail, oscail an geata anois! Tá Dia, ár nDia féin, linn, chun a chumhacht a thaispeáint fós in Iarúsailéim, agus a fhórsaí i gcoinne an namhad, mar atá déanta aige inniu fiú. Óir ní imeoidh do mhuinín as croí na ndaoine, a chuimhníonn ar chumhacht Dé go deo." Iúdít 13:4,11,19

Ag rá, A Thiarna, a Thiarna, a Rí Uilechumhachtach: óir tá an domhan uile i do chumhacht, agus má cheap tú Iosrael a shábháil, níl aon duine ann a fhéadfaidh cur i gcoinne tú: Breiseáin le hEistear 13:9

Cuimhnigh, a Thiarna, déan tú féin a chur in iúl in am ár n-anácha, agus tabhair misneach dom, a Rí na náisiún, agus a Thiarna na cumhachta uile. Breiseáin le hEistear 14:12

Óir bíonn smaointe cama scartha ó Dhia: agus nuair a chuirtear a chumhacht ar thriail, cáineann sí na daoine neamheagna. Eagna Sholaimh 1:3

Óir tugtar cumhacht duit ón Tiarna, agus flaitheas ón Té is Airde, a dhéanfaidh tástáil ar do chuid oibreacha, agus a chuardóidh do chomhairle. Eagna Sholaimh 6:3

Cineálta le duine, daingean, cinnte, saor ó chúram, a bhfuil gach cumhacht aici, ag maoirseacht ar gach ní, agus ag dul trí gach tuiscint, spioraid íon, agus an-chaolchúiseacha. Óir is í anáil chumhacht Dé í, agus tionchar íon ag sileadh ó ghlóir an Uilechumhachtaigh: dá bhrí sin ní féidir le haon rud salach titim isteach inti. Óir is í gile an tsolais shíoraí í, scáthán gan smál chumhacht Dé, agus íomhá a mhaitheasa. Eagna Sholaimh 7:23,25-26

Óir tá a fhios agus tuiscint aici ar gach ní, agus treoróidh sí mé go stuama i mo ghníomhartha, agus caomhnóidh sí mé ina cumhacht. Eagna Sholaimh 9:11

Agus thug sí cumhacht dó chun gach ní a rialú. Agus níor fhág sí i ngéibheann é, go dtí gur thug sí slat na ríochta dó, agus cumhacht i gcoinne na ndaoine a chuir faoi chois é: maidir leis na daoine a chuir ina leith é, léirigh sí gur bréagadóirí iad, agus thug sí glóir shíoraí dó. Eagna Sholaimh 10:2,14

Sea, agus gan iad seo, d'fhéadfaidís titim síos le haon splanc amháin, á ngéarleanúint le díoltas, agus á scaipeadh thar lear trí anáil do chumhachta: ach d'ordaigh tú gach rud i dtomhas agus in uimhir agus i meáchan. Óir is féidir leat do neart mór a thaispeáint i gcónaí nuair is mian leat; agus cé a d'fhéadfadh seasamh in aghaidh chumhacht do láimhe? Eagna Sholaimh 11:20-21

Ós rud é, mar sin, go bhfuil tú féin fíréanta, ordaíonn tú gach rud go fíréanta: agus tú ag smaoineamh nach bhfuil sé i gcomhréir le do chumhacht an té nach bhfuil tuillte aige a phionós a dhaoradh. Óir is é do chumhacht tús na fíréantachta, agus toisc gur tusa Tiarna na n-uile, tugann sé ort a bheith trócaireach le cách. Óir nuair nach gcreideann daoine go bhfuil lánchumhacht agat, taispeánann tú do neart, agus i measc na ndaoine a bhfuil a fhios acu é, léiríonn tú a misneach. Ach tusa, agus tú i gceannas ar do chumhacht, breithníonn tú go cothrom, agus ordaíonn tú sinn le mór-fhabhar: óir is féidir leat cumhacht a úsáid nuair is mian leat. Eagna Sholaimh 12:15-18

Ach má bhí ionadh orthu faoina gcumhacht agus faoina mbuanna, tuigfidís uathu cé chomh cumhachtach is atá an té a chruthaigh iad. Eagna Sholaimh 13:4

Óir ní cumhacht na ndaoine a mhionnaíonn siad leo: ach is í díoltas cóir na bpeacach a phionósann cionta na ndrochdhaoine i gcónaí. Eagna Sholaimh 14:31

Óir má pheacaimid, is leatsa sinn, agus muid ar an eolas faoi do chumhacht: ach ní pheacaimid, agus muid ar an eolas gur leatsa sinn. Óir is fíréantacht fhoirfe aithne a chur ort: sea, is fréamh na neamhbhásmhaireachta aithne a chur ar do chumhacht. Eagna Sholaimh 15:2-3

Óir tá cumhacht agat ar an saol agus ar an mbás: treoraíonn tú go geataí ifrinn, agus tugann tú aníos arís. Eagna Sholaimh 16:13

Agus tráth eile dóitear é fiú i lár uisce os cionn neart na tine, chun go scriosfadh sé torthaí tíre éagóraigh. Eagna Sholaimh 16:19

Ní fhéadfadh aon chumhacht den tine solas a thabhairt dóibh: ní fhéadfadh lasracha geala na réaltaí seasamh chun an oíche uafásach sin a shoilsiú. Eagna Sholaimh 17:5

Bhí cumhacht ag an tine san uisce, ag dearmad a bhua féin: agus rinne an t-uisce dearmad ar a nádúr múchta féin. Eagna Sholaimh 19:20

Óir is mór cumhacht an Tiarna, agus tugtar onóir dó ag na daoine ísle. Cóheilit 3:20

Tar chuici le do chroí go hiomlán, agus coinnigh a bealaí le do neart go léir. Cóheilit 6:26

Ná bí i do urra os cionn do chumhachta: óir má tá tú i do urra, bí cúramach é a íoc. Cóheilit 8:13

Coinnigh i bhfad ón té a bhfuil cumhacht aige chun marú; ionas nach mbeidh amhras ort faoi eagla an bháis: agus má thagann tú chuige, ná déan locht, ar eagla go mbainfidh sé do shaol uait láithreach: cuimhnigh go dtéann tú i measc gaistí, agus go siúlann tú ar bhallaí na cathrach. Ecclesiasticus 9:13

Tá cumhacht na talún i láimh an Tiarna, agus i gceart trátha cuirfidh sé duine brabúsach ina cheann. Cóheilit 10:4

Ná cuir ualach ort féin thar do chumhacht fad is atá tú beo; agus ná bíodh comhluadar agat le duine atá níos cumhachtaí agus níos saibhre ná tú féin: óir conas a oireann an citeal agus an pota cré dá chéile? Má bhuailtear ceann acu i gcoinne an chinn eile, bristear é. Cóheilit 13:2

Óir is mór eagna an Tiarna, agus tá sé cumhachtach, agus feiceann sé gach ní: Cóheilit 15:18

Chruadhaigh an Tiarna Faraó, ionas nach mbeadh aithne aige air, ionas go mbeadh a chuid oibreacha cumhachtacha ar eolas don domhan. Cóheilit 16:15

Thug sé cúpla lá dóibh, agus tréimhse ghearr, agus cumhacht freisin thar na rudaí iontu. Feiceann sé cumhacht airde na bhflaitheas; agus níl sna daoine uile ach cré agus luaithreach. Cóheilit 17:2,32

Cé a rialaíonn an domhan le pailme a láimhe, agus a dhéanann gach ní a thoil a chomhlíonadh: óir is é Rí na n-uile rud é, trína chumhacht ag idirdhealú rudaí naofa ón neamh-naofa. Cé dó ar thug sé cumhacht a chuid oibreacha a fhógairt? agus cé a gheobhaidh amach a ghníomhartha uaisle? Ecclesiasticus 18:3-4

Agus má chuirtear bac air ó pheaca a dhéanamh de dheasca easpa cumhachta, nuair a gheobhaidh sé deis déanfaidh sé olc. Cóheilit 19:28

I gcomhthionól an Té is Airde osclóidh sí a béal, agus beidh bua aici os comhair a chumhachta. Mar an gcéanna sa chathair ghrámhar thug sé suaimhneas dom, agus in Iarúsailéim a bhí mo chumhacht. Cóheilit 24:2,11

Cabhraigh le do chomharsa de réir do chumhachta, agus bí cúramach nach dtitfidh tú féin sa chás céanna. Cóheilit 29:20

Ná tabhair cumhacht do do mhac ná do do bhean chéile, do do dhearthráir ná do chara, ort fad do bheo, agus ná tabhair do chuid maoine do dhuine eile: ar eagla go ndéanfá aithreachas ort, agus go n-iarrfá an rud céanna arís. Cóheilit 33:19

Tóg do lámh i gcoinne na náisiún coimhthíoch, agus lig dóibh do chumhacht a fheiceáil. Cóheilit 36:3

Níor thug an Tiarna cumhacht do na naoimh a chuid oibreacha iontacha uile a fhógairt, oibreacha a dhaingnigh an Tiarna Uilechumhachtach go daingean, ionas go ndaingneofaí cibé rud atá ann dá ghlóir. Cóheilit 42:17

Lena chumhacht mhór déanann sé na scamaill daingean, agus bristear na clocha sneachta go mín. Is uafásach agus an-mhór an Tiarna, agus is iontach a chumhacht. Cóheilit 43:15,29

Rinne an Tiarna glóir mhór trína chumhacht mhór ó thús. A raibh réimeas acu ina ríocht, fir a raibh cáil orthu as a gcumhacht, ag tabhairt comhairle de réir a dtuiscint, agus ag fógairt tairngreachtaí: Ecclesiasticus 44:2-3

Agus le clocha sneachta cumhachtacha chuir sé an cath i bhfeidhm go foréigneach ar na náisiúin, agus ag sleamhnú Bhéit Horon scrios sé iad siúd a chuir ina choinne, ionas go mbeadh a fhios ag na náisiúin a neart go léir, mar gur throid sé i láthair an Tiarna, agus lean sé an Tiarna Cumhachtach. Cóheilit 46:6

Dá bhrí sin thug sé a gcumhacht do dhaoine eile, agus a nglóir do náisiún coimhthíoch. Cóheilit 49:5

Rinne siad bailiúchán airgid freisin de réir chumas gach duine: Barúch 1:6

Agus anois, a Thiarna Dia Iosrael, a thug do phobal amach as tír na hÉigipte le lámh láidir, agus le lámh ard, agus le comharthaí, agus le míorúiltí, agus le cumhacht mhór, agus a fuair ainm duit féin, mar atá le feiceáil inniu: Barúch 2:11

Ná cuimhnigh ar mhí-iompar ár sinsear: ach smaoinigh ar do chumhacht agus ar d’ainm anois sa lá seo. Barúch 3:5

Bíodh misneach agaibh, a chlann, glaoigh ar an Tiarna, agus saorfaidh sé sibh ó chumhacht agus ó láimh na naimhde. Barúch 4:21

Dá bhrí sin is fearr a bheith i do rí a léiríonn a chumhacht, nó i soitheach brabúsach i dteach, a mbeidh úsáid ag an úinéir as, ná i ndéithe bréige den sórt sin; nó i doras i dteach, chun rudaí den sórt sin a choinneáil ann, ná i ndéithe bréige den sórt sin. Nó i gcolún adhmaid i bpálás, ná i ndéithe bréige den sórt sin. Agus an tine a sheoltar anuas chun cnoic agus coillte a dhó, déanann sé mar a ordaítear dó: ach níl siad seo cosúil leo i léiriú ná i gcumhacht. Litir Irimia 1:59,63

Agus go mbeadh náire orthu ina gcumhacht agus ina neart go léir, agus go mbrisfí a neart; a chumhachtaí uile an Tiarna, beannaígí an Tiarna: molaigí agus ardaígí é thar aon rud eile go deo. Paidir Asairiá 1:21,39

Dá bhrí sin mharaigh an rí iad, agus thug sé Bel faoi smacht Dhaniel, a scrios é féin agus a theampall. Bel agus an Dragan 1:22

A Thiarna, a Dhia Uilechumhachtach ár n-aithreacha, Abrahám, Íosác, agus Iacób, agus a síolta fíréanta; a rinne neamh agus talamh, maille lena n-ornáid uile; a cheangail an fharraige le focal d'ordaithe; a dhún an doimhneacht, agus a shéalaigh í le d'ainm uafásach agus glórmhar; a bhfuil eagla agus crith ar gach duine roimh do chumhacht; óir ní féidir maorga do ghlóire a iompar, agus tá do bhagairt fheargach i leith peacach suntasach: ach tá do ghealltanas trócaireach dothuigthe agus dothuigthe; óir is tusa an Tiarna is Airde, lán de thrócaire mhór, fadfhulangach, an-trócaireach, agus aithrí ar olc na ndaoine. Tusa, a Thiarna, de réir do mhaitheasa mhóir, gheall tú aithrí agus maithiúnas dóibh siúd a pheacaigh i do choinne: agus as do thrócaire gan teorainn, cheap tú aithrí do pheacaigh, ionas go sábhálfaí iad. Dá bhrí sin, a Thiarna, is Dia na bhfíréan, níor cheap tú aithrí do na fíréin, mar a cheap tú d'Abrahám, d'Íosác, agus do Iacób, nár pheacaigh i do choinne; Ach cheap tú aithrí domsa atá i mo pheacach: óir pheacaigh mé os cionn líon gaineamh na farraige. Tá mo chionta, a Thiarna, iomadúil: tá mo chionta iomadúil, agus ní fiú mé airde na bhflaitheas a fheiceáil agus a fheiceáil le haghaidh líon mo chionta. Táim lúbtha síos le go leor bandaí iarainn, nach féidir liom mo cheann a ardú, ná aon scaoileadh a bheith agam: óir spreag mé do fhearg, agus rinne mé olc os do chomhair: níor dhein mé do thoil, agus níor choinnigh mé d'aitheanta: chuir mé suas gráineálacha, agus tá cionta iomadúla déanta agam. Anois dá bhrí sin lúbaim glúin mo chroí, ag impí ort grásta. Pheacaigh mé, a Thiarna, pheacaigh mé, agus admhaím mo chionta: dá bhrí sin, impím go humhal ort, maith dom, a Thiarna, maith dom, agus ná scrios mé le mo chionta. Ná bíodh fearg ort liom go deo, trí olc a chur i leataobh dom; ná daor mé chuig codanna íochtaracha an domhain. Óir is tusa an Dia, fiú Dia na ndaoine a dhéanann aithrí; Agus taispeánfaidh tú do mhaitheas go léir ionamsa: óir sábhálfaidh tú mé, nach fiú mé, de réir do mhóir-thrócaire. Dá bhrí sin molfaidh mé thú go deo, uile laethanta mo shaoil: óir molann uile chumhachtaí na bhflaitheas thú, agus is leatsa an ghlóir go deo na ndeor. Amen. Paidir Mhanase

Mar sin chuaigh siad amach lena neart go léir, agus tháinig siad agus shuigh siad a gcampa le hEamaus sa tír mhachaire. Agus nuair a chuala ceannaithe na tíre a gclú, thug siad go leor airgid agus óir leo, maille le seirbhísigh, agus tháinig siad isteach sa champa chun clann Iosrael a cheannach mar sclábhaithe: chuaigh cumhacht ón tSiria agus ó thír na bhFilistíneach i gcomhar leo. 1 Macabaeigh 3:40-41

Coinnigh an t-arm seo i lámha do mhuintire Iosrael, agus lig dóibh a bheith náirithe ina gcumhacht agus ina marcach: 1 Macabaeigh 4:31

Ina dhiaidh sin chuaigh sé thar go clann Ammon, áit a bhfuair sé cumhacht mhór agus sluagh mór, agus Tiomóid mar chaptaen orthu. 1 Macabaeigh 5:6

Agus gur ruaigeadh Lisias, a chuaigh amach ar dtús le cumhacht mhór, ar shiúl ó na Giúdaigh; agus gur neartaíodh iad leis an armúr, agus leis an gcumhacht, agus leis an stór creiche a fuair siad ó na hairm a scrios siad: Agus shíl mé liom féin, Cén trioblóid a tháinig mé, agus cé chomh mór is atá an tuile anró atá orm anois! Óir bhí mé flaithiúil agus geanúil i mo chumhacht. 1 Macabaeigh 6:6,11

Mar sin d'imigh siad, agus tháinig siad le fórsa mór go tír Iúdáia, áit ar chuir siad teachtairí chuig Iúdás agus a dheartháireacha le focail síochánta go meabhlach. Ach níor thug siad aird ar a gcuid focal; óir chonaic siad gur tháinig siad le fórsa mór. 1 Macabaeigh 7:10-11

Ansin thug sé an tír d'Alcimus, agus d'fhág sé cumhacht aige chun cabhrú leis: mar sin chuaigh Bacchides chuig an rí. Agus chuaigh sé chuige siúd uile a chuir isteach ar an bpobal, a rinne dochar mór in Iosrael tar éis dóibh talamh Iúdá a fháil faoina smacht. 1 Macabaeigh 7:20,22

Nuair a chuala Baccídéas é seo, tháinig sé lá na sabóide go bruacha na hIordáine le neart mór. 1 Macabaigh 9:43

Chuala muid trácht ort, gur fear cumhachtach thú, agus gur cara linn thú. 1 Macabaeigh 10:19

Tusa amháin a thógann tú féin inár n-aghaidh, agus déantar magadh fúm ar do shon, agus tugtar drochmheas dom: agus cén fáth a bhfuil tú ag déanamh mórtais as do chumhacht inár n-aghaidh sna sléibhte? Anois, dá bhrí sin, má tá muinín agat as do neart féin, tar anuas chugainn go dtí an réimse machaire, agus déanaimis an scéal a thriail le chéile ansin: óir is liomsa cumhacht na gcathracha. Dá bhrí sin, ní bheidh tú in ann seasamh anois leis na marcaigh agus le cumhacht chomh mór sin sa mhachaire, áit nach bhfuil cloch ná cloch thine, ná áit le teitheadh chuig. 1 Macabaeigh 10:70-71,73

Ach nuair a chuala Alasdair faoi seo, tháinig sé chun cogaidh ina choinne: agus ansin thug an rí Tolamae a shlua amach, agus bhuail sé leis le neart mór, agus chuir sé ar a theitheadh é. 1 Macabaeigh 11:15

Nuair a chuala Iónátán go raibh prionsaí Dhéimitrius tagtha go Cades atá sa Ghailíl le cumhacht mhór, agus é beartaithe aige é a dhíbirt as an tír, 1 Macabéigh 11:63

Chuir sé Ionatán mac Absalóm, agus neart mór leis, go Iopa: agus é ag teilgean amach na daoine a bhí ann, d'fhan sé ann. Mar sin, d'imigh Tryfon ó Ptolemaus le neart mór chun ionradh a dhéanamh ar thír Iúdáia, agus bhí Ionatán leis sa gharda. 1 Macabaeigh 13:11-12

Agus é i láthair ansin lena gharda timpeall an chisteáin, chuir Tiarna na spiorad, agus Prionsa na cumhachta uile, taibhse mhór faoi deara, ionas gur chuir cumhacht Dé iontas ar gach duine a raibh fonn orthu teacht isteach leis, agus gur thit siad i laige, agus gur cuireadh eagla mhór orthu. Mar sin, an té a tháinig le déanaí le slua mór agus lena gharda uile isteach sa chisteán sin, thug siad amach é, gan a bheith in ann cabhrú leis féin lena airm: agus d'admhaigh siad cumhacht Dé go soiléir. Agus ó chonaic siad gur sciúradh ó neamh thú, fógair do chách cumhacht mhór Dé. Agus nuair a labhair siad na focail seo, níor tháinig siad chun solais arís. Má tá aon namhaid nó bradaí agat, seol ann é, agus glacfaidh tú leis sciúradh maith, má éalaíonn sé lena bheatha: óir san áit sin, gan amhras; tá cumhacht speisialta Dé ann. 2 Macabaeigh 3:24,28,34,38

Ach nuair a tugadh i láthair an rí é, agus é tar éis móradh a dhéanamh air mar gheall ar chuma ghlórmhar a chumhachta, fuair sé an tsagartacht dó féin, ag tairiscint trí chéad tallann airgid níos mó ná Iasón. Agus mar sin, trí shannt na ndaoine cumhachtacha, d'fhan Menelaus i gceannas, ag méadú a mhailís, agus ag déanamh fealltóireachta mór ar na saoránaigh. 2 Macabaeigh 4:24,50

Ansin d'fhéach sé ar an rí agus dúirt sé, Tá cumhacht agat ar dhaoine, tá tú truaillithe, déanann tú cibé rud is mian leat; ach ná ceap go bhfuil ár náisiún tréigthe ag Dia; Ach fan tamall, agus féach ar a chumhacht mhór, conas a chéasfaidh sé thú féin agus do shliocht. 2 Macabaeigh 7:16-17

Agus mar sin, an té a cheap beagán roimhe sin go bhféadfadh sé tonnta na farraige a rialú (bhí sé chomh bródúil sin thar riocht an duine) agus na sléibhte arda a mheá i gcothromaíocht, caitheadh ar an talamh é anois, agus iompraíodh i gcarr capall é, ag taispeáint cumhacht shoiléir Dé do chách. Sea, agus go ndéanfadh sé féin Giúdach, agus go rachadh sé tríd an domhan uile a bhí ina gcónaí, agus go ndéarfadh sé cumhacht Dé. 2 Macabaeigh 9:8,17

Gan aon aird ar chumhacht Dé a thabhairt ar chor ar bith ach é lán le deich míle coisithe, agus a mhílte marcach, agus a ochtó eilifint. 2 Macabaeigh 11:4

Ach nuair a ghlaoigh Iúdás agus a chuideachta ar Dhia Uilechumhachtach, a bhriseann neart a naimhde lena chumhacht, bhuaigh siad an chathair, agus mharaigh siad cúig mhíle is fiche díobh siúd a bhí istigh ann, 2 Macabaeigh 12:28

Sa chéad daichead a naoú bliain, insíodh do Iúdás go raibh Antiochus Eupator ag teacht le cumhacht mhór go Iúdáia, agus leis Lysias a chosantóir agus rialóir a chúrsaí, agus ceachtar acu fórsa Gréagach coisithe, céad agus deich míle, agus cúig mhíle agus trí chéad marcach, agus dhá fhichead eilifint, agus trí chéad carbad armtha le crúcaí. 2 Macabaeigh 13:1-2

Tar éis trí bliana cuireadh in iúl do Iúdás gur tháinig Déimitrius mac Seleucas isteach trí chalafort Tripolis le cumhacht mhór agus cabhlach, 2 Macabaeigh 14:1

Mar sin a tharla le Niocánór: agus ó shin i leith bhí an chathair faoi smacht na nEabhraigh. Agus seo deireadh leis. 2 Macabaeigh 15:37

Enoch

Is tusa a chruthaigh gach ní, agus tá cumhacht agat thar gach ní: agus tá gach ní nocht agus oscailte i do radharc, agus feiceann tú gach ní, agus ní féidir le haon ní é féin a cheilt uait. Enoch 9:5

Mar a chruthaigh Sé agus a thug sé don duine an chumhacht chun focal na heagna a thuiscint, mar sin chruthaigh Sé mise freisin agus thug Sé an chumhacht dom na Faireoirí, clann na bhflaitheas, a cháineadh. Enoch 14:3

Ón am sin amach ní bheidh cumhacht ná ardú feasta ag lucht seilbhe na talún: Agus ní bheidh siad in ann aghaidh na naomh a fheiceáil, óir tá a sholas le feiceáil ag Tiarna na Spiorad ar aghaidh na naomh, na bhfíréan agus na dtoghthach. Enoch 38:4

Agus dúirt sé liom: Is é seo an chéad duine, Mícheál, an trócaireach agus an fadfhulangach: agus an dara duine, atá suite os cionn gach galair agus gach créachta de chlann na ndaoine, is é Raphael: agus an tríú duine, atá suite os cionn gach cumhachta, is é Gabriel: agus an ceathrú duine, atá suite os cionn an aithrí chun dóchais dóibh siúd a oidhríonn an bheatha shíoraí, tugtar Fanuel air. Agus is iad seo ceithre aingeal Thiarna na Spiorad agus na ceithre ghlór a chuala mé sna laethanta sin. Enoch 40:9

Óir ní chuireann aon aingeal bac orthu agus níl aon chumhacht in ann bac a chur orthu; óir ceapann sé breitheamh dóibh uile agus tugann sé breithiúnas orthu uile os a chomhair. Enoch 41:9

Agus is iad seo a dhéanann breithiúnas ar réaltaí na bhflaitheas, Agus a thógann a lámha i gcoinne an Tiarna is Airde, Agus a shiúlann ar an talamh agus a chónaíonn air. Agus léiríonn a ngníomhartha uile éagóir, Agus tá a gcumhacht bunaithe ar a saibhreas, Agus tá a gcreideamh sna déithe a rinne siad lena lámha, Agus séanann siad ainm Thiarna na Spiorad, Enoch 46:7

Agus na sléibhte seo a chonaic do shúile, Sliabh an iarainn, agus Sliabh an chopair, agus Sliabh an airgid, agus Sliabh an óir, agus Sliabh an mhiotail bhog, agus Sliabh an luaidhe, beidh siad seo go léir i láthair an Té Roghnaithe mar chéir: os comhair na tine, Agus cosúil leis an uisce a shreabhann anuas ó thuas ar na sléibhte sin, Agus beidh siad gan chumhacht os comhair a chosa. Enoch 52:6

Agus nuair a thiocfaidh an lá, agus an chumhacht, agus an pionós, agus an breithiúnas, a d’ullmhaigh Tiarna na Spiorad dóibh siúd nach adhrann an dlí fíréanta, agus dóibh siúd a shéanann an breithiúnas fíréanta, agus dóibh siúd a ghlacann a ainm go neamhbhalbh - tá an lá sin ullmhaithe, do na daoine tofa conradh, ach do na peacaigh fiosrúchán. Enoch 60:5

Agus seomraí na ngaoth, agus conas a roinntear na gaotha, agus conas a mheáitear iad, agus conas a ríomhtar geataí na ngaoth, gach ceann de réir chumhacht na gaoithe, agus cumhacht shoilse na gealaí, agus de réir na cumhachta atá oiriúnach: agus ranna na réaltaí de réir a n-ainmneacha, agus conas a roinntear na ranna go léir. Enoch 60:12

Óir nuair a lonraíonn an tintreach, scaoileann an toirneach a ghlór, agus cuireann an spiorad sos i bhfeidhm le linn an bhuille, agus roinneann sé go cothrom eatarthu; óir tá stór a mbuille cosúil leis an ngaineamh, agus coinnítear gach ceann acu le srian agus é ag bualadh, agus casann cumhacht an spioraid ar ais é, agus brúitear ar aghaidh é de réir go leor cearn den domhan. Enoch 60:15

Agus fuair gach duine a chónaíonn thuas ar neamh ordú agus cumhacht agus aon ghlór amháin agus aon solas amháin cosúil le tine. Enoch 61:6

Agus glaofaidh sé ar uile shlua na bhflaitheas, agus ar na naoimh uile thuas, agus ar shlua Dé, an Cherúbach, Searafin agus Ophannin, agus ar uile aingil na cumhachta, agus ar uile aingil na bprionsabal, agus an Toghadh, agus ar na cumhachtaí eile ar an talamh agus os cionn an uisce. Enoch 61:10

Agus tá do chumhacht iontach i ngach rún ó ghlúin go glúin, agus do ghlóir go deo na ndeor: Tá do rúin uile domhain agus gan áireamh, agus tá do fhíréantacht thar a bheith dochreidte. Enoch 63:3

Agus tá ordú eisithe ó láthair an Tiarna maidir leo siúd a chónaíonn ar an talamh go bhfuil a scriosadh críochnaithe mar gur fhoghlaim siad rúin uile na n-aingeal, agus foréigean uile na Sátan, agus a gcumhachtaí uile - na cinn is rúnda - agus cumhacht uile na ndaoine a chleachtann draíocht, agus cumhacht na draíochta, agus cumhacht na ndaoine a dhéanann íomhánna leáite don domhan uile: Enoch 65:6

Agus ina dhiaidh sin thaispeáin sé dom na haingil phionóis atá réidh le teacht agus cumhacht uile na n-uiscí atá thíos faoin talamh a scaoileadh saor chun breithiúnas agus scrios a thabhairt ar gach duine a chónaíonn agus a chónaíonn ar an talamh. Agus thug Tiarna na Spiorad ordú do na haingil a bhí ag dul amach, gan na huiscí a ardú ach iad a choinneáil faoi smacht; óir bhí na haingil sin os cionn chumhachtaí na n-uiscí. Enoch 66:1-2

Agus an lá sin d'fhreagair Mícheál Raphael agus dúirt sé: Cuireann cumhacht an spioraid crith orm agus cuireann sé crith orm de bharr dhéine bhreithiúnas na rúin, breithiúnas na n-aingeal: cé a fhéadfaidh an breithiúnas dian a cuireadh i gcrích a sheasamh, agus a leáíonn siad roimhe? Enoch 68:2

Óir cruthaíodh fir díreach cosúil leis na haingil, leis an aidhm go leanfaidís orthu a bheith íon agus fíréanta, agus ní fhéadfadh an bás, a scriosann gach rud, greim a fháil orthu, ach tríd an eolas seo atá siad ag dul in éag, agus tríd an gcumhacht seo tá sí ag ithe mé. Enoch 69:11

Agus seo cumhacht an mhionn seo, óir tá sé cumhachtach agus láidir, agus chuir sé an mhionn seo Akâe i láimh Mhichíl. Enoch 69:15

Agus creideann siad seo go léir agus tugann siad buíochas os comhair Thiarna na Spiorad, agus glóiríonn siad é le gach cumhacht, agus is é a mbia i ngach gníomh buíochais: buíochas agus glóiríonn siad agus ardaíonn siad ainm Thiarna na Spiorad go deo na ndeor. Enoch 69:24

Agus thit mé ar m'aghaidh, Agus scíth a ligeadh mo chorp ar fad, Agus athraíodh mo spiorad; Agus ghlaodh mé le guth ard, ... le spiorad na cumhachta, Agus beannaíodh agus glóraíodh agus ardaíodh mé. Enoch 71:11

Agus tá cumhacht aige thar oíche agus lá ar neamh chun an solas a chur ag solas do dhaoine - an ghrian, an ghealach, agus na réaltaí, agus gach cumhacht na bhflaitheas a rothlaíonn ina gcarbad ciorclacha. Enoch 82:8

Go mbeannaí tú, a Thiarna, a Rí, mór agus cumhachtach i do mhórgacht, Tiarna chruthaithe uile na bhflaitheas, Rí na ríthe agus Dia an domhain uile. Agus maireann do chumhacht agus do ríocht agus do mhórgacht go deo na ndeor, Agus ar feadh na nglún uile do cheannasacht; Agus is iad na flaithis uile do ríchathaoir go deo na ndeor, Agus an talamh uile do stól coise go deo na ndeor. Enoch 84:2

Agus ansin chonaic mé na mac tíre, agus an chaoi ar chuir siad brú mór ar na caoirigh lena gcumhacht go léir; agus ghlaodh na caoirigh os ard. Agus chonaic mé na caoirigh go dtí gur imigh siad ó measc na mac tíre; ach bhí súile na mac tíre dallta, agus d'imigh na mac tíre sin ag tóraíocht na gcaorach lena gcumhacht go léir. Enoch 89:19,21

Agus d'fhás na caoirigh sin agus d'iolraigh siad; ach bhí eagla ar na madraí, na sionnaigh, agus na torca fiáine go léir agus theith siad roimhe, agus bhuail an reithe sin na hainmhithe fiáine agus mharaigh siad iad, agus ní raibh aon chumhacht ag na hainmhithe fiáine sin i measc na gcaorach a thuilleadh agus níor ghoid siad aon rud uathu a thuilleadh. Agus ghin an reithe sin go leor caorach agus thit sé ina chodladh; agus rinneadh reithe de chaora bheag ina háit, agus rinneadh prionsa agus ceannaire de na caoirigh sin. Enoch 89:49

Agus thosaigh mé ag béicíl os ard le mo neart go léir, agus ag achainí ar Thiarna na gcaorach, agus ag cur i láthair dó maidir leis na caoirigh gur shlog na hainmhithe fiáine go léir iad. Enoch 89:57

Agus throid na préacháin sin agus throid siad leis agus rinne siad iarracht a adharc a leagan síos, ach ní raibh aon chumhacht acu air. Enoch 90:12

Agus imeoidh an chéad neamh agus imeoidh sé, Agus feicfear neamh nua, Agus tabharfaidh uile chumhachtaí na bhflaitheas solas seacht n-uaire. Enoch 91:16

Beidh sé trócaireach leis an bhfíréan agus tabharfaidh sé ionracas síoraí dó, agus tabharfaidh sé cumhacht dó ionas go mbeidh sé bronnta le maitheas agus fíréantacht. Agus siúlfaidh sé i solas síoraí. Enoch 92:4

Óir cuirfidh sibhse, na fir, níos mó maisiúcháin ná bean, agus éadaí daite níos mó ná maighdean: I ríogacht agus i ngrásta agus i gcumhacht, Agus in airgead agus in ór agus i gcorcra, Agus i nglóir agus i mbia doirtfear amach iad mar uisce. Enoch 98:2

Jasher

Agus bhailigh siad le chéile céad tríocha rí agus prionsaí san iomlán, agus rinne siad Enoch ina rí orthu agus bhí siad uile faoina chumhacht agus faoina cheannas. Jasher 3:10

Agus chuir an Tiarna na beithígh agus na hainmhithe uile a bhí ina seasamh timpeall na háirce uathu. Agus chuir na beithígh an lámh in uachtar orthu agus thiomáin siad as an áit sin iad, agus d'imigh gach fear a bhealach féin agus scaip siad iad féin arís ar aghaidh na talún. Jasher 6:25

Agus nuair a bhí Nimrod daichead bliain d'aois, ag an am sin bhí cogadh idir a dheartháireacha agus clann Iafet, ionas go raibh siad i ndrochlámh a naimhde. Iaser 7:34

Agus chuala gach náisiún agus teanga faoina chlú, agus bhailigh siad chuige, agus chrom siad síos chun na talún, agus thug siad tairiscintí dó, agus rinneadh tiarna agus rí díobh de, agus chónaigh siad go léir leis sa chathair ag Shinar, agus bhí Nimrod i réim ar an talamh thar mhic Naoi go léir, agus bhí siad go léir faoina chumhacht agus faoina chomhairle. Jasher 7:45

Agus bhí do shearbhóntaí ionadh faoin radharc a chonaiceamar, agus bhí uafás mór orainn, agus rinneamar ár mbreithiúnas ar an radharc, agus bhí a fhios againn lenár n-eagna an léirmhíniú ceart air, go mbaineann an rud seo leis an leanbh a bheirtear do Therach, a fhásfaidh suas agus a iolróidh go mór, agus a éireoidh cumhachtach, agus a mharóidh ríthe uile an domhain, agus a oidhreachtóidh a gcuid tailte uile, é féin agus a shliocht go deo. Jasher 8:11

Agus chonaic Terah go raibh fearg an rí lastha ina choinne, agus d'fhreagair sé an rí, ag rá, Gach a bhfuil agam, tá sé i gcumhacht an rí; cibé rud is mian leis an rí a dhéanamh dá shearbhónta, lig dó é sin a dhéanamh, fiú mo mhac, tá sé i gcumhacht an rí, gan luach ar mhalairt, é féin agus a bheirt deartháireacha atá níos sine ná é. Jasher 8:28

An bhfuil spiorad, anam nó cumhacht sna déithe seo chun gach a ndúirt tú liom a dhéanamh? Nach adhmad agus cloch iad, agus nach mise féin a rinne iad, agus an féidir leat bréaga den sórt sin a labhairt, ag rá gur bhuail an dia mór a bhí leo iad? Is tusa a chuir an tua ina lámha, agus ansin a deir gur bhuail sé iad go léir. Agus d'fhreagair Abram a athair agus dúirt leis, Agus conas is féidir leat freastal ar na hidols seo nach bhfuil aon chumhacht iontu aon rud a dhéanamh? An féidir leis na hidols sin a bhfuil muinín agat astu tú a shaoradh? An féidir leo do ghuí a chloisteáil nuair a ghlaonn tú orthu? An féidir leo tú a shaoradh ó lámha do naimhde, nó an dtroidfidh siad do chathanna ar do shon i gcoinne do naimhde, ionas go bhfreastalóidh tú ar adhmad agus cloch nach féidir leo labhairt ná éisteacht? Jasher 11:42-43

Agus dúirt an rí le hAbram, An raibh cumhacht acu labhairt agus ithe agus déanamh mar a dúirt tú? Agus d'fhreagair Abram an rí, ag rá, Agus mura bhfuil aon chumhacht iontu cén fáth a ndéanann tú freastal orthu agus a chuireann tú clann na ndaoine ar strae trí do chuid amaidí? An gceapann tú gur féidir leo tú a shaoradh nó aon rud beag nó mór a dhéanamh, go ndéanfá freastal orthu? Agus cén fáth nach mbraithfidh tú Dia na cruinne uile, a chruthaigh thú agus a bhfuil sé ina chumhacht aige marú agus coinneáil beo? Jasher 11:54-55

Agus dúirt Abram leis an rí, Dia neamh agus talún a bhfuil mo mhuinín ann agus a bhfuil gach rud faoina chumhacht, shaor sé mé ón tine inar chaith tú mé. Iaser 12:35

Sa chúigiú bliain d'áit chónaithe Abram i dtír Chanán, d'éirigh muintir Shodom agus Gomorrah agus cathracha uile an mhachaire amach ó chumhacht Chedorlaomer, rí Elam; óir bhí ríthe uile chathracha an mhachaire tar éis seirbhís a thabhairt do Chedorlaomer ar feadh dhá bhliain déag, agus cáin bhliantúil a thabhairt dó, ach sna laethanta sin sa tríú bliain déag, d'éirigh siad amach ina choinne. Jasher 13:11

Agus d'éist an Tiarna le guth Sháraí, agus chuir an Tiarna aingeal chun Sháraí a shaoradh ó chumhacht Pharao. Iasher 15:19

Ag an am sin chuir Cedorlaomer rí Élam teachtaireacht chuig na ríthe comharsanachta go léir, chuig Nimrod, rí Shinar a bhí faoina smacht ag an am sin, agus chuig Tidal, rí Goyim, agus chuig Arioch, rí Elasar, a ndearna sé conradh leis, ag rá, Tar aníos chugam agus cuidigh liom, ionas gur féidir linn bailte Sodom go léir agus a áitritheoirí a bhualadh, óir tá siad ag éirí amach i mo choinne le trí bliana déag anuas. Jasher 16:1

Agus lean Abrahám ar aghaidh ag cáineadh Sátan, agus d'imigh Sátan uathu, agus ó chonaic sé nach raibh sé in ann iad a shárú, d'fholaigh sé é féin uathu, agus chuaigh sé agus chuaigh sé thar bráid rompu ar an mbóthar; agus d'athraigh sé é féin ina shruthán mór uisce ar an mbóthar, agus shroich Abrahám agus Íosác agus a bheirt fhear óg an áit sin, agus chonaic siad sruthán mór agus cumhachtach mar na huiscí cumhachtacha. Jasher 23:34

Agus an tráth a chrom siad síos dó, labhraíonn sé leo i ngach ní a iarrann siad air, trí chumhacht an ainm atá scríofa ann. Jasher 31:42

Agus chuaigh Iasúb, rí Thapnach, i gcomhairle lena chomhairleoirí faoin ábhar seo, agus dúirt a chomhairleoirí leis, Ní bheidh tú i do aonar in ann na hEabhraigh a shárú, óir ní mór dóibh a bheith cumhachtach chun an obair seo a dhéanamh don chathair ar fad. Iasúb 34:44

Agus le do lámh láidir agus le do lámh sínte amach saor mo mhic agus a seirbhísigh uathu, óir tá cumhacht agus neart i do lámha chun seo go léir a dhéanamh. Agus chuaigh mic Iacóib agus a seirbhísigh i dtreo na ríthe seo, agus chuir siad a muinín san Tiarna a nDia, agus agus iad ag imeacht, ghuigh Iacób a n-athair leis an Tiarna freisin agus dúirt sé, A Thiarna Dia, a Dhia chumhachtach agus ardghlórach, a bhí i réim ó laethanta na sean, ó shin go dtí seo agus go deo; Is tusa a spreagann cogaí agus a chuireann deireadh leo, i do láimh tá cumhacht agus neart chun ardú agus leagadh síos; Ó, go mbeadh mo phaidir inghlactha os do chomhair go bhféadfá casadh chugam le do thrócaire, chun croíthe na ríthe seo agus a muintire a chur faoi uafás mo mhic, agus iad agus a gcampaí a scanrú, agus le do chineáltas mór iad siúd go léir a chuireann a muinín ionat a shaoradh, óir is tusa a fhéadann daoine a chur faoinár gcumhacht agus náisiúin a laghdú faoinár gcumhacht. Jasher 34:68-70

Agus ghuigh Iacób chuig an Tiarna ar son a mhic, agus shín sé a lámha amach chuig an Tiarna, agus dúirt sé, A Dhia, is Dia Uilechumhachtach thú, is tusa ár n-athair, chruthaigh tú sinn agus is saothair do lámha sinn; guím ort mo mhic a shaoradh trí do thrócaire ó láimh a naimhde, atá ag teacht inniu chun troid leo agus iad a shábháil óna láimh, óir tá cumhacht agus neart i do láimh, chun an bheagán a shábháil ón mórán. Jasher 37:14

Agus bhí Iasúb agus a arm go léir ag dul i dtreo Iúdá, agus é ag marcaíocht ar chapall an-láidir agus cumhachtach, agus fear an-cróga ab ea Iasúb, agus é clúdaithe le hiarann agus práis ó cheann go cos. Iasúb 37:28

Agus nuair a bhí Ihuri rí Shiloh marbh, theith na ceithre rí a bhí fágtha óna n-áit leis an gcuid eile de na captaein, agus rinne siad iarracht cúlú, ag rá, Níl aon neart againn níos mó leis na hEabhraigh tar éis dóibh na trí rí agus a gcaptaein a bhí níos cumhachtaí ná muidne a mharú. Jasher 38:2

Agus rug Léiví ar chlaíomh an fhir chróga ina láimh, agus thóg sé go foréigneach ón bhfear é, agus leis bhuail sé ceann an fhir chumhachtaigh, agus ghearr sé a cheann. Agus tháinig aon fhear déag i dtreo chun troid le Léiví, óir chonaic siad gur maraíodh duine acu, agus throid mic Iacóib, ach ní raibh mic Iacóib in ann iad a shárú, óir bhí na fir sin an-chumhachtach. Agus nuair a chonaic mic Iacóib nach raibh siad in ann iad a shárú, thug Simeon scread ard agus uafásach uaidh, agus bhí na haon fhear déag cumhachtach scanraithe ag guth screadach Shimeon. Agus d'aithin Iúdá i bhfad uainn guth béicíl Shimeon, agus rith Naftali agus Iúdá lena sciatha chuig Simeon agus Léiví, agus fuair siad iad ag troid leis na fir chumhachtacha sin, gan a bheith in ann iad a shárú mar bhí a sciatha briste. Jasher 38:39-42

Agus ba fhir chumhachtacha iad uile áitritheoirí chathair Shartóin, dhéanfadh duine acu míle a shaothrú, agus ní theithfeadh beirt acu ó dheich míle den chuid eile de na fir. Jasher 38:50

Agus nuair a chonaic Iúdá go raibh fir Gháis ag éirí róthrom dóibh, lig sé scread ghéar agus uafásach amach agus bhí uafás ar fhir Gháis uile le guth ghlór Iúdá, agus thit fir den bhalla le linn a scread chumhachtaigh, agus bhí eagla mhór ar gach duine a bhí ón taobh amuigh agus laistigh den chathair go raibh a mbeatha. Iaser 39:19

Cad atá cearr libh sa chath nach féidir libh an bua a fháil? An féidir libh ansin a dhéanamh le cathair chumhachtach Gháis agus a háitritheoirí mar a rinne sibh le cathracha na nAmórach nach raibh chomh cumhachtach sin? Is cinnte gur leis na daoine laga inár measc a rinne sibh na rudaí sin, agus gur mharaigh sibh iad i mbéal an bhealaigh sa chathair, óir ní raibh neart acu nuair a bhí uafás orthu le fuaim bhur nglaoch. Jasher 39:25

Agus chuir buille an fhir chumhachtaigh pian ar cheann Iúdá, agus bhí Iúdá beagnach tar éis bás a fháil dá bharr. Jasher 39:40

Agus nuair a bhí mic Iacóib críochnaithe ag bualadh áitritheoirí Gháis, shiúil siad timpeall na cathrach chun na mairbh go léir a bhaint, agus ag teacht isteach sa chuid is istigh den chathair agus níos faide ar aghaidh bhuail triúr fear an-chumhachtach leo, agus ní raibh claíomh ina láimh. Agus tháinig mic Iacóib suas go dtí an áit a raibh siad, agus theith na fir chumhachtacha, agus rug duine acu ar Zebulun, a chonaic sé ina bhuachaill óg agus gearr-stádas, agus le a neart leag sé ar an talamh é. Jasher 39:56-57

Agus d'éirigh an fear cumhachtach ón talamh le neart feirge, agus tháinig Iúdá chuige sula raibh a chos faighte aige, agus bhuail sé ar a cheann é leis an gclaíomh, agus scoilteadh a cheann agus fuair sé bás. Agus an tríú fear cumhachtach, nuair a chonaic sé go raibh a chomrádaithe maraithe, rith sé ó mhic Iacóib, agus lean mic Iacóib é sa chathair; agus agus an fear cumhachtach ag teitheadh fuair sé ceann de chlaíomhtha áitritheoirí na cathrach, agus thog sé suas é agus chas sé ar mhic Iacóib agus throid sé leo leis an gclaíomh sin. Agus rith an fear cumhachtach go Iúdá chun é a bhualadh ar a cheann leis an gclaíomh, agus ní raibh sciath i láimh Iúdá; agus agus é ag iarraidh é a bhualadh, thóg Naftali a sciath go tapa agus chuir sé i gceann Iúdá é, agus bhuail claíomh an fhir chumhachtaigh sciath Naftali agus d’éalaigh Iúdá ón gclaíomh. Agus rith Simeon agus Léiví ar an bhfear cumhachtach lena gclaímhte agus bhuail siad go láidir é lena gclaímhte, agus chuaigh an dá chlaíomh isteach i gcorp an fhir chumhachtaigh agus roinn siad ina dhá leath é, ar fhad. Jasher 39:60-63

Agus throid muintir Bethchorin ar feadh na hoíche, fear amháin lena dheartháir, agus an fear eile lena chomharsa, agus ghlaodh siad amach i ngach treo ar an gcaisleán, agus chualathas a nglaoch i gcéin, agus chroith an domhan ar fad lena nguth, óir bhí siad cumhachtach os cionn mhuintir uile an domhain. Jasher 40:7

Anois is cinnte gur dhíol fir chróga agus chumhachtacha linn é, neart duine acu a chonaic tú inniu; b'fhéidir gur ghoid siad óna thalamh é lena neart agus lena lámh chumhachtach, agus dá bhrí sin gur dhíol siad linn é ar an luach beag a thugamar dóibh. Jasher 42:22

Agus lá áirithe bhí Iósaef ag déanamh obair a mháistir sa teach, agus tháinig Zelicah i ngan fhios agus bhuail sé go tobann air, agus d’éirigh Iósaef ina coinne, agus bhí sé níos cumhachtaí ná í, agus thug sé síos í go dtí an talamh. Iósaef 44:40

Agus is seacht bprionsa iad na seacht mbó olca, a sheasfaidh ina gcoinne sna laethanta deiridh agus a scriosfaidh iad; agus is iad na seacht nduais arbhair na seacht bprionsa móra a bhaineann leis an Éigipt, a thitfidh i lámha na seacht bprionsa is laige dá naimhde, i gcogaí ár dtiarna an rí. Jasher 48:17

Agus is ceithre leanbh déag iad na seacht nduaiseanna arbhair, maithe agus olca, a chonaic tú sa dara brionglóid, agus sna laethanta deiridh seasfaidh siad suas agus troidfidh siad eatarthu féin, agus buaileann seachtar acu an seachtar is cumhachtaí. Agus dúirt cuid acu na focail seo leis an rí, ag rá, Léiríonn na seacht mbó maithe go mbeidh seachtar clainne á mbreith agat, agus maróidh siad seachtar de chlann do chlann sna laethanta deiridh; agus na seacht nduaiseanna arbhair mhaithe a chonaic tú sa dara brionglóid, is iad na prionsaí sin a throidfidh seachtar prionsaí eile nach bhfuil chomh cumhachtach ina gcoinne agus a scriosfaidh siad iad sna laethanta deiridh, agus díolfaidh siad cúis do chlann, agus fillfidh an rialtas ar do shliocht arís. Jasher 48:22-23

Agus chuaigh Iósaef amach uathu agus tháinig sé isteach sa seomra, agus ghuil sé go hard, óir bhí trua aige dóibh, agus nigh sé a aghaidh, agus d’fhill sé orthu arís, agus thug sé Simeon uathu agus d’ordaigh sé é a cheangal, ach ní raibh Simeon sásta é sin a dhéanamh, óir ba fhear an-chumhachtach é agus ní fhéadfaidís é a cheangal. Jasher 51:37

Nach bhfuil a fhios agat agus nach gcuala tú go bhfuil an rí seo an-chumhachtach agus críonna, agus nach bhfuil a leithéid ann ar fud an domhain? Féach, chonaiceamar ríthe uile an domhain agus ní fhacamar aon rí cosúil leis an rí sin, rí na hÉigipte; is cinnte i measc ríthe uile an domhain níl aon duine níos mó ná Abimelech rí na bhFilistíneach, ach tá rí na hÉigipte níos mó agus níos cumhachtaí ná é, agus ní féidir Abimelech a chur i gcomparáid ach le duine dá oifigigh. Jasher 52:12

An bhfaca tú ár naíonáin uile ag gol os do chionn leis an ocras agus gan aon chumhacht i do láimh chun iad a shásamh? Lig do thrua a bheith agat dóibh anois agus cuir ár ndeartháir linn agus imeoidh muid. Jasher 52:20

Agus d’éirigh Iacób óna mhic agus shín sé a lámha amach agus ghuigh sé chun an Tiarna ar son a mhic, ag rá, A Thiarna, a Dhia neimhe agus talún, cuimhnigh ar do chonradh lenár n-athair Abrahám, cuimhnigh air le m’athair Íosác agus bí cineálta le mo mhic agus ná tabhair iad i lámha rí na hÉigipte; déan é, impím ort, a Dhia, ar mhaithe le do thrócaire agus fuascail mo chlann uile agus tarrtháil iad ó chumhacht na hÉigipte, agus seol a mbeirt deartháireacha chucu. Jasher 52:26

Ó do sheirbhíseach Iacób, mac Íosác, mac Abrahám an Eabhraigh, prionsa Dé, chuig an rí cumhachtach críonna, nochtóir rúin, rí na hÉigipte, beannacht. Jasher 52:29

Nach bhfuil a fhios agat, a rí na hÉigipte, go bhfuil cumhacht Dé linn, agus go gcloiseann Dia ár n-urnaí i gcónaí agus nach dtréigfidh sé sinn na laethanta ar fad? Jasher 52:38

Agus dúirt Iúdá leis, Dá n-osclóinn mo bhéal i do choinne inniu, shlogfainn thú ionas go scriosfaí thú ón talamh agus go rachaidh tú i léig inniu ó do ríocht. Agus dúirt Iósaef, Dá n-osclófá do bhéal, tá cumhacht agus neart agam do bhéal a dhúnadh le cloch go dtí nach mbeidh tú in ann focal a rá; féach cé mhéad cloch atá romhainn, is féidir liom cloch a thógáil agus í a bhrú isteach i do bhéal agus do ghialla a bhriseadh. Ios 54:12

Agus dúirt Iósaef, Ní duitse amháin a thugtar neart, óir is fir chumhachtacha muidne freisin, agus cén fáth a mbeadh tú ag maíomh asainn uile? Agus dúirt Iúdá le Iósaef, Cuir ár ndeartháir chugat, impím ort, agus ná scrios do thír inniu. Iósaef 54:31

Agus d’fhreagair Iósaef agus dúirt sé, “Labhraíonn tú an fhírinne, agus níl bréag i do bhéal, óir dúradh linn freisin go bhfuil cumhacht ag na hEabhraigh agus go bhfuil an-áthas ag an Tiarna a nDia orthu, agus cé a fhéadfaidh seasamh os a gcomhair ansin?” Ios 54:61

Agus nuair a chonaic clann Éasau go raibh clann Sheir níos cumhachtaí ná iad féin, chas cuid de chlann Éasau agus chabhraigh siad le clann Sheir, a naimhde. Jasher 57:25

Agus bhí an Éigipt ar fad faoi chúram Iósaef, agus rinne Iósaef cogadh leis na naimhde máguaird go léir, agus chuir sé faoi chois iad; chuir Iósaef faoi chois an tír ar fad agus na Filistínigh ar fad, go dtí teorainneacha Chanán, agus bhí siad ar fad faoina smacht agus thug siad cáin bhliantúil do Iósaef. Iosáef 58:8

Agus bhí Zepho i réim go daingean ar chlann Chitim uile, ach ní raibh aithne aige ar an Tiarna a shaor é féin agus a mhuintir uile ó láimh rí na hAfraice; agus níor tháinig trúpaí na hAfraice go Chitim arís chun creach a dhéanamh mar is gnách, óir bhí a fhios acu faoi chumhacht Zepho a bhuail iad uile ar imeall an chlaímh, agus mar sin bhí eagla ar Angeas roimh Zepho mac Éilifaz, agus roimh chlann Chitim ar feadh a laethanta. Jasher 64:6

Agus chonaic fir uile na hÉigipte an t-olc a rinne clann Iosrael orthu, agus mar sin bhí eagla mhór ar an Éigipt uile roimh chlann Iosrael, óir chonaic siad a gcumhacht mhór, agus nár thit aon fhear acu. Jasher 64:49

Agus chonaic tú a gcumhacht láidir freisin, óir is óna n-aithreacha a tháinig an chumhacht seo chucu, óir níor sheas ach cúpla fear in aghaidh pobail chomh líonmhar leis an ngaineamh, agus bhuail siad iad ar imeall an chlaímh, agus níor thit aon duine díobh féin, ionas dá mbeadh siad líonmhar bheadh siad scriosta go hiomlán ansin. Jasher 65:4

Mar sin dúirt Iób leis an rí, Féach, tá áitritheoirí na tíre uile faoi do chumhacht, déanadh an rí mar is maith leis. Jasher 67:43

Le linn a ré, d'éirigh Moab amach i gcoinne chumhacht Edom, tar éis dóibh a bheith faoi smacht Edom ó laethanta Hadad mac Bhedad, a bhuail iad agus Midian, agus a chuir Moab faoi smacht Edom. Jasher 74:3

Agus nuair a tháinig sé i réim shocraigh sé troid i gcoinne chlann Mhóáb, chun iad a thabhairt faoi smacht chlann Éasau mar a bhí siad roimhe, ach ní raibh sé in ann, mar chuala clann Mhóáb an rud seo, agus d'éirigh siad suas agus rinne siad deifir rí a thoghadh orthu as measc a ndeartháireacha. Jasher 78:4

Agus nuair a shroich sé Horeb, thaispeáin an Tiarna dó ansin sa tor, agus fuair sé an tor ag lasadh le tine, ach ní raibh aon chumhacht ag an tine ar an tor chun é a dhó. Jasher 79:3

Agus dúirt Pharao leo, Inis dom anois a chumhacht agus a neart; agus dúirt siad leis, Chruthaigh sé an neamh agus an talamh, na farraigí agus a n-iasc uile, mhúnlaigh sé an solas, chruthaigh sé an dorchadas, chuir sé báisteach ar an talamh agus uiscigh sé é, agus thug sé don luibh agus don fhéar fás, chruthaigh sé duine agus beithíoch agus ainmhithe na foraoise, éin an aeir agus iasc na farraige, agus trína bhéal maireann siad agus faigheann siad bás. Jasher 79:49

Anois, dá bhrí sin, éirímis go moch ar maidin agus cuirfimid ar ais iad, agus má fhilleann siad linn go dtí an Éigipt chuig a máistrí, ansin beidh a fhios againn go bhfuil creideamh iontu, ach mura bhfillfidh siad, ansin troidfimid leo, agus cuirfimid ar ais iad le cumhacht mhór agus le lámh láidir. Jasher 81:10

A Thiarna Dia an domhain uile, sábháil anois do phobal a thug tú amach as an Éigipt, agus ná lig do na hÉigiptigh a bheith bródúil as an gcumhacht agus an neart atá acu. Jasher 81:35

Agus fear an-chumhachtach ab ea Óg rí Bhaisín, ach bhí a mhac Naaron thar a bheith cumhachtach, níos láidre ná é féin. Jasher 85:22

Agus dúirt seanóirí Mhóáb, Féach, níorbh fhéidir le dhá rí na nAmórach, Sihon agus Óg, a bhí níos cumhachtaí ná ríthe uile an domhain, seasamh in aghaidh chlann Iosrael, conas is féidir linn seasamh ina láthair ansin? Jasher 85:35

Molfaidh ríthe uile an domhain thú, canfaidh prionsaí an domhain duit, beidh clann Iosrael sásta i do shlánú, canfaidh siad agus molfaidh siad do chumhacht. Jasher 89:4

Iúibilí

Ach is iad do phobal agus d'oidhreacht iad, a shaor tú le do chumhacht mhór ó lámha na nÉigipteach: cruthaigh iontu croí glan agus spiorad naofa, agus ná lig dóibh a bheith gafa ina bpeacaí ó seo amach go dtí an tsíoraíocht. Iúibilí 1:20

Agus ghlac aingeal na láithreachta a chuaigh roimh champa Iosrael táblaí rannáin na mblianta - ó am chruthú - an dlí agus fianaise sheachtainí na nIúibilé, de réir na mblianta aonair, de réir líon iomlán na nIúibilé [de réir na mblianta aonair], ó lá an chruthaithe [nua] nuair a athnuaifear na flaithis agus an talamh agus a gcruthú go léir de réir chumhachtaí na bhflaitheas, agus de réir chruthú uile an domhain, go dtí go ndéanfar tearmann an Tiarna in Iarúsailéim ar Shliabh Shión, agus go nathnuaifear na soilse go léir chun leighis agus chun síochána agus chun beannachta do thoghthóirí uile Iosrael, agus go mbeidh sé mar sin ón lá sin agus go dtí laethanta uile an domhain. Iúibilé 1:28

Agus ná lig dóibh smacht a bheith acu ar spioraid na mbeo; óir is Tusa amháin atá in ann smacht a fheidhmiú orthu. Agus ná lig dóibh cumhacht a bheith acu ar mhic na bhfíréan as seo amach agus go deo na ndeor. Agus d'ordaigh an Tiarna ár nDia dúinn iad uile a cheangal. Agus tháinig ceannasaí na spioraid, Mastêmâ, agus dúirt sé: A Thiarna, a Chruthaitheoir, lig cuid acu fanacht os mo chomhair, agus lig dóibh éisteacht le mo ghlór, agus déan gach a ndéarfaidh mé leo; óir mura bhfágtar cuid acu agam, ní bheidh mé in ann cumhacht mo thola a chur i bhfeidhm ar mhic na ndaoine; óir is chun truaillithe agus chun meabhlaireachta atá siad seo os comhair mo bhreithiúnais, óir is mór olc mhic na ndaoine. Iúibilí 10:6-8

Agus dúirt Terah a athair leis: Imigh i síocháin: Go ndéanadh an Dia síoraí do chosán díreach. Agus go raibh an Tiarna leat, agus go gcosnódh sé thú ó gach olc, agus go dtabhair sé grásta, trócaire agus fabhar duit os comhair na ndaoine a fheiceann thú, agus ná bíodh cumhacht ag aon duine de chlann na ndaoine ort chun dochar a dhéanamh duit; Imigh i síocháin. Iúibilé 12:29

Ach níor cheap sé aon aingeal ná spiorad thar Iosrael, óir is é féin amháin a rialóir, agus caomhnóidh sé iad agus beidh sé ag teastáil uathu ó láimh a aingeal agus a spiorad, agus ó láimh a chumhachtaí uile d'fhonn iad a chaomhnú agus a bheannú, agus go mbeidh siad leis agus go mbeidh sé leo as seo amach go deo. Iúibilí 15:32

Agus níor aithin sé é, mar gurbh é an cead ó neamh é chun a chumhacht tuisceana a bhaint de agus níor aithin Íosác é, óir bhí a lámha clúmhacha mar lámha a dhearthár Éasau, agus mar sin bheannaigh sé é. Iúibilí 26:18

Agus dúirt sé le Iúdá: Go dtabharfaidh an Tiarna neart agus cumhacht duit chun gach duine a bhfuil fuath acu duit a shaltairt síos; Beidh tú i do phrionsa, tusa agus duine de do mhic, ar mhic Iacóib; Go rachaidh d'ainm agus ainm do mhic amach agus go dtrasnóidh siad gach tír agus réigiún. Ansin beidh eagla ar na págánaigh roimh do ghnúis, agus crithfidh na náisiúin uile. Iúibilí 31:18

Agus ná bíodh eagla ort ar son Iacóib; óir is mór agus cumhachtach agus is mó onóir agus moladh atá ag caomhnóir Iacóib ná caomhnóir Éasau. Iúibilí 35:17

Agus dúirt siad leis, Ní éistfimid leat síocháin a dhéanamh leis; óir is mó ár neart ná a neart, agus is cumhachtaí muid ná é; rachaimid ina choinne agus maróimid é, agus scriosfaimid é féin agus a mhic. Agus mura rachaidh tú linn, déanfaimid dochar duitse freisin. Iúibilí 37:5

Agus ina dhiaidh sin labhair Iúdá le Iacób, a athair, agus dúirt leis: Lúb do bhogha, a athair, agus seol amach do shaigheada agus caith an namhaid síos agus maraigh an namhaid; agus go mbeadh an chumhacht agat, óir ní mharóimid do dhearthár, óir is cosúil leatsa é, agus is cosúil leatsa é lig dúinn an onóir seo a thabhairt dó. Iúibilí 38:1

Nach ndearna sé iarracht, le gach a chumhacht, tú a mharú agus na hÉigiptigh a shaoradh ó do láimh nuair a chonaic sé gur seoladh thú chun breithiúnas agus díoltas a chur i bhfeidhm ar na hÉigiptigh? Agus in ainneoin na gcomharthaí agus na n-iontas seo go léir, níor cuireadh náire ar an bprionsa Mastêmâ mar ghlac sé misneach agus ghlaoigh sé ar na hÉigiptigh tú a leanúint le gach cumhacht a bhí ag na hÉigiptigh, lena gcarbad, agus lena gcapaill, agus le gach slua de mhuintir na hÉigipte. Iúibilí 48:3,12

Óir ar an oíche seo, tús na féile agus tús an lúcháire, bhí sibh ag ithe na Cásca san Éigipt, nuair a scaoileadh saor cumhachtaí uile Mastêmâ chun gach céadghin i dtír na hÉigipte a mharú, ó chéadghin Pharaoh go céadghin na seirbhíseach a bhí faoi bhraighdeanas sa mhuileann, agus go dtí an eallach. Agus rinne cumhachtaí an Tiarna gach rud de réir mar a d'ordaigh an Tiarna dóibh, agus chuaigh siad thar chlann Iosrael uile, agus níor tháinig an plá orthu chun aon anam a scriosadh as a measc, bíodh sé eallach, nó duine, nó madra. Iúibilí 49:2,4

Leabhair Chaillte an Bhíobla

Óir tiocfaidh an Spiorad Naomh ort, agus cuirfidh cumhacht an Té is Airde scáth ort, gan aon teas an anacair. Soiscéal Bhreith Mhuire 7:19

Ach d’fhreagair an t-aingeal, Ní mar sin, a Mhuire, ach tiocfaidh an Spiorad Naomh ort, agus cuirfidh cumhacht an Té is Airde scáth ort; Protevangelion 9:13

Le clú agus cáil a chloisteáil, chrith an tír seo, agus le teacht abhaile tá sí faoin suaitheadh agus faoin uafás atá uirthi faoi láthair; agus táimid féin scanraithe ag méid a chumhachta. 1 Soiscéal na Naíonachta 4:12

Ón am sin ar aghaidh, leigheasadh an buachaill le cumhacht an Tiarna Críost, agus thosaigh sé ag canadh moladh agus ag tabhairt buíochais don Tiarna a leigheas é. 1 Soiscéal na Naíonachta 4:17

Óir a luaithe is a tháinig sé inár measc, bristeadh an dealbh, agus thit na déithe uile síos, agus scriosadh iad le cumhacht níos mó. 1 Soiscéal na Naíonachta 4:22

Agus dúirt sí lena mac, A Íosa Críost, athchóirigh nó leighis an múil seo de réir do chumhachta urghnách, agus tabhair dó cruth fir agus créatúir réasúnta a bheith aige arís, mar a bhí aige roimhe seo. 1 Soiscéal na Naíonachta 7:25

Ansin dúirt a mháthair, A Mhuire, táim cinnte anois go bhfuil cumhachtaí Dé ina gcónaí ionat, ionas gur féidir le do mhac leanaí atá den chineál céanna leis féin a leigheas a luaithe a bhaineann siad lena chuid éadaigh. 1 Soiscéal na Naíonachta 11:7

D’fhreagair sé, agus mhínigh sé fisic agus meiteafisic dó. Chomh maith leis na rudaí sin a bhí os cionn agus faoi bhun chumhacht an nádúir; cumhachtaí an choirp freisin, a chuid giúmar, agus a n-éifeachtaí. 1 Soiscéal na Naíonachta 21:12-14

Dó go raibh glóir agus moladh, agus cumhacht, agus tiarnas, ó seo amach agus go deo na ndeor, Amen. 1 Soiscéal na Naíonachta 22:7

Ansin dúirt Píoláit, Ní cosúil gur obair spioraid neamhghlan atá i gceist le deamhain a chaitheamh amach, ach gur as cumhacht Dé a thagann sé. Soiscéal Nicodéamas 1:6

D’fhreagair Íosa, Mura mbeadh cumas labhartha acu, ní fhéadfaidís labhairt; ach ós rud é go bhfuil cumas ag gach duine a theanga féin a labhairt, idir mhaith agus olc, féachadh sé air sin. Soiscéal Nicidéamas 2:5

Dúirt Íosa le Píoláit, Creid go bhfuil an fhírinne ar talamh i measc na ndaoine sin, a bhíonn i gceannas ar an bhfírinne agus a thugann breithiúnas ceart dóibh nuair a bhíonn cumhacht bhreithiúnais acu. Soiscéal Nicidéamas 3:14

Dúirt cuid acu ina dhiaidh sin, "Ní féidir leis an gcumhacht seo teacht ó aon duine ach ó Dhia." Dúirt Píoláit leis na Giúdaigh, "Cén fáth nach bhfuil na deamhain faoi réir bhur ndochtúirí?" Dúirt cuid acu, "Ní féidir leis an gcumhacht chun deamhain a chur faoi réir teacht ach ó Dhia." Soiscéal Nicodaemas 5:42-44

Óir chuir tú cosc ar do shearbhóntaí na rúndiamhra a nochtadh, a rinneadh le do chumhacht dhiaga in ifreann. Soiscéal Nicodaemas 13:2

Ar an méid sin d'fhreagair prionsa ifrinn Sátan, Cé hé an prionsa sin atá chomh cumhachtach sin, agus fós fear a bhfuil eagla air roimh an mbás? Óir tá uile chumhachtaigh an domhain faoi réir mo chumhachta, a chuir tú faoi smacht le do chumhacht. Ach má tá sé chomh cumhachtach ina nádúr daonna, dearbhaím duit go fírinneach, go bhfuil sé uilechumhachtach ina nádúr diaga, agus nach féidir le haon duine cur i gcoinne a chumhachta. Soiscéal Nicidéamas 15:4-6

Iad siúd a coinníodh anseo go dtí go mairfidís arís ar talamh, tógadh as seo iad, ní lena gcumhacht féin, ach le paidreacha chuig Dia, agus thóg a nDia uilechumhachtach iad uaimse. Cé hé an Íosa ó Nazarat sin, mar sin, a thóg na mairbh uaimse trína bhriathar gan guí chuig Dia? B'fhéidir gurb é an duine céanna a thóg Lazaras uaimse, tar éis dó a bheith ceithre lá marbh, agus a bhí bréan agus lofa araon, agus a raibh seilbh agam air mar dhuine marbh, ach a thug ar ais chun beatha é trína chumhacht féin. D'fhreagair Sátan prionsa ifrinn, Is é an duine céanna é, Íosa ó Nazarat. Nuair a chuala prionsa ifrinn é, dúirt sé leis, Cuirim mionn ort as na cumhachtaí atá agatsa agus agamsa, gan é a thabhairt chugamsa. Óir nuair a chuala mé faoi chumhacht a bhriathair, chrith mé le heagla, agus bhí mo chuideachta mailíseach go léir trína chéile ag an am céanna; Agus ní raibh muid in ann Lazaras a choinneáil, ach chroith sé é féin, agus le gach comhartha mailís, d'imigh sé uainn láithreach; agus an cré féin, inar luigh corp Lazaras, thug sé beo amach go gairid é. Soiscéal Nicodaemas 15:12-18

Nuair a chuala prionsa ifrinn seo, dúirt sé le Sátan, Imigh uaim, agus téigh amach as mo chuid áitribh; más laoch cumhachtach thú, troid le Rí na Glóire. Ach cad atá le déanamh agat leis? Soiscéal Nicidéimeas 16:2

Nuair a chuala na naoimh uile na rudaí seo a labhair Íseáia, dúirt siad le prionsa ifrinn, Oscail do gheataí anois, agus bain do bharraí iarainn uait; óir beidh tú ceangailte anois, agus ní bheidh aon chumhacht agat. D'fhreagair Dáiví prionsa ifrinn, agus dúirt sé, Tuigim focail an ghlór sin, mar labhair mé iad trína spiorad. Agus anois, mar a dúirt mé thuas, deirim leat, an Tiarna láidir agus cumhachtach, an Tiarna cumhachtach sa chath: is é Rí na Glóire é, agus is é an Tiarna ar neamh agus ar talamh é; Agus bhris sé na geimhle nárbh fhéidir a bhriseadh roimhe seo; agus lena chumhacht dochloíte thug sé cuairt ar na daoine a bhí ina suí sa dorchadas domhain le cionta, agus i scáth an bháis le peaca. Soiscéal Nicidéimeas 16:12,15,19

Cé hé thú, chomh cumhachtach agus chomh lag, chomh mór agus chomh beag, saighdiúir meathlaithe agus fós den chéad scoth, ar féidir leat ceannas a dhéanamh i bhfoirm seirbhíseach mar shaighdiúir coitianta? Cá as a thagann sé, a Íosa Críost, gur fear chomh cumhachtach agus chomh glórmhar i maorga thú, chomh geal sin nach bhfuil aon smál air, agus chomh glan sin nach bhfuil aon choir air? Óir níor chuir an domhan íochtarach sin ar talamh, a bhí faoi réir ár ngnáth go dtí seo, agus as ar fuair muid moladh, fear marbh den sórt sin chugainn riamh roimhe seo, níor chuir sé bronntanais den sórt seo chuig prionsaí ifrinn riamh. Cé hé thú, mar sin, a théann isteach inár n-áiteanna cónaithe le misneach den sórt sin, agus ní hamháin nach bhfuil eagla ort bagairt a dhéanamh orainn leis na pionóis is mó, ach a dhéanann iarracht freisin gach duine eile a tharrtháil ó na slabhraí ina bhfuilimid á gcoinneáil? B'fhéidir gurb tusa an tÍosa sin, a labhair Sátan faoi díreach anois lenár bprionsa, go raibh tú ar tí cumhacht an bháis a fháil trí bhás na croise. Ansin, agus é ag shaltairt ar an mbás, rug Rí na Glóire ar phrionsa ifrinn, bhain sé a chumhacht go léir de, agus thug sé ár n-athair talmhaí Ádhamh leis chuig a ghlóir. Soiscéal Nicidéamas 17:4,10-13

Óir féach anois go gcuireann Íosa ó Nazarat, le gile a dhiagachta glórmhaire, cumhachtaí uafásacha an dorchadais agus an bháis ar an teitheadh; Soiscéal Nicodéamas 18:3

D'fhuascail tú na beo le do chros, agus tháinig tú anuas chugainn, ionas go saorfá sinn ó ifreann trí bhás na croise, agus ó bhás trí do chumhacht. Soiscéal Nicidéamas 19:9

A chuireann meon na ndaoine ar seachrán chomh cumhachtach sin óna nósanna agus a gcleachtais roimhe seo, gur chuir sé iontas orm i gcónaí, agus gur chreid mé go hiomlán é sin le go leor argóintí go dtí seo. Seneca go Pól 9:2

Ach ós rud é gur duine mórchumhachtach a bhí ann in Antioch, rug sé uirthi sa tsráid agus phóg sé í; rud nár fhulaing Thecla, ach ag féachaint timpeall ar Phól, ghlaoigh sé amach le guth ard cráite, Ná cuir iallach orm, atá i mo strainséir; ná cuir iallach orm, atá i mo sheirbhíseach Dé; is duine de phríomhdhaoine Iconium mé, agus b'éigean dom an chathair sin a fhágáil mar nach raibh mé ag iarraidh pósadh le Thamyris. Gníomhartha Phóil agus Thecla 7:4

Caitheadh amach na spioraid neamhghlana, ag déanamh torainn; fuair gach duine a n-easláin slán, agus thug siad glóir do Dhia, a bhronn an chumhacht sin ar an maighdean Thecla; Gníomhartha Phóil agus Thecla 10:17

Sheas na fir go hiomlán iontasaithe ag míorúilt chomh hiontach sin, agus ní raibh aon chumhacht acu seirbhíseach Dé a choinneáil siar; ach amháin, ag greim a cuid veil, nó a cochall, stróic siad píosa de; Gníomhartha Phóil agus Thecla 11:13

Ionnus go mbeadh a fhios ag gach duine, go bhfuil siad siúd atá dé-intinneach, agus nach bhfuil muinín acu as cumhacht Dé, ullamh le haghaidh daorbhreithe, agus le bheith ina gcomhartha do na haoiseanna go léir ina dhiaidh sin. 1 Clement chuig na Corantaigh 6:4

Agus deir sé arís, Chonaic mé an drochdhuine i gcumhacht mhór agus é ag leathadh amach cosúil le céadar na Libáine. Chuaigh mé thart, agus féach! ní raibh sé ann; d'iarr mé a áit, ach ní raibh sé le fáil. 1 Clement chuig na Corantaigh 7:11

Agus go háirithe, lig dóibh foghlaim cé chomh mór is atá cumhacht na humhlaíochta le Dia; cé chomh mór is atá carthanacht íon agus naofa leis; cé chomh sármhaith agus chomh mór is atá a eagla; agus conas a shábhálfaidh sé gach duine a thiontaíonn chuige le naofacht in intinn íon. 1 Clement chuig na Corantaigh 10:13

Agus as an díscaoileadh, ardaíonn cumhacht mhór fhoráil an Tiarna arís é; agus as aon síol amháin éiríonn go leor, agus tugann siad toradh uathu. 1 Clement chuig na Corantaigh 11:20

Agus an gceapfaimid ansin gur rud mór agus aisteach é don Tiarna uile iad siúd a thugann creideamh dó a ardú i ndearbhú dea-chreidimh, nuair a léiríonn sé dúinn fiú le héan mórchúis a chumhachta chun a ghealltanas a chomhlíonadh? Le focal a chumhachta rinne sé gach rud; agus leis an bhfocal céanna is féidir leis iad a scriosadh nuair is mian leis. Cé a déarfaidh leis, cad a dhéanann tú? nó cé a sheasfaidh i gcoinne chumhacht a neart? 1 Clement chuig na Corantaigh 12:6,13-14

Lena chumhacht uilechumhachtach shocraigh sé na flaithis, agus lena eagna dothuigthe mhaisigh sé iad. Mar an gcéanna leis an bhfarraige, agus na créatúir uile atá inti; tar éis dóibh a bheith cruthaithe ar dtús, chuir sé isteach iontu iad lena chumhacht. 1 Clement chuig na Corantaigh 15:3,6

Bíodh fear dílis, bíodh sé cumhachtach i labhairt eolais; bíodh sé críonna i mbreithiúnas cruinn a thabhairt ar bhriathra; bíodh sé íon ina ghníomhartha uile. 1 Clement chuig na Corantaigh 20:30

Saorfaidh sé thú i sé thrioblóid; sea i seacht ní bhainfidh aon olc leat. Sa ghorta fuascailfidh sé thú ón mbás; agus sa chogadh ó chumhacht an chlaímh. 1 Clement chuig na Corantaigh 23:9

Deonaigh do gach anam daonna a ghlaonn ar a ainm glórmhar agus naofa, creideamh, eagla, síocháin, foighne, measarthacht, naofacht agus measarthacht, do chách atá taitneamhach ina radharc; tríd ár nArd-Shagart agus ár gCosantóir Íosa Críost, trína raibh glóir, agus maorga, agus cumhacht, agus onóir, dó anois agus go deo na ndeor. Áiméan. 1 Clement chuig na Corantaigh 24:2

Óir deir an Tiarna, Beidh sibh mar chaoirigh i measc mac tíre. D'fhreagair Peadar agus dúirt sé, Cad a tharlódh dá mba rud é go réabfadh na mac tíre na caoirigh ina bpíosaí? Dúirt Íosa le Peadar, Ná bíodh eagla ar na caoirigh roimh na mac tíre tar éis bhur mbáis: Agus ná bíodh eagla oraibh roimh na daoine a mharaíonn sibh, agus ina dhiaidh sin nach bhfuil aon rud eile le déanamh acu libh; ach bíodh eagla oraibh roimh an té a bhfuil cumhacht aige, tar éis bhur mbáis, anam agus corp a chaitheamh isteach i tine ifrinn. 2 Clement chuig na Corantaigh 3:2

Ós rud é, mar sin, go bhfuil na laethanta thar a bheith olc, agus go bhfuil cumhacht ag an namhaid ar an saol seo, ba chóir dúinn níos mó dícheall a dhéanamh chun fiosrú a dhéanamh ar bhreithiúnais chóir an Tiarna. Litir Ghinearálta Barnabas 2:1

Déanaimis spioradálta, teampall foirfe do Dhia. A mhéid is atá ionainn, déanaimis machnamh ar eagla Dé; agus déanaimis ár ndícheall a dhícheall a aithne a choinneáil; ionas go mbeimid sásta ina bhreithiúnais fhíréanta. Litir Ghinearálta Barnabas 3:12

Ach cé atá ann anois atá in ann an smacht seo a bheith aige ar na hainmhithe fiáine, nó ar na héisc, nó ar éanlaith an aeir? Óir tá a fhios agaibh gurb é atá i gceist le rialú ná cumhacht a bheith agat, go gcuirfí duine os cionn a rialaíonn sé. Litir Ghinearálta Barnabas 5:23

Agus dúirt an Tiarna léi: Tá dhá náisiún i do bhroinn, agus tiocfaidh dhá phobal as do chorp; agus beidh cumhacht ag duine acu ar an duine eile, agus déanfaidh an duine is mó seirbhís don duine is lú. Tuig anseo cé hé Íosác; cé hé Rebecah; agus cé a tuaradh faoi, go mbeidh an pobal seo níos mó ná sin. Litir Ghinearálta Barnabas 12:4

Téimis ar aghaidh anois chuig an gcineál eile eolais agus teagasca. Tá dhá bhealach teagasca agus cumhachta ann; ceann solais, ceann dorchadais. Litir Ghinearálta Barnabas 14:3

Ach is cam agus lán de mhallú bóthair an dorchadais. Óir is í bóthair an bháis shíoraí í, maille le pionós; ina mbuaileann siadsan a shiúlann leis na rudaí a scriosann a n-anamacha féin. Is iad sin; íoladhradh, muinín, uabhar cumhachta, bréagadóireacht, dé-intinn, adhaltranas, dúnmharú, creach, uabhar, cion, meabhlaireacht, mailís, uabhar, draíocht, sannt, agus easpa eagla Dé. Litir Ghinearálta Barnabas 15:1-2

Ná mealladh aon duine é féin; mura bhfuil duine laistigh den altóir, baintear arán Dé de. Óir má bhíonn paidreacha duine nó beirte chomh láidir sin, mar a deirtear linn, cé mhéad níos láidre a bheidh paidreacha an easpaig agus na heaglaise ar fad? Litir Iognáid chuig na hEifisigh 2:2

Agus impím oraibh go mbeadh mé páirteach ann i gcónaí, ionas go mbeadh mé le fáil i measc Chríostaithe Eifeasais, a bhí i gcónaí ar aon intinn leis na hAspail, trí chumhacht Íosa Críost. Dá bhrí sin, bíodh sé de chúram oraibh teacht le chéile níos iomláine, chun moladh agus glóire Dé. Óir nuair a bhuaileann sibh le chéile go hiomlán san áit chéanna, scriostar cumhachtaí an diabhail, agus scaoiltear a mhí-iompar trí aontacht a gcreidimh. Óir ní obair admhála seachtraí í an Chríostaíocht; ach léiríonn sí í féin i gcumhacht an chreidimh, má fhaightear duine dílis go dtí an deireadh. Litir Iognáid chuig na hEifisigh 3:8,11,17

Dá bhrí sin, scaoileadh cumhacht na draíochta go léir; agus scriosadh gach ceangal olc: baineadh aineolas na ndaoine; agus cuireadh deireadh leis an seanríocht; Dia féin le feiceáil i bhfoirm fir, chun an bheatha shíoraí a athnuachan. Litir Iognáid chuig na hEifisigh 4:13

Dá bhrí sin, is cuí duit gan úsáid ró-eisceachtúil a dhéanamh de bharr a óige; ach gach urraim a thabhairt dó de réir chumhacht Dé an Athar; mar a thuigim freisin go ndéanann do shearbairí naofa: gan a aois a mheas, atá óg ó thaobh cuma de; ach mar is cuí dóibh siúd atá stuama i nDia, ag géilleadh dó, nó b'fhéidir nach ea, ach d'Athair ár dTiarna Íosa Críost, easpag ár n-uile. Litir Iognáid chuig na Magnesiaigh 1:6

A bhfuil a shúil féin teagascach; agus a bhfuil a cineáltas cumhachtach: a bhfuilim cinnte de nach féidir leis na hAindiachaigh féin ach urraim a thabhairt dó. Litir Iognáid chuig na Tralliánaigh 1:10

A bhí i ndáiríre de shliocht Dhaibhí de réir na feola, ach Mac Dé de réir thoil agus chumhacht Dé; rugadh i ndáiríre ón Mhaighdean, agus baisteadh é ag Eoin; ionas go gcomhlíonfaí gach fíréantacht tríd. Litir Iognáid chuig na Smirnaeigh 1:3

Ní mór duit ach guí ar a son, ionas, más toil Dé é, go ndéanfaidís aithrí; rud a bheidh an-deacair fós. Ach tá cumhacht ag ár dTiarna Íosa Críost chuige seo, arb é ár bhfíorbheatha é. Litir Iognáid chuig na Smirnaeigh 2:3

Cuirim beannacht ar theaghlaigh mo dheartháireacha, agus ar a mná céile agus a gclann; agus ar na maighdeana ar a dtugtar baintreacha. Bíodh neart agaibh i gcumhacht an Spioraid Naoimh. Cuireann Philo, atá i láthair liom, beannacht ar bhur son. Litir Iognáid chuig na Smirnaeigh 3:24

Níl cumhacht ag Críostaí ina chuid féin: ach caithfidh sé a bheith i gcónaí ar a shuaimhneas le haghaidh seirbhíse Dé. Anois is obair Dé agus bhur saothar féin an obair seo: nuair a bheidh sí críochnaithe agaibh. Litir Iognáid chuig Polaicarp 3:3

Nuair atá sé i do chumas maitheas a dhéanamh, ná cuir ar athló é, ar son carthanachta a shaortar ón mbás. Litir Pholacairp chuig na Filipigh 3:11

Féach ar an Tiarna cumhachtach, a chruthaigh an domhan lena chumhacht dofheicthe, agus lena eagna den scoth, agus a chuir áilleacht ar a chréatúr lena chomhairle ghlórmhar, agus a dhaingnigh na neamha le focal a neart, agus a bhunaigh an talamh ar na huiscí; agus leis an mbua chumhachtach seo a bhunaigh a Eaglais Naofa, a bheannaigh sé. 1 Leabhar Aoire Hermas (Físeanna) 1:28

Éist, dá bhrí sin, cén fáth a bhfuil an túr tógtha ar an uisce: mar go bhfuil do shaol sábháilte agus go sábhálfar é leis an uisce. Óir tá sé bunaithe ag focal an ainm uilechumhachtaigh agus onóraigh, agus tá sé á thacú ag cumhacht agus bua dofheicthe Dé. 1 Leabhar Aoire Hermas (Físeanna) 3:42

Agus í ag freagairt dúirt sí liom, An raibh aon rud le teacht ort, a fhir? D'fhreagair mé, A bhean uasal, tháinig beithíoch liom a raibh cuma air go raibh sí in ann pobal iomlán a shlogadh; ach trí chumhacht Dé, agus trína thrócaire uathúil, d'éalaigh mé uaidh. 1 Leabhar Aoire Hermas (Físeanna) 4:16

Ach as a gcuid peacaí roimhe seo, tabharfaidh Dia a bhfuil cumhacht leighis aige leigheas dóibh; óir tá cumhacht aige ar gach ní. 2 Leabhar Aoire Hermas (Orduithe) 4:12

Dá bhrí sin, bhí trua ag ár dTiarna trócaireach i leith a chréatúir, agus cheap sé an t-aithrí sin, agus thug sé cumhacht di dom. Agus dá bhrí sin deirim leat, má bhíonn aon duine a chathaítear ag an diabhal agus a pheacaíonn tar éis an ghlao mhóir agus naofa sin, níl aon aithrí amháin aige. Ach má pheacaíonn sé go minic agus má dhéanann sé aithrí ní bheidh aon tairbhe ann do dhuine den sórt sin; óir is ar éigean a mhairfidh sé do Dhia. 2 Leabhar Aoire Hermas (Orduithe) 4:22

Agus anois, a deir sé, éist le holc na feirge; cé chomh holc agus cé chomh díobhálach is atá sé, agus conas a chuireann sé seirbhísigh Dé ar ceal; óir ní féidir leis dochar a dhéanamh dóibh siúd atá lán de chreideamh mar go bhfuil cumhacht Dé leo; ach cuireann sé ar ceal na daoine amhrasacha, agus iad siúd atá gan chreideamh. Óir is amaideach, agus iomarcach, agus neamhbhalbh na rudaí seo do sheirbhísigh Dé. Ach tá an chothromaíocht láidir, agus foréigneach; agus tá cumhacht mhór aici, agus suíonn sí i bhfairsinge mhór; tá sí lúcháireach, ag lúcháir sa tsíocháin; agus ag glóiriú Dé i gcónaí le ceannsacht. 2 Leabhar Aoire Hermas (Orduithe) 5:11,13

Eagla Dé, a deir sé, agus coinnigh a aithne. Óir má choinníonn tú a aithne beidh tú cumhachtach i ngach saothar, agus beidh do chuid oibreacha go léir den scoth. Óir trí eagla Dé a bheith ort, déanfaidh tú gach rud go maith. Seo an eagla sin a chaithfidh tú a bheith ort le go sábhálfar thú. Ach ná bíodh eagla ort roimh an diabhal: óir má bhíonn eagla ort roimh an Tiarna, beidh smacht agat air; mar níl aon chumhacht ann. Anois mura bhfuil aon chumhacht ann, níl eagla le bheith roimhe ach an oiread. Ach an té a bhfuil cumhacht den scoth ann, is ea is ceart eagla a bheith air: óir is ceart eagla a bheith air gach duine a bhfuil cumhacht aige. Ach an té nach bhfuil aon chumhacht aige, déanann gach duine neamhshuim de. 2 Leabhar Aoire Hermas (Aitheanta) 7:1-3

Déan neamhshuim de, dá bhrí sin, agus beidh tú i réim air i ngach cás. Cuir creideamh daingean agus cumhachtach ort: óir geallann creideamh gach rud agus foirfeann sé gach rud. Ach ní chreidfidh amhras go bhfaighidh sé aon rud, trí gach a bhféadann sé a dhéanamh. Feiceann tú dá bhrí sin, a deir sé, conas a thagann creideamh anuas, ó Dhia; agus go bhfuil cumhacht mhór aige. Ach is spiorad talmhaí é an t-amhras, agus tagann sé ón diabhal, agus níl aon neart aige. 2 Leabhar Aoire Hermas (Orduithe) 9:9-10

Agus an fáidh bréagach seo, gan aon chumhacht ón Spiorad Dé ann, freagraíonn sé iad de réir a n-éileamh, agus líonann sé a n-anamacha le gealltanais de réir mar is mian leo. Ach is fáidh neamhbhalbh an fáidh sin, agus freagraíonn sé rudaí neamhbhalbha dóibh siúd atá neamhbhalbh iad féin. 2 Leabhar Aoire Hermas (Orduithe) 10:5

Óir ní gá iarraidh ar aon spiorad a thugtar ó Dhia; ach labhraíonn cumhacht na diadhachta gach ní uaidh féin; óir tagann sé anuas, ó chumhacht Dé. 2 Leabhar Aoire Hermas (Orduithe) 10:9

Mar sin a fheiceann tú saol gach ceann de na cineálacha fáithe seo. Dá bhrí sin, cruthaigh an fear sin trína shaol agus a shaothar, a deir go bhfuil an Spiorad Naomh aige. Agus creid an Spiorad a thagann ó Dhia, agus a bhfuil cumhacht aige mar sin. Ach ná creid an spiorad talmhaí agus folamh, atá ón diabhal, nach bhfuil creideamh ná buanna ann. 2 Leabhar Aoire Hermas (Orduithe) 11:12

Tuig tuilleadh fós an chumhacht a thagann anuas, sa chosúlacht seo. Is beag an méid gráinní clocha sneachta a thiteann anuas; ach nuair a thiteann siad ar cheann duine, conas a chuireann siad pian air? Agus arís; smaoinigh ar bhruscar tí: conas a dhéanann na braoiníní beaga a thiteann ar an talamh log sna clocha. Mar an gcéanna, bíonn neart mór ag na rudaí is lú a thagann anuas agus a thiteann ar an talamh. Dá bhrí sin, ceangail leis an spiorad seo, a bhfuil an chumhacht aige; agus imigh ón spiorad eile atá folamh. 2 Leabhar Aoire Hermas (Orduithe) 11:15-17

Gan seasamh, gan a fhios aige cé chomh mór agus chomh hiontach is atá Dia; a chruthaigh an domhan don duine, agus a chuir gach créatúr faoi réir a láimhe: agus a thug dó gach cumhacht, ionas go mbeadh sé in ann na horduithe seo go léir a chomhlíonadh. 2 Leabhar Aoire Hermas (Orduithe) 12:19

Agus tiontaigh sibh féin chun an Tiarna bhur nDia, agus tréig an diabhal agus a phléisiúir, mar tá siad olc, agus searbh, agus neamhíon. Agus ná bíodh eagla oraibh roimh an diabhal, mar níl aon chumhacht aige oraibh. 2 Leabhar Aoire Hermas (Orduithe) 12:22

Ach tá an diabhal crua, agus rialaíonn sé trína chumhacht thar sheirbhísigh Dé. Agus dúirt sé nach féidir leis rialú thar sheirbhísigh Dé, a chuireann a muinín ann le croí uile. Féadfaidh an diabhal streachailt, ach ní féidir leis iad a shárú. Óir má chuireann sibh ina choinne, imeoidh sé le mearbhall uait. Ach iad siúd nach bhfuil lán sa chreideamh, bíonn eagla orthu roimh an diabhal, amhail is dá mbeadh cumhacht mhór éigin aige. Óir déanann an diabhal tástáil ar sheirbhísigh Dé agus má fhaigheann sé folamh iad, scriosann sé iad. 2 Leabhar Aoire Hermas (Orduithe) 12:25-27

Agus dúirt mé leis; A dhuine uasail, táim deimhnithe anois i ngach orduithe an Tiarna fad atá tú liom, agus tá a fhios agam go mbrisfidh tú cumhacht uile an diabhail. 2 Leabhar Aoire Hermas (Orduithe) 12:34

A dhuine amaideach, amhrasach, agus truagh; nach dtuigeann gur le daoine eile na rudaí seo go léir, agus go bhfuil siad faoi smacht duine eile. Óir deir Tiarna na cathrach seo leat; Géill do mo dhlíthe, nó imigh as mo chathair. 3 Leabhar Aoire Hermas (Cosúlachtaí) 1:3

Dá bhrí sin, nuair a shroicheann an fear saibhir amach chuig na boicht na rudaí a theastaíonn uaidh, guíonn an fear bocht chuig an Tiarna ar son na saibhre; agus deonaíonn Dia don fhear saibhir gach rud maith, mar go bhfuil an fear bocht saibhir i bpaidreacha; agus tá cumhacht mhór ag a iarratais leis an Tiarna. 3 Leabhar Aoire Hermas (Cosúlachtaí) 2:7

Tusa, dá bhrí sin, a neartaíodh thú ag an teachtaire uasal sin, agus a fuair bronntanas chomh cumhachtach sin den urnaí; ós rud é nach bhfuil tú leisciúil, cén fáth nach n-iarrann tú tuiscint ar an Tiarna anois, agus nach bhfaigheann tú í? 3 Leabhar Aoire Hermas (Cosúlachtaí) 5:40

Éist, a dúirt sé; ní chuirtear Mac Dé i riocht seirbhíseach, ach i gcumhacht agus i údarás mór. Dúirt mé leis 'conas, a dhuine uasail? Ní thuigim é.' 3 Leabhar Aoire Hermas (Cosúlachtaí) 5:50

Feiceann tú, a dúirt sé, gurb é Tiarna a mhuintire é, tar éis dó gach cumhacht a fháil óna Athair. Ach cén fáth ar ghlac an Tiarna a Mhac i gcomhairle, faoi roinnt na hoidhreachta, agus na n-aingeal maith, éist anois. 3 Leabhar Aoire Hermas (Cosúlachtaí) 5:53

D'fhreagair sé, Maidir le gníomhartha na ndaoine roimhe seo a rinne siad trí aineolas, ní féidir ach le Dia leigheas a thabhairt dóibh; óir is leis an chumhacht go léir. 3 Leabhar Aoire Hermas (Cosúlachtaí) 5:61

An t-aingeal mór agus uasal a chonaic tú, ba é Mícheál é, a bhfuil an chumhacht aige thar a mhuintir, agus a rialaíonn iad. Óir chuir sé an dlí i gcroí na ndaoine a chreid; agus dá bhrí sin tugann sé cuairt orthu siúd ar thug sé an dlí dóibh, le feiceáil an bhfuil siad tar éis é a choinneáil. 3 Leabhar Aoire Hermas (Cosúlachtaí) 8:25

Dúirt mé leis, A dhuine uasail, cén fáth ar chuir sé cuid acu ar shiúl chuig an túr, agus ar fhág sé cuid eile anseo chugat? D'fhreagair sé, fágadh i mo chumhacht iad siúd a sháraigh an dlí, a fuair siad uaidh, ionas go ndéanfaidís aithrí as a bpeacaí: ach iad siúd a chomhlíon an dlí agus a choinnigh é, tá siad faoina chumhacht. 3 Leabhar Aoire Hermas (Cosúlachtaí) 8:27

Ach anois tá tú soilsithe ag an aingeal, ach fós ag an Spiorad céanna. Ach ní mór duit machnamh cúramach a dhéanamh ar gach rud; óir is dá bhrí sin a cuireadh mé isteach i do theach ag an teachtaire uasal sin, ionas nuair a bheidh gach rud feicthe agat go cumhachtach, nach mbeidh eagla ort mar a bhí roimhe. 3 Leabhar Aoire Hermas (Cosúlachtaí) 9:4

Óir ní bheidh aon tairbhe agat ainm Mhac Dé a ghlacadh mura bhfaighidh tú a n-éadach uathu freisin. Óir is iad na maighdeana seo cumhachtaí Mhac Dé. Mar sin a iompróidh fear a ainm go neamhbhalbh mura dtabharfar a chumhachtaí dó freisin. 3 Leabhar Aoire Hermas (Cosúlachtaí) 9:122

Maidir leis na clocha sin, ar lean sé, a chonaic tú ag fanacht san fhoirgneamh nuair a sheachad siad iad, agus bhí siad clúdaithe lena gcumhacht; agus dá bhrí sin feiceann tú an túr ar fad den dath céanna leis an gcarraig, agus déanta as aon chloch amháin. 3 Leabhar Aoire Hermas (Cosúlachtaí) 9:125

Ós rud é, a dúirt sé, go ndéanann tú iarracht fiosrúcháin dhícheallacha a dhéanamh ar gach rud, éist freisin faoi na clocha sin a diúltaíodh. Fuair siad seo go léir ainm Mhac Dé, agus leis sin cumhacht na maighdean seo. 3 Leabhar Aoire Hermas (Cosúlachtaí) 9:128

Ach ina dhiaidh sin, coinníodh na mná sin a chonaic tú gléasta in éadaí dubha, a nguaillí saor agus a gcuid gruaige scaoilte; chuir siad a mianta orthu, á gcathú ag a n-áilleacht; agus cuireadh gléas orthu lena gcumhacht, agus chaith siad éadaí na maighdean díobh: 3 Leabhar Aoire Hermas (Cosúlachtaí) 9:130

Rachaidh siad isteach, a dúirt sé, má chuireann siad saothair na mban sin ar leataobh go léir, agus má fhilleann siad cumhacht na maighdean seo, agus má shiúlann siad ina saothair. 3 Leabhar Aoire Hermas (Cosúlachtaí) 9:133

Éist, a dúirt sé, le hainmneacha na maighdean sin atá níos cumhachtaí, agus a sheasann ag coirnéil an gheata. Seo iad a n-ainmneacha: Creideamh a thugtar ar an gcéad cheann; Seasmhacht an dara ceann; Cumhacht an tríú ceann; Foighne an ceathrú ceann; is iad na cinn eile a sheasann faoi bhun seo ná

Simplíocht, Neamhchiontacht, Meanmnacht, Luí, Fírinne, Tuiscint, Comhchuibheas, Carthanacht. 3 Leabhar Aoire Hermas (Cosúlachtaí) 9:141-142

D'fhreagair sé, Mar gur shearmonaigh na hAspail agus na múinteoirí seo, a shearmonaigh ainm Mhac Dé, agus iad ag fáil bháis tar éis dóibh a chreideamh agus a chumhacht a fháil, dóibh siúd a bhí marbh roimhe sin; agus thug siad an séala seo dóibh. 3 Leabhar Aoire Hermas (Cosúlachtaí) 9:157

Agus nach cosúil leatsa go ndéanann an té ar cheart dó an mhaitheas a leanúint níos mó peaca, má roghnaíonn sé cuid an pheaca; ná an té a chiontaíonn gan cumhacht Dé a bheith ar eolas aige? 3 Leabhar Aoire Hermas (Cosúlachtaí) 9:172

Ár nDia agus ár dTiarna, a rialaíonn thar gach ní, agus a bhfuil cumhacht aige thar a chréatúir uile, ní chuimhneoidh sé ar ár gcionta, ach is furasta é a mhaolú ag na daoine a admhaíonn a bpeacaí: ach ós rud é go bhfuil an duine mall, básmhar, lag, agus lán de pheacaí, leanann sé ar aghaidh ina fhearg in aghaidh an duine; amhail is dá mbeadh sé ina chumhacht é a shábháil nó a scrios. 3 Leabhar Aoire Hermas (Cosúlachtaí) 9:208

Ach tá cuid acu, tar éis dóibh aithrí a dhéanamh, sábháladh iad, agus mar sin sábhálfar daoine eile den chineál céanna freisin, má dhéanann siad aithrí; ach mura ndéanann, gheobhaidh siad bás ag na mná sin a bhfuil a gcumhacht agus a neart acu. 3 Leabhar Aoire Hermas (Cosúlachtaí) 9:228

Óir pionósaíonn na náisiúin uile a seirbhísigh a shéanann a máistrí; cad a cheapann sibh a dhéanfaidh an Tiarna daoibh, a bhfuil cumhacht aige ar gach ní? 3 Leabhar Aoire Hermas (Cosúlachtaí) 9:242

Dá bhrí sin, glac a thromchúis agus a mhodhúlacht i do leith, agus abair le cách go bhfuil onóir agus cáil mhór air i súile Dé, agus gur prionsa é a bhfuil údarás mór aige agus atá cumhachtach ina oifig. Is dó amháin atá cumhacht an aithrí tiomnaithe ar fud an domhain uile. Nach cosúil leatsa go bhfuil údarás mór aige? 3 Leabhar Aoire Hermas (Cosúlachtaí) 10:5-6

Anois, má tá áit ann dár n-iarratas, a Phíoláit, mar gheall gur bhain muid cumhacht amach tráth, cuir mo theaghlach go cúramach; óir is ceart go ndéanfaí sinn a adhlacadh agatsa seachas ag na sagairt, a mbeidh díoltas orthu tar éis tamaill bhig, mar a deir na Scrioptúir, ag teacht Íosa Críost. Litir ó Héaród chuig Píoláit an Gobharnóir

Tá eolas faighte agam, ceann den scoth, agus mar thoradh air sin tá eagla agus crith orm. Óir sa chúige seo atá á riaradh agam, ceann dá cathracha ar a dtugtar Iarúsailéim, thug an slua Giúdach ar fad fear áirithe darb ainm Íosa chugam, agus thug siad go leor cúiseamh ina choinne, nárbh fhéidir leo a bhunú le fianaise chomhsheasmhach. Ach chuir siad eiriceacht amháin ina leith, eadhon, Gur dúirt Íosa nach raibh an tSabóid ina scíth, ná le coinneáil acu. Óir rinne sé go leor leigheasanna an lá sin, agus thug sé radharc do na daill, agus do na bacaigh ag siúl, thóg sé na mairbh, ghlan sé lobhair, leighis sé na pairilisigh nach raibh in ann a gcorp a bhogadh ná a néaróga a neartú, ach nach raibh in ann ach labhairt agus comhrá a dhéanamh, agus thug sé cumhacht dóibh siúl agus rith, ag baint a n-easláinte de réir a bhriathair amháin. Tá gníomh an-chumhachtach eile ann atá aisteach do na déithe atá againn: thóg sé fear a bhí ceithre lá marbh, ag glaoch air trína bhriathar amháin, nuair a bhí an fear marbh tosaithe ag lobhadh, agus bhí a chorp truaillithe ag na péisteanna a bhí póraithe, agus bhí boladh madra air; ach nuair a chonaic sé ina luí sa tuama é, d'ordaigh sé dó rith, agus níor mhoill an fear marbh ar chor ar bith, ach mar fhear nuaphósta as a sheomra, chuaigh sé amach as a thuama, lán de chumhrán flúirseach. Thairis sin, fiú iad siúd a bhí ina strainséirí, agus go soiléir ina raibh deamhain iontu, a raibh a n-áit chónaithe acu i bhfásaigh, agus a d'ith a gcuid feola féin, agus a shnámh timpeall cosúil le heallach agus le creachadóirí, d'iompaigh sé ina gcónaí i gcathracha, agus le focal amháin rinne sé réasúnta iad, agus d'ullmhaigh sé iad chun a bheith críonna agus cumhachtach, agus clúiteach, ag ithe a mbia le gach naimhde de na spioraid neamhghlana a bhí millteach iontu, agus a chaith sé i ndoimhneacht na farraige. Tuarascáil ó Phíoláit an Gobharnóir, Maidir lenár dTiarna Íosa Críost; a seoladh chuig Augustus Caesar, sa Róimh

Agus nuair a tugadh go cathair na Rómhánach é, agus gur chuala Caesar go raibh sé tagtha, shuigh sé i dteampall na ndéithe, os cionn an tseanaid uile, agus leis an arm uile, agus le slua a chumhachta uile, agus d'ordaigh sé do Phíoláit seasamh sa bhéal. Agus dúirt Caesar leis, A dhuine mhí-chreidmhigh, nuair a chonaic tú comharthaí chomh mór sin á ndéanamh ag an bhfear sin, cén fáth ar leomh tú é sin a dhéanamh? Trí dhrochghníomh a dhéanamh, scrios tú an domhan uile. Agus dúirt Píoláit, A Rí agus a Uathrialach, níl mé ciontach sna rudaí seo, ach is iad slua na nGiúdach atá mearbhall agus ciontach. Agus dúirt Caesar, Agus cé hiad? A dúirt Píoláit, Héaród, Archelaus, Philip, Annas agus Caiafas, agus slua na nGiúdach uile. A dúirt Caesar, Cén fáth ar chuir tú a gcuspóir i gcrích? Agus dúirt Píoláit, Tá a náisiún ceannairceach agus easumhal, agus níl siad umhal do do chumhacht. Agus dúirt Caesar, Nuair a thug siad chugat é, ba cheart duit é a choinneáil slán agus é a chur chugamsa, agus gan aontú leo fear den sórt sin a chéasadh, fear a bhí fíréanta agus a rinne míorúiltí chomh mór agus chomh maith sin, mar a dúirt tú i do thuairisc. 1 Óir trí mhíorúiltí den sórt sin a nochtadh Íosa mar an Críost, Rí na nGiúdach. Triail agus Daoradh Píoláit

Agus thug sé do na daoine é an lá roimh an arán gan ghloine, a bhféasta. Agus rug siad ar an Tiarna agus bhrúigh siad é agus iad ag rith, agus dúirt siad, Lig dúinn Mac Dé a tharraingt uainn, tar éis dúinn cumhacht a fháil air. Agus chuir siad corcra air, agus chuir siad ar shuíochán an bhreithiúnais é, ag rá, Breithiúnas ceart, a rí Iosrael. Agus thug duine acu coróin dealga agus chuir sé ar cheann an Tiarna í. Agus sheas daoine eile agus chaith siad seile ina shúile, agus bhuail daoine eile a leicne: phioc daoine eile é le giolcach; agus rinne cuid acu sciúrsáil air, ag rá, Leis an onóir seo déanaimis onóir do Mhac Dé. Soiscéal Pheadair 1:3

Agus bhí sé meán lae, agus tháinig dorchadas ar Iúdáia uile: agus bhí siad buartha agus cráite, ar eagla go rachadh an ghrian faoi, agus é fós beo: óir tá scríofa dóibh, nach rachadh an ghrian faoi ar an té a cuireadh chun báis. Agus dúirt duine acu, Tabhair dó gall le fínéagar a ól. Agus mheasc siad agus thug siad dó le hól, agus chomhlíon siad gach ní, agus chomhlíon siad a bpeacaí i gcoinne a gcinn féin. Agus chuaigh mórán timpeall le lampaí, ag ceapadh gur oíche a bhí ann, agus thit siad síos. Agus ghlaoigh an Tiarna amach, ag rá, Mo chumhacht, mo chumhacht, thréig tú mé. Agus nuair a dúirt sé é, tógadh suas é. Agus san uair sin, réabadh brat theampall Iarúsailéim ina dhá leath. Soiscéal Pheadair 1:5

Leabhair Dearmadta Éidin

Óir, a Dhia, chuir tú codladh air, agus thóg tú cnámh óna thaobh, agus d'athbhunaigh tú an fheoil ina háit, le do chumhacht dhiaga. Agus ghlac tú mise, an cnámh, agus rinne tú bean díom, geal cosúil leis, le croí, réasún agus caint; agus i bhfeoil, cosúil lena chuid féin; agus rinne tú mé de réir cosúlacht a ghnúis, le do thrócaire agus do chumhacht. 1 Leabhar Ádhaimh agus Éabha 5:9-10

Ach nuair a tháinig tú chun cónaí sa tír aisteach seo, ní fhéadfadh do chorp ainmhíoch a bheith ar an talamh gan bia talmhaí, chun é a neartú agus a chumhachtaí a athbhunú. 1 Leabhar Ádhaimh agus Éabha 40:2

Ansin dúirt Ádhamh le hÉabha, Féach ar an tine seo a bhfuil cuid againn di ionainn: a thug dúinn roimhe seo, ach nach ndéanann amhlaidh a thuilleadh, anois ó sháraíomar teorainn na cruthaithe, agus gur athraíomar ár riocht, agus go bhfuil ár nádúr athraithe. Ach níl an tine athraithe ina nádúr, ná ní athraítear í óna cruthú. Dá bhrí sin tá cumhacht aici orainn anois; agus nuair a thagann muid i ngar di, dóitear ár bhfeoil. 1 Leabhar Ádhaimh agus Éabha 44:9

Dúirt Dia arís le hÉabha, Cad é a gheall sé duit sa ghairdín, ag rá, An t-am a n-íosfaidh sibh den chrann, osclófar bhur súile, agus beidh sibh cosúil le déithe, ag fiosrú maith agus olc. Ach féach! dhóigh sé bhur gcorp le tine, agus thug sé blas na tine daoibh, mar bhlas an ghairdín; agus thug sé daoibh dó na tine, agus a holc, agus an chumhacht atá aici oraibh a fheiceáil. 1 Leabhar Ádhaimh agus Éabha 46:6

Féach, cheangail mé é go dtí gur tháinig tú agus gur chonaic tú é agus gur thug tú faoi deara a laige, nach bhfuil aon chumhacht fágtha aige. 1 Leabhar Ádhaimh agus Éabha 51:10

Ach níor lig Sátan, fuath gach maitheasa, dóibh deireadh a chur lena gcuid paidreacha. Óir ghlaoigh sé ar a chuid sluaite, agus tháinig siad uile. Ansin dúirt sé leo, Ós rud é gur aontaigh Ádhamh agus Éabha, a mheallamar, le chéile guí le Dia oíche agus lá, agus impí air iad a shaoradh, agus ós rud é nach dtiocfaidh siad amach as an uaimh go dtí deireadh an daicheadú lá. Agus ós rud é go leanfaidh siad lena gcuid paidreacha mar a aontaigh siad beirt a dhéanamh, go saorfaidh Sé iad as ár lámha, agus go gcuirfidh Sé ar ais ina riocht roimhe seo iad, féach cad a dhéanfaimid leo. Agus dúirt a chuid sluaite leis, Is leatsa an chumhacht, a Thiarna, chun a dhéanamh cad is mian leat. 1 Leabhar Ádhaimh agus Éabha 59:1-2

Ní ar a shon féin amháin, mar sin, a d’fhás na crainn seo suas láithreach; ach rinne mé trócaire ort agus d’ordaigh mé dóibh fás. Agus d’fhás siad ina dhá chrann mhóra, ionas go gcuirfeadh a ngéaga scáth ort, agus go bhfaighidh tú suaimhneas; agus go dtabharfainn faoi deara duit mo chumhacht agus mo chuid oibreacha iontacha. Agus, freisin, chun droch-ghníomhartha Shátain agus a chuid oibreacha olca a thaispeáint duit, óir ó tháinig tú amach as an ngairdín, níor stop sé, ní hea, fiú lá amháin, ó dhochar éigin a dhéanamh oraibh. Ach níor thug mé cumhacht dó oraibh. 1 Leabhar Ádhaimh agus Éabha 63:9-10

Óir tá a fhios againn go bhfuil do chuid oibreacha iontacha, a Dhia, mór, agus gur féidir leat, le do chumhacht, rud amháin a thabhairt as rud eile, gan toil duine. Óir is féidir le do chumhacht carraigeacha a dhéanamh ina gcrainn, agus crainn ina gcarraigeacha. 1 Leabhar Ádhaimh agus Éabha 63:14

Ansin d’imigh an t-aingeal ó Ádhamh agus Éabha, a d’ith na fígí go dtí gur shásaigh siad a n-ocras. Ansin chuir siad leis an méid a bhí fágtha; ach le cumhacht Dé, bhí na fígí lán mar a bhí siad roimhe, mar gur bheannaigh Dia iad. 1 Leabhar Ádhaimh agus Éabha 64:8

Chonaic siad crann ansin, agus fuair siad manna soladach air; agus chuir siad iontas orthu faoi chumhacht Dé. Agus d’ordaigh na haingil dóibh an manna a ithe nuair a bhí ocras orthu. 1 Leabhar Ádhaimh agus Éabha 68:8

Ordaigh dúinn, a Dhia, gan géilleadh dóibh gan d’ordú, ar eagla go gcuirfeá deireadh linn. Óir mura dtugann tú an t-ordú dúinn, beidh muid faoi chois, agus leanfaimid comhairle Shátain; agus cuirfidh tú deireadh linn arís. 1 Leabhar Ádhaimh agus Éabha 72:22

Ach nuair a tháinig Ádhamh agus a chonaic sé cuma mhaith an linbh, a áilleacht, agus a chruth foirfe, rinne sé áthas air, agus fuair sé sólás as Ábal. Ansin thug sé Seth mar ainm ar an leanbh, rud a chiallaíonn, "gur chuala Dia mo ghuí, agus gur shaor sé mé ó mo thrioblóid." Ach ciallaíonn sé freisin "cumhacht agus neart." 2 Leabhar Ádhaimh agus Éabha 2:3

Agus féach, a Ádhaimh, airsan a dúirt faoi féin gurb é Dia é! An féidir le Dia a bheith dubh? An nglacfadh Dia foirm mná? An bhfuil aon duine níos láidre ná Dia? Agus an féidir é a shárú? 2 Leabhar Ádhaimh agus Éabha 4:4

Ina dhiaidh sin, agus é ag teacht anuas ón altóir, tar éis dó a ofráil a chríochnú, thaispeáin Sátan dó i bhfoirm aingil álainn, lonrach le solas; le bata solais ina láimh, é féin crioslaithe le crios solais. Óir inár saol níl aon Dia againn; ach is déithe muid uile; is den solas muid uile, neamhaí, cumhachtach, láidir agus glórmhar. 2 Leabhar Ádhaimh agus Éabha 5:4,11

Nuair a chríochnaigh Ádhamh a aithne do Shét, scaoileadh a ghéaga, chaill a lámha agus a chosa a chumhacht go léir, rinneadh balbh dá bhéal, agus stop a theanga ag labhairt ar fad. Dhún sé a shúile agus thug sé an deora uaidh. 2 Leabhar Ádhaimh agus Éabha 9:1

Ansin scaoileadh géaga Shét; chaill a lámha agus a chosa a chumhacht go léir; d'éirigh a bhéal balbh agus ní raibh sé in ann labhairt; agus thug sé suas an taibhse agus fuair sé bás an lá i ndiaidh a naoi gcéad is a dó dhéag bliain; ar an seachtú lá is fiche den mhí Abib; agus Enoch fiche bliain d'aois ag an am sin. 2 Leabhar Ádhaimh agus Éabha 12:13

Ansin ghabh Lamech trua dó, agus dúirt sé, Go deimhin, nuair a bheadh sé ina aonar, d'fhéadfadh fir na háite seo é a shárú. 2 Leabhar Ádhaimh agus Éabha 13:3

Ach anois iarraim ort, a Dhia, mé a shaoradh ón sliocht seo, ina bhfuilim i mo chónaí anois, mar a shaor Tú mé ó na deamhain sin. Seol d'aingeal chun mé a tharraingt amach as a measc; óir níl an chumhacht agam féin éalú uathu. 2 Leabhar Ádhaimh agus Éabha 17:47

Ach an uair seo nuair a chuaigh siad isteach sa uaimh ní bhfuair siad Iárad, ach fuair siad an lampa múchta, agus coirp na n-aithreacha caite thart, agus guthanna ag teacht uathu trí chumhacht Dé, a dúirt, "Mheall Sátan ár mac i dtaibhse, ag iarraidh é a scrios, mar a scrios sé ár mac Cáin." Dúirt siad freisin, "A Thiarna Dia neamh agus talún, saor ár mac ó láimh Shátain, a rinne taibhse mhór agus bhréagach os a chomhair," Labhair siad freisin faoi nithe eile, trí chumhacht Dé. 2 Leabhar Ádhaimh agus Éabha 18:2-3

Ansin stad na guthanna go léir ach amháin guth ár n-athar Ádhaimh, a labhair le Jared trí chumhacht Dé, díreach mar a labhródh duine lena chomhghleacaí, ag rá, A Jared, a mhic, tabhair bronntanais do Dhia as ucht tú a shaoradh ó láimh Shátain; agus nuair a thabharfaidh tú na hofrálacha sin, bíodh sé amhlaidh go n-ofrálfaidh tú iad ar an altóir ar a ndearna mé hofráil. Ansin freisin, bí cúramach le Sátan; óir mheall sé mé go minic lena thaibhsí, ag iarraidh mé a scrios, ach shaor Dia mé as a láimh. 2 Leabhar Ádhaimh agus Éabha 18:10

Agus nuair a chonaic fir go raibh siad buailte, agus daoine eile nár cuireadh faoi chois, tháinig siad siúd a raibh buailte chuig Genún, ghlac siad tearmann leis, agus rinne sé a chomhghuaillithe díobh. 2 Leabhar Ádhaimh agus Éabha 20:9

Ach tá a fhios agam, trí chumhacht Dé, nach bhfágfaidh sé sibh ar an sliabh naofa seo, mar gur sháraigh bhur gclann a aithne agus aithne ár n-aithreacha, a fuair muid uathu. 2 Leabhar Ádhaimh agus Éabha 21:5

Agus duine amháin as ord na n-aingeal, tar éis dó iompú ar shiúl leis an ord a bhí faoina bhun, cheap sé smaoineamh dodhéanta, a ríchathaoir a chur níos airde ná na scamaill os cionn na talún, ionas go mbeadh sé comhionann i rang le mo chumhacht. Rúin Enoch 29:3

Cá háit, mar sin, is féidir le duine é féin a cheilt ó d'eolas, a Dhia? Tá ár n-oibreacha faoi réir ár rogha féin agus ár gcumhacht chun ceart nó mícheart a dhéanamh in oibreacha ár lámha; Agus i do fhíréantacht tugann tú cuairt ar mhic na ndaoine. Sailm Sholaimh 9

Óir cé, a Dhia, atá láidir mura dtabharfaidh sé buíochas duit i bhfírinne? Agus cá bhfuil fear cumhachtach mura dtabharfaidh sé buíochas do d'ainm? Sailm Sholaimh 15

Ní athraíonn aon duine, a Dhia, d’áit naofa; Agus ní féidir leis é a athrú agus é a chur in áit eile: mar níl aon chumhacht aige air. Óid Sholaimh 4:1-2

Admhaígí a chumhacht, agus taispeáinigí a ghrásta. Hallelujah. Óid Sholaimh 7:28

Óir níor ceadaíodh dóibh a shéala a scaoileadh: óir ba mhó an chumhacht a bhí os cionn an tséala ná iadsan. Óid Sholaimh 23:8

Agus thaispeáin sé a chomhartha dó: agus threoraigh sé mé lena sholas, agus thug sé slat a chumhachta dom; Chun go gcuirfinn faoi chois smaointe na ndaoine; agus cumhacht na bhfear cumhachtach chun iad a ísliú: Chun cogadh a dhéanamh lena bhriathar, agus bua a bhaint amach lena chumhacht. Óid Sholaimh 29:7-9

Do na daoine beannaithe tá áthas óna gcroí, agus solas uaidh a chónaíonn iontu: Agus focail ón bhFírinne, a tháinig as féin: óir neartaítear é le cumhacht naofa an Té is Airde: agus níl aon suaitheadh air go deo na ndeor. Hallelujah. Óid Sholaimh 32:1-2

Is cumhacht an Tiarna iad na haibhneacha móra: Óid Sholaimh 39:1

I litir Aristeas, ceann de na hathghabhálacha is suntasaí agus is ársa sa bhailiúchán seo, táimid tar éis teacht ar bhealach fada ó Ádhamh agus Éabha, ar bhealach fada ón Díle. Cuireann an scríbhinn seo radharc i láthair ar athléimneacht an chine dhaonna, a d’athdhaonraigh an Domhan, le náisiúin chumhachtacha ina gcónaí i bplúir agus i ngrásta. Réamhrá Litir Aristeas

Ós rud é go bhfuil fonn ort eolas a fháil ar na rudaí sin a fhéadfaidh leas a bhaint as an intinn, mothaím gur dualgas orm an fhaisnéis go léir atá ar mo chumas a thabhairt duit. Litir Aristeas 1:7

Tá onóir mhór tugtha duit ag Dia Uilechumhachtach agus tá tú ardaithe os cionn do shinsear go léir i nglóir agus is cuí go ndéanfá an ofráil bhuíochais is mó is féidir leat a thabhairt dó. Litir Aristeas 1:36

Sílim go mbeidh sé úsáideach cóip den fhorógra a chur isteach, mar ar an mbealach seo déanfar níos soiléire agus níos follasaí mórgacht an rí, a raibh cumhacht tugtha dó ag Dia chun sluaite chomh mór sin a shábháil. Litir Aristeas 1:40

Ós rud é go bhfuil go leor Giúdach lonnaithe inár ríocht a tugadh ar shiúl ó Iarúsailéim ag na Peirsigh tráth a gcumhachta agus go leor eile a tháinig le m’athair go dtí an Éigipt mar bhraighdeana - chuir sé líon mór díobh seo san arm agus d’íoc sé pá níos airde leo ná mar is gnách, agus nuair a chruthaigh sé dílseacht a gceannairí thóg sé dúnta agus chuir sé faoina gcúram iad ionas go gcuirfidís eagla ar na hÉigiptigh dhúchasacha. Litir Aristeas 2:16

Óir chruthaigh sé ar dtús nach bhfuil ach Dia amháin ann agus go bhfuil a chumhacht le feiceáil ar fud na cruinne, ós rud é go bhfuil gach áit lán dá cheannasacht agus nach dtéann aon cheann de na rudaí a dhéanann daoine i rún ar an talamh óna eolas. Óir is léir dó gach a ndéanann fear agus gach a tharlóidh sa todhchaí. Agus na fírinní seo á n-oibriú amach go cúramach agus tar éis dóibh a bheith soiléir, léirigh sé fiú dá smaoineodh fear ar olc a dhéanamh - gan trácht ar é a chur i gcrích i ndáiríre, - nach seachnódh sé braiteadh, óir léirigh sé go soiléir go raibh cumhacht Dé i bhfeidhm ar fud an dlí ar fad. Ag tosú óna phointe tosaigh, lean sé ar aghaidh ag taispeáint go gcreideann an cine daonna ar fad seachas sinn féin i mbith go leor déithe, cé go bhfuil siad féin i bhfad níos cumhachtaí ná na créatúir a adhraíonn siad go neamhbhalbh. Litir Aristeas 6:6-9

Óir cé go bhfuil gach rud mar a chéile, i gcoitinne, ós rud é go bhfuil siad uile faoi rialú ag an gcumhacht chéanna, tá cúis dhomhain i ngach cás aonair cén fáth a staonann muid ó úsáid rudaí áirithe agus go mbainimid taitneamh as úsáid choiteann rudaí eile. Litir Aristeas 6:23

Dá bhrí sin, spreagann sé sinn chun cuimhneamh go gcoinnítear na codanna thuasluaite le chéile ag an gcumhacht dhiaga le scileanna den scoth. Litir Aristeas 6:44

Óir trí na treoracha a thugann sé maidir le bia agus deoch agus cásanna áirithe teagmhála, iarrann sé orainn gan aon rud a dhéanamh ná éisteacht leis gan machnamh ná dul i muinín éagóir trí mhí-úsáid chumhacht na réasúin. Litir Aristeas 6:52

Agus fáilte á cur aige roimh an bhfreagra seo, d’fhiafraigh sé de dhuine eile conas a d’fhéadfadh sé a bheith ina ábhar scanrúil dá naimhde. Agus d’fhreagair sé, Dá gcuimhneodh sé, agus soláthar ollmhór arm agus fórsaí á choinneáil aige, nach raibh na rudaí seo in ann toradh buan agus cinntitheach a bhaint amach. Óir cuireann Dia fiú eagla i meon na ndaoine trí mhaitheamh a thabhairt agus gan ach taispeántas a dhéanamh ar mhéid a chumhachta. Mhol an rí an fear seo agus ansin dúirt sé leis an gcéad fhear eile, Cad é an mhaith is airde sa saol? Agus d’fhreagair sé, A fhios a bheith agat gurb é Dia Tiarna na Cruinne, agus nach sinn féin a bhaineann rath amach inár ngnóthachtálacha is fearr ach Dia a thugann gach rud chun comhlíonadh trína chumhacht agus a threoraíonn sinn chuig an sprioc. Litir Aristeas 7:42-45

Agus dúirt Menedemus, fealsamh Eretria, “Is fíor é, a Rí, óir ós rud é go bhfuil an chruinne á rialú ag foráil agus ós rud é go dtuigimid i gceart gurb é an duine cruthú Dé, leanann sé sin go dtagann gach cumhacht agus áilleacht cainte ó Dhia.” Litir Aristeas 7:54

Mhol an rí é agus ansin d’fhiafraigh sé de dhuine eile conas a d’fhéadfadh sé an fhírinne a choinneáil? Mar fhreagra ar an gceist dúirt sé, Trí aithint go dtugann bréag náire mhór ar gach duine, agus go háirithe ar ríthe. Ós rud é go bhfuil an chumhacht acu cibé rud is mian leo a dhéanamh, cén fáth a rachaidís i muinín bréaga? Chomh maith leis sin, ní mór duit cuimhneamh i gcónaí, a Rí, go bhfuil grá ag Dia don fhírinne. Litir Aristeas 8:6-7

A mhéid is féidir liomsa cinneadh a dhéanamh, táim tar éis teacht ar an gconclúid seo a leanas. Caithfidh tú, a Rí, do chuid focal agus gníomhartha a rialú de réir riail na cráifeachta ionas go mbeidh a fhios agat go bhfuil tú ag cothabháil na buanna agus nach roghnaíonn tú riamh tú féin a shásamh ar chostas na réasúin agus nach ndéanann tú riamh drochmheas ar an bhfíréantacht trí mhí-úsáid a bhaint as do chumhacht. Litir Aristeas 8:21

Agus na focail seo sásta leis, d'fhiafraigh an rí den chéad duine eile, conas a d'fhéadfadh sé a bheith saor ó éad? Agus tar éis sos gairid d'fhreagair sé, Má chuireann tú san áireamh ar dtús gurb é Dia a bhronnann glóir agus saibhreas mór ar gach rí agus nach bhfuil aon duine ina rí de bharr a chumhachta féin. Tá fonn ar gach duine an ghlóir seo a roinnt ach ní féidir leo, ós rud é gur bronntanas Dé é! Litir Aristeas 8:29-30

Labhair an rí go cineálta leis agus ansin d'fhiafraigh sé den chéad duine eile, Cad é atá cosúil le luach na háilleachta? Agus dúirt sé, Cráifeacht, óir is í an fhoirm áilleachta is suntasaí í, agus tá a cumhacht sa ghrá, ar bronntanas Dé é. Tá sé seo faighte agat cheana féin agus leis sin gach beannacht sa saol. Litir Aristeas 8:39-40

An lá dár gcionn rinneadh na socruithe céanna don fhéasta, agus a luaithe a bhí deis aige, thosaigh an rí ag cur ceisteanna ar na fir a bhí ina suí in aice leo siúd a bhí tar éis freagra a thabhairt cheana féin, agus dúirt sé leis an gcéad duine, An féidir eagna a mhúineadh? Agus dúirt sé, Tá an t-anam comhdhéanta sa chaoi is go bhfuil sé in ann, tríd an gcumhacht dhiaga, an mhaith go léir a ghlacadh agus an rud eile a dhiúltú. Litir Aristeas 9:1-2

Agus an lá dár gcionn, nuair a thairg an deis dó, d'fhiafraigh an rí den chéad fhear eile, Cad é an cineál faillí is measa? Agus d'fhreagair sé, Mura dtugann fear aire dá chlann agus mura ndéanann sé gach iarracht ar a n-oideachas. Óir guímid i gcónaí ar Dhia ní hamháin ar ár son féin ach ar son ár leanaí go mbeadh gach beannacht acu. Ní bhaintear amach ár mian go mbeadh féinrialú ag ár leanaí ach le cumhacht Dé. Litir Aristeas 9:22-23

Chuir an rí a chomhaontú in iúl agus d'fhiafraigh sé den chéad duine eile, conas a d'fhéadfadh sé a bheith saor ó earráid? Agus d'fhreagair sé, Má ghníomhaíonn tú i gcónaí le machnamh agus mura dtugann tú creidiúint do mhaslaí riamh, ach má chruthaíonn tú duit féin na rudaí a deirtear leat agus má chinneann tú de réir do bhreithiúnais féin na hiarratais a dhéantar ort agus má chomhlíonann tú gach rud i bhfianaise do bhreithiúnais, beidh tú saor ó earráid, a Rí. Ach is obair chumhacht Dhiaga eolas agus cleachtadh na rudaí seo. Agus an rí sásta leis na focail seo, d'fhiafraigh sé de dhuine eile, conas a d'fhéadfadh sé a bheith saor ó fhearg? Agus dúirt sé mar fhreagra ar an gceist, Dá n-aithneodh sé go raibh cumhacht aige thar gach rud fiú bás a chur orthu, dá ngéillfidís don fhearg, agus go mbeadh sé gan úsáid agus trua dá mbainfeadh sé, díreach toisc gur tiarna é, an saol de go leor. Litir Aristeas 9:28-31

Dúirt an rí gur fhreagair sé go maith agus ansin d'fhiafraigh sé den chéad fhear eile, Cad is dea-chomhairle ann? Gníomhú go maith i gcónaí agus machnamh cuí a dhéanamh, a mhínigh sé, ag comparáid idir an rud atá buntáisteach dár mbeartas féin agus na héifeachtaí díobhálacha a bheadh mar thoradh ar an dearcadh eile a ghlacadh, ionas go mbeadh dea-chomhairle againn agus go mbainfí ár gcuspóir amach trí gach pointe a mheá. Agus an rud is tábhachtaí ar fad, trí chumhacht Dé comhlíonfar gach plean atá agat toisc go gcleachtann tú cráifeacht. Litir Aristeas 9:33-34

Mhol an rí é agus d'fhiafraigh sé de dhuine eile, Cad é cuspóir na cainte? Agus d'fhreagair sé, Do chéile comhraic a chur ina luí trína bhotúin a thaispeáint dó i sraith argóintí dea-ordaithe. Óir ar an mbealach seo buaigh tú d'éisteoir, ní trína fhreasúra, ach trí mholadh a thabhairt dó d'fhonn é a chur ina luí. Agus is le cumhacht Dé a chuirtear ina luí i gcrích. Litir Aristeas 9:51-52

Bhí an rí an-sásta leis an bhfreagra seo, agus d'fhiafraigh sé de dhuine eile, Faoi cad iad na himthosca ba chóir do dhuine brón a fhulaingt? Sna mí-ádh a tharlaíonn dár gcairde, d'fhreagair sé, nuair a fheicimid go bhfuil siad fada agus dochloíte. Ní cheadaíonn an réasún dúinn brón a dhéanamh ar son na ndaoine atá marbh agus saor ó olc, ach bíonn brón ar gach duine fúthu mar ní smaoiníonn siad ach orthu féin agus ar a leas féin. Is le cumhacht Dé amháin is féidir linn éalú ó gach olc! Litir Aristeas 9:55-56

Dúirt an rí gur thug sé freagra maith agus d'fhiafraigh sé de dhuine eile, Cén fear atá fiúntach le meas? Agus d'fhreagair sé, An fear a bhfuil clú agus saibhreas agus cumhacht aige agus a bhfuil anam aige atá cothrom leis an méid sin go léir. Léiríonn tú féin trí do ghníomhartha gur fiúntach meas a bheith ort trí chabhair Dé a chuireann cúram ort faoi na rudaí seo. Litir Aristeas 10:11-12

Nach bhfuil sé amhlaidh go bhfuil an chumhacht ag an Réasún chun na mianta a chur faoi chois? Is amhlaidh atá, dar liomsa. Mura mbeadh an chumhacht ag an Réasún a gcuid fearg a shrianadh ní labhródh sé mar sin. 4 Macabaeigh 1:28,47

Ní féidir le haon duine agaibh claonadh mailíseach a dhíbirt, ach is féidir leis an Réasún a bheith ina chomhghuaillí cumhachtach aige i gcoinne a bheith faoi thionchar an mhailís. 4 Macabaeigh 2:5

Tar éis fiosrúcháin a dhéanamh ar shonraí an cháis, mhol sé Síomón as a sheirbhís dhílis don rí, agus chuaigh sé go cúirt Seleucus ag nochtadh an stór luachmhar dó; ansin, tar éis dó údarás a fháil chun déileáil leis an ábhar, mháirseáil sé isteach inár dtír láithreach, in éineacht leis an Síomón mallaithe agus arm an-chumhachtach, agus d'fhógair sé go raibh sé ann ar ordú an rí chun seilbh a ghlacadh ar na taiscí príobháideacha sa chisteán. 4 Macabaes 2:20

Agus Antiochus, ag féachaint air, dúirt sé: 'Sula ligim do na céasadh tosú ort, a fhir uasail, ba mhaith liom an chomhairle seo a thabhairt duit, go n-íosfá feoil na muice agus do shaol a shábháil; óir tá meas agam ar d'aois agus ar do chuid gruaige liath, cé go gceapaim nach fealsamh thú ó tharla go bhfuil siad caite agat chomh fada sin, agus go bhfuil tú fós ag cloí leis an reiligiún Giúdach…Óir smaoinigh air seo freisin, fiú má tá Cumhacht éigin ann a bhfuil súil aici ar an reiligiún seo atá agat, go maithfidh sé duit i gcónaí as cion a rinneadh faoi éigeantas.' 4 Macabaeigh 2:38,42

Gan amhras, mar sin, is í an Réasún Inspioráideach máistir na bpaisean; óir dá mbeadh a phaisin nó a fhulaingt buaite aige ar a Réasún, bheadh an fhianaise seo ar a gcumhacht níos fearr tugtha againn dóibh. Ach anois, ó tharla go bhfuil a Réasún buaite aige ar a phaisin, is ceart dúinn cumhacht na bpaisean a chur i leith na n-orduithe. 4 Macabaeigh 3:19-20

Óir is géar agus dian cumhacht na tine, agus go tapa thug sí a gcorp chun leagain. 4 Macabaeigh 6:40

Ach mar sin féin, cé go raibh an oiread sin cathuithe uirthi géilleadh dá claontaí máithreachais, ní raibh an cumas ag an éagsúlacht uafásach céasadh a Réasún a athrú in aon chás amháin; ach spreag an mháthair gach mac ar leithligh, agus le chéile, chun bás a fháil ar son a gcreidimh. 4 Macabaes 7:8

Agus na fir seo, dá bhrí sin, tar éis dóibh iad féin a naomhú ar mhaithe le Dia, ní hamháin gur fuair siad an onóir seo, ach an onóir freisin trína gcuid féin nach raibh cumhacht níos mó ag an namhaid ar ár muintir, agus gur fhulaing an tíoránach pionós, agus gur glanadh ár dtír, agus gur tháinig siad chun bheith ina bhfuascailt ar son pheaca ár náisiúin; agus trí fhuil na bhfear fíréanta seo agus trí réiteach a mbáis, shaor an Foráil Dhiaga Iosrael a ndearnadh olc air roimhe sin. 4 Macabaeigh 8:15

Ansin chuaigh Haiqâr agus chuir sé mac a dheirféar Nadan i láthair. Agus thug sé ómós dó agus d'iarr sé cumhacht agus onóir air. Agus d'fhéach sé air agus thug sé meas dó agus rinne sé áthas air agus dúirt sé le Haiqâr: An é seo do mhac, a Haiqâr? Guím go gcoimeádfaidh Dia é. Agus mar a d'fhóin tú domsa agus do m'athair Sarhadum, go bhfreastalóidh an buachaill seo de do chuid orm agus go gcomhlíonfaidh sé mo chuid oibre, mo riachtanais agus mo ghnó, ionas go dtabharfaidh mé onóir dó agus go ndéanfaidh mé cumhachtach é ar do shon. Agus rinne Haiqâr umhlaíocht don rí agus dúirt sé leis, Go mair do cheann, a thiarna an rí, go deo na ndeor! Iarraim ort go mbeadh foighne agat le mo bhuachaill Nadan agus go maithfidh tú a chuid botún ionas go bhféadfaidh sé freastal ort mar is cuí. Ansin mhionnaigh an rí dó go ndéanfadh sé an duine ba mhó dá rogha féin de, agus an duine ba chumhachtaí dá chairde, agus go mbeadh sé leis in onóir agus meas iomlán. Agus phóg sé a lámha agus d'fhág sé slán leis. Scéal Ahikar 1:21-24

A mhic! ná seas i gcoinne fear i laethanta a chumhachta, ná i gcoinne abhainn i laethanta a tuile. Scéal Ahikar 2:62

Ina dhiaidh sin, shuigh Haiqâr go socair ina theach agus thug sé a chuid earraí go léir, agus na sclábhaithe, agus na seirbhíseacha, agus na capaill, agus an eallach, agus gach rud eile a bhí aige agus a fuair sé, do Nadan; agus d'fhan cumhacht na dtoirmisc agus na gcosc i láimh Nadan. Agus shuigh Haiqâr go socair ina theach, agus anois is arís théadh Haiqâr agus thug sé ómós don rí, agus d'fhill sé abhaile. Anois nuair a thuig Nadan go raibh cumhacht na dtoirmisc agus na gcosc ina láimh féin, rinne sé neamhshuim de phost Haiqâr agus rinne sé magadh faoi, agus thosaigh sé ag cur an milleáin air aon uair a thaispeánfadh sé é, ag rá, Tá m'uncail Haiqâr ina sheanaois, agus níl a fhios aige tada anois. Scéal Ahikar 3:2-4

Nuair a thuig Nadan cad a tharla, ghabh éad agus éad é, agus thosaigh sé ag gearán le gach duine a chuir ceist air, agus ag magadh faoina uncail Haiqâr, ag rá: Tá mo uncail tar éis mé a ruaigeadh óna theach, agus tá rogha aige ar mo dhearthháir thar mise, ach má thugann an Dia is Airde an chumhacht dom, tabharfaidh mé an mhí-ádh air a bheith maraithe. Scéal Ahikar 3:11

Agus thug Nadan leis é agus chuaigh sé leis chuig an rí. Agus nuair a tháinig Haiqâr i láthair an rí, rinne sé umhlaíocht dó ar an talamh, agus d'iarr sé cumhacht agus saol síoraí ar an rí. Scéal Ahikar 3:32

Ansin scread Nadan agus dúirt sé, A Haiqâr, a dhubh-aghaidhe! cad a bhaineann le do mhachnamh nó le do chumhacht agus tú ag déanamh an ghnímh seo don rí? Scéal Ahikar 3:36

Agus le cabhair an Dé is Airde agus le do fhabhar uasal agus le cumhacht mo thiarna an rí, tógfaidh mé é duit mar is mian leat. Scéal Ahikar 5:23

Is é an cúigiú cumhacht na cainte, lena dtagann eolas. Is é an seachtú cumhacht an atáirgthe agus an chaidrimh ghnéis, lena dtagann peacaí isteach trí ghrá don phléisiúr. Tiomna Reuben 1:18,20

Óir is olc na mná, a chlann; agus ós rud é nach bhfuil cumhacht ná neart acu ar fhear, úsáideann siad cleasa trí mhealladh seachtrach, chun é a tharraingt chucu féin. Tiomna Reuben 2:13

Ach nuair a chuala mé seo, bhí mé thar a bheith feargach in aghaidh Iúdá sa mhéid gur lig sé dó imeacht beo, agus ar feadh cúig mhí lean mé i bhfeirg ina choinne. Ach chuir an Tiarna srian orm, agus choinnigh sé cumhacht mo lámha uaim; óir bhí mo lámh dheas leath-sheargtha ar feadh seacht lá. Agus bhí a fhios agam, a chlann, gur tharla seo dom mar gheall ar Iósaef, agus rinne mé aithrí agus ghuil mé; agus d'impigh mé ar an Tiarna Dia go ndéanfaí mo lámh a athchóiriú agus go bhféadfainn fanacht scartha ó gach salachar agus éad agus ó gach amadán. Tiomna Shimeon 1:12-14

Agus fear a athnuaíonn an dlí i gcumhacht an Té is Airde, glaofaidh sibh mealltóir air; agus sa deireadh déanfaidh sibh ruathar air chun é a mharú, gan a dhínit a thuiscint, ag glacadh fola neamhchiontaigh trí éagóir ar bhur gcinn. Tiomna Léiví 4:27

Agus beidh Beliar ceangailte aige, agus tabharfaidh sé cumhacht dá chlann chun dul i ngleic leis na drochspioraid. Tiomna Léiví 5:27

Agus nuair a bhí mé ag uiscí Chozeba, tháinig fir Iobel inár n-aghaidh chun catha. Agus throid muid leo agus chuireamar ruaig orthu; agus mharaíomar a gcomhghuaillithe ó Shiloh, agus níor fhágamar cumhacht acu teacht inár n-aghaidh. Tiomna Iúdá 1:37-38

Óir fiú dá mbeadh fear ina rí agus go ndéanfadh sé striapachas, baintear a ríocht de trí bheith ina sclábhaí striapachas, mar a d'fhulaing mise féin. Óir thug mé mo bhata, is é sin, taca mo threibhe; agus mo chrios, is é sin, mo chumhacht; agus mo dhiadem, is é sin, glóir mo ríochta. Tiomna Iúdá 3:19-20

Agus bheannaigh an Tiarna Léiví, agus Aingeal na Láithreachta, mise; cumhachtaí na glóire, Simeon; an spéir, Reuben; an talamh, Íosácar; an fharraige, Zabulun; na sléibhte, Iósaef; an tabarnacal, Beiniáimín; na soilse, Dan; Éidin, Naftáilí; an ghrian, Gad; an ghealach, Áiséar. Tiomna Iúdá 4:29

Agus níl aon chumhacht ag spioraid na meabhlaireachta ina choinne, óir ní fhéachann sé ar áilleacht na mban, ar eagla go dtruaillfeadh sé a intinn le truailliú. Tiomna Íosácar 1:35

Óir is olc an fhearg, a pháistí, óir cuireann sí isteach ar an anam féin fiú. Agus déanann sé corp an fhir fheargaigh a chuid féin, agus faigheann sé an smacht ar a anam, agus bronnann sé cumhacht ar an gcorp chun go n-oibreoidh sé gach aingidheacht. Agus nuair a dhéanann an corp na rudaí seo go léir, tugann an t-anam údar don rud a dhéantar, ós rud é nach bhfeiceann sé i gceart. Dá bhrí sin, an té atá feargach, má tá sé ina fhear cumhachtach, tá cumhacht thrí oiread aige ina fhearg: ceann amháin trí chabhair a shearbhóntaí; agus an dara ceann trína shaibhreas, trína gcuireann sé ina luí agus a sháraíonn sé go mícheart; agus sa tríú háit, agus a chumhacht nádúrtha féin aige, oibríonn sé an t-olc tríd. Agus cé go bhfuil an fear feargach lag, tá cumhacht dhá oiread aige ná mar atá de réir nádúir; óir cuidíonn fearg i gcónaí le daoine den sórt sin san ainspioráid. Téann an spiorad seo i gcónaí leis an mbréagadóireacht ar dheis Shátan, ionas gur féidir a oibreacha a dhéanamh le cruálacht agus le bréagadóireacht. Tuigibh, dá bhrí sin, cumhacht na feirge, go bhfuil sí díomhaoine. Tiomna Dan 1:15-21

Óir rinne Dia gach rud go maith ina n-ord féin, na cúig chéadfa sa cheann, agus cheangail sé an muineál leis an gceann, ag cur leis an ghruaig freisin le haghaidh áilleachta agus glóire, ansin an croí le haghaidh tuisceana, an bolg le haghaidh eiscréid, agus an boilg le haghaidh meilt, an phíobán gaoithe le haghaidh anála, an t-ae le haghaidh feirge, an gall le haghaidh searbhas, an spleen le haghaidh gáire, na sreanga le haghaidh críonnachta, matáin na leasrach le haghaidh cumhachta, na scamhóga le haghaidh tarraingt isteach, na leasrach le haghaidh neart, agus mar sin de. Tiomna Naftailí 1:20

Déanann duine eile adhaltranas agus striapachas, agus staonann sé ó bhia, agus nuair a dhéanann sé troscadh déanann sé olc, agus le cumhacht a shaibhris buaileann sé go leor; agus in ainneoin a uilc iomarcaigh déanann sé na haitheanta: tá gné dhúbailte leis seo freisin, ach is olc an t-iomlán. Tiomna Áiséar 1:17

Ach chun go bhfoghlaimeoidh tú nach bhfuil aon chumhacht ag olc na ndaoine neamhdhiaga orthu siúd a adhrann Dia le geanmnacht, féach, glacfaidh mé cuid de agus ithfidh mé os do chomhair. Tiomna Iósaef 1:55

Ní bhíonn claonadh an duine mhaith i gcumhacht mheabhlaireachta spiorad Beliar, óir treoraíonn aingeal na síochána a anam. Tiomna Bheniamin 1:33